



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Government

Broj: 02-04-55333-5/25
Sarajevo, 04.12.2025. godine

Na osnovu člana 26. i 28. stav (4) Zakona o Vladi Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/14 - Novi prečišćeni tekst i 37/14 - Ispravka), člana 37. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), člana 82. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22) i tačke III - Normativni dio, Oblast zdravstva Programa rada Vlade Kantona Sarajevo za period od 01.01. do 31.12.2025. godine Vlada Kantona Sarajevo, na **105.** sjednici održanoj **04.12.2025.** godine, donijela je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu.
2. Prijedlog Odluke iz tačke 1. ovog zaključka dostavlja se Skupštini Kantona Sarajevo, na nadležno odlučivanje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

P R E M I J E R

Nihad Uk

Dostaviti:

1. Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo,
2. Skupština Kantona Sarajevo,
3. Zamjenici predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo (3x),
4. Premijer Kantona Sarajevo,
5. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo,
6. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (putem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo),
7. Evidencija,
8. A r h i v a.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka h) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), člana 27. stav 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) i čl. 82. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici od _____. 2025. godine, donijela je

Prijedlog

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu, koji su sastavni dio ove odluke.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.

Broj: _____
Sarajevo, _____. 2025. godine

**Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo**

Elvedin Okerić

O B R A Z L O Ž E N J E

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov sadržan je u članu 18. stav 1. tačka h) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), čl. 37. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) i čl. 82. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22).

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je, u skladu sa čl. 82. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju i čl. 27. i 28. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, na svojoj sjednici održanoj dana 17.11.2025. godine usvojio Odluku o donošenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu, broj: 01/2-02-2-37277-2b/25 od 17.11.2025. godine, kao i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu, broj: 01/2-02-2-37277-2d/25 od 17.11.2025. godine, te iste dostavio Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo.

Saglasno članu 82. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju: „Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja sačinjava godišnji plan prihoda i rashoda za finansiranje potreba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, polazeći od raspoloživih sredstava, utvrđenog standarda zdravstvene zaštite i programa mjera za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja.“

Članom 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Upravni odbor kantonalnog zavoda osiguranja, između ostalog, donosi finansijski plan.

Članom 27. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, također je propisano da: „Finansijski plan vanbudžetskog fonda sa odlukom o izvršavanju finansijskog plana donosi nadležni organ utvrđen zakonom, odnosno aktom tog fonda na način predviđen tim propisima i pod uvjetima određenim ovim zakonom“.

Kod izrade finansijskog plana vanbudžetskog fonda primjenjuju se ekonomski parametri i smjernice iz člana 17. stav 3. Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

Članom 27. stav 5. Zakona o budžetima u Federaciji BiH regulisano je da ministar finansija daje mišljenje na Finansijski plan vanbudžetskog fonda kantona, koji je ovlašten predložiti njegove izmjene i dopune, a nadležno ministarstvo isti dostavlja Vladi na razmatranje.

Na Finansijski plan Zavoda za 2026. godinu Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je dalo Mišljenje broj: 10-11-54560/25 od 01.12.2025. godine.

Također, na navedeni Finansijski plan Zavoda za 2026. godinu svoje Mišljenje dalo je i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo aktom broj: 08-11-54550/25 od 27.11.2025. godine.

Članom 27. stav 7. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine regulisano je da Parlament daje saglasnost na finansijski plan vanbudžetskog fonda..

III - PRIJEDLOG ODLUKE SKUPŠTINE

Na osnovu izloženog, predlažemo Skupštini Kantona Sarajevo da donese Odluku o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu, koji su sastavni dio ove odluke.



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Finance

Broj: 08-11-54550/25 A.Š.
Sarajevo, 27.11.2025.g.

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO
Ul. Ložionička br. 2
71000 Sarajevo

Predmet: Mišljenje na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo za 2026. godinu, *daje se.*

Veza: Vaš akt, broj: 01-33-5-38310/25 od 21.11.2025. godine

Vezano za Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu, a u skladu sa odredbama člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), daje se

MIŠLJENJE

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu usvojene od strane Upravnog odbora ove ustanove, dana 17.11.2025.g., sadrže podatke iz člana 20. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25) i to: iskazane prihode po vrstama, rashode i izdatke predviđene za fiskalnu godinu, planiran broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih, prijedlog plana nabavke stalnih sredstava, obrazloženje Finansijskog plana, zakonske propise koji omogućavaju provedbu Finansijskog plana i izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2024. g. u skladu sa članom 44. Zakona o budžetima u FBiH koja je dostavljena u zakonski predviđenom roku. Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2025. godinu Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo je obavezan dostaviti Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo do 15. marta 2026. godine.

Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2026.g. planirani su izdaci za nabavku stalnih sredstava u ukupnom iznosu 2.387.000 KM, što je 56% manje u odnosu na Plan 2025. godine, i to: nabavka opreme u iznosu 309.500 KM, nabavka stalnih sredstava u obliku prava u iznosu 1.530.500 KM, rekonstrukcija i investiciono održavanje u iznosu 277.000 KM i sanacija poslovnih objekata u iznosu 270.000 KM. Najznačajniji dio planiranih izdataka odnosi se na dalji razvoj i unapređenje integralnog informacionog sistema.

U cilju unapređenja izrade konsolidiranih projekcija javnih prihoda u Federaciji BiH, Federalno ministarstvo finansija je dostavilo i projicirani okvir naplate prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje koji ostvaruje Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo je dostavilo Zavodu elektronskim putem revidirane projekcije javnih prihoda za 2025. godinu i projekcija za period 2026.-2028. godina (akt broj: 05-12-5-4674/25-2 od 23.10.2025.g.) u svrhu daljeg budžetskog planiranja.

Uvidom u ukupno raspoloživa sredstva u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2025. godinu konstatujemo da je Zavod planirao prihod od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za 2026. godinu u skladu sa revidiranim projekcijama javnih prihoda za 2025. godinu i projekcija za period 2026.-2028. godina koje je dostavilo Federalno ministarstvo finansija.

Takođe, u skladu sa članom 27. stav (5) navedenog Zakona o budžetima u Federaciji BiH Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je kao prilog Finansijskog plana za 2026. godinu dostavio i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu.




MINISTAR

Dr. Afan Kalamujić

Dostaviti:

1. Naslovu
- ② Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
3. MF-Sektor za budžet i fiskalni sistem
4. a/a





Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Ministry of Health

Broj: 10-11-54560/25
Sarajevo, 01.12.2025. godine

VLADA KANTONA SARAJEVO
O V D J E

Predmet: Mišljenje na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu

I – Uvod

U skladu sa čl. 82 i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), čl. 27. i 28. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22) i članom 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 4/00, 18/02, 30/08, 1/12, 15/13 i 9/22) Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je, na sjednici održanoj 17.11.2025. godine, razmatrao Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu i donio Odluke br: 01/2-02-2-37277-2b/25 i broj: 01/2-02-2-37277-2d/25 o usvajanju istih.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod) je Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo dostavio Finansijski plan Zavoda za 2026. godinu, Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda za 2026. godinu, Odluke Upravnog odbora o usvajanju istih i Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2024. godinu. Izjavu o fiskalnoj odgovornosti za 2025. godinu Zavod je obavezan dostaviti do 15. marta 2026. godine.

Prijedlog Finansijskog plana Zavoda za 2026. godinu i Prijedlog Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda za 2026. godinu jedan je od najvažnijih dokumenta u oblasti zdravstva Kantona Sarajevo za obezbjeđenje kontinuirane zdravstvene zaštite osiguranicima na području Kantona Sarajevo, na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, kao i za poslovanje zdravstvenih ustanova.

Razmatrajući dostavljeni Finansijski plan Zavoda za 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda za 2026. godinu, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo konstatuje sljedeće:

Finansijskim planom Zavoda za 2026. godinu planirana su sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i ostalih rashoda i izdataka u funkciji ostvarivanja obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite u Finansijskom planu Zavoda za 2026. godinu planirana su u skladu sa parametrima obračuna primijenjenim u prethodnoj godini.

Naknade za finansiranje zdravstvene zaštite u ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama utvrđene su na godišnjem nivou i obuhvataju sve troškove rada zdravstvenih i nezdravstvenih radnika i materijalne troškove neophodne za rad i funkcionisanje zdravstvene ustanove.

Sredstva za naknadu za troškove rada za javne zdravstvene ustanove planirana su prema broju i kvalifikacionoj strukturi radnika na dan 30.06.2025. godine, uvećana za sredstva obračunata za dodatni kadar. Izuzetak je JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, gdje se usluge porodične medicine finansiraju po modelu kapitacije, te se broj i struktura radnika utvrđen na dan 30.06.2025. godine umanjuje za 594,4 radnika. Takođe, izuzetak predstavlja i Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom gdje je kao osnov za obračun naknade uzeta struktura zaposlenih iz instrukcije za izradu Finansijskog plana Zavoda za 2021. godinu, koja je utvrđena u skladu sa preporukama Komisije za analizu zahtjeva Stomatološkog fakulteta sa klinikama iz 2021. godine korigovana osnovom zaključka Upravnog odbora Zavoda br: 01/2-02-2-16737-9/23 i 01/2-02-2-41277-1/24. Pored navedenih ustanova, izuzetak je i Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH gdje je zadržana struktura utvrđena Instrukcijama za izradu Finansijskog plana za 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godinu na osnovu izvještaja Komisije formirane 2019. godine sa zadatkom da izvrši detaljnu analizu i provjeru načina finansiranja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, provjeru načina naplate usluga, vrste usluga koje pruža osiguranicima Kantona Sarajevo, te utvrdi koje usluge treba finansirati Zavod.

Planirana su i sredstva za finansiranje specijalizacija za zdravstvene ustanove, koja uključuju nastavak finansiranja ranije odobrenih i finansiranih specijalizacija, kao i specijalizacija za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u 2026. godini.

U cilju realizacije planiranih sredstava, navodi se da će Zavod zaključiti ugovore sa zdravstvenim ustanovama o pružanju usluga zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo za 2026. godinu uz mogućnost ranijeg prekida ugovora u slučaju promjene stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ili donošenja novog finansijskog plana u skladu sa novim kriterijima ugovaranja.

II - Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu

Finansijskim planom Zavoda za 2026. godinu utvrđeni su prihodi i primici, preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina, te rashodi i izdaci i sredstava rezerve.

1. Raspoloživa sredstva

Ukupno raspoloživa sredstva u 2026. godini planirana su u iznosu od 834.766.000 KM, od čega ukupni prihodi tekućeg perioda iznose 699.965.000 KM, preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina 97.357.000 KM i zakonska sredstva rezerve 37.444.000 KM. Ukupno planirana raspoloživa sredstva u 2026. godini veća su za 49.046.000 KM u odnosu na plan za 2025. godinu.

1.1. Ukupni prihodi tekućeg perioda planirani su u iznosu od 699.965.000 KM i veći su za 37.405.000 KM ili za 6% u odnosu na planirane prihode u 2025. godini.

Najveće učešće od 99,6% u ukupnim prihodima imaju prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, koji su planirani u iznosu od 697.337.000 KM i za 6% su veći u odnosu na planirane prihode u 2025. godini.

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 2.628.000 KM i u ukupnim prihodima imaju učešće od 0,37%, a odnose se na prihode od imovine, prihode od pružanja javnih usluga i neplanirane uplate prihoda.

1.2. Preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina planiran je u iznosu od 97.357.000 KM.

1.3. Sredstva obavezne rezerve u 2026. godini planirana su u iznosu od 37.444.000 KM. U skladu sa članom 106. Zakona o zdravstvenom osiguranju kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja moraju imati sredstva rezerve koja se formiraju izdvajanjem najmanje 5% rashoda ostvarenih u prethodnoj godini. Nadzor nad korištenjem sredstava obavezne rezerve obavlja Upravni odbor Zavoda, a članom 107. navedenog zakona definisano je da sredstva rezerve služe za osiguranje tekuće likvidnosti i pokriće gubitka, a mogu biti korištena i za komercijalne pozajmice.

2. Rashodi i izdaci

Ukupno planirani rashodi i izdaci uravnoteženi su sa ukupnim prihodima, primicima, prenesenim dijelom sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina, ostalim izvorima i izdvajanjem u zakonsku rezervu i ukupno iznose 834.766.000 KM.

2.1. Rashodi - Ukupni rashodi Zavoda u 2026. godini planirani su u iznosu od 794.935.000 KM. U strukturi ukupnih rashoda najveće učešće od 97,5% imaju rashodi zdravstvene zaštite, koji su planirani u iznosu od 775.264.000 KM, zatim troškovi Stručne službe Zavoda 1,4% ili 10.550.000 KM i sredstva tekuće rezerve 1,2% ili 9.121.000 KM.

2.1.1 Rashodi zdravstvene zaštite - Rashodi zdravstvene zaštite planirani su u iznosu od 775.264.000 KM. Najveći dio ovih sredstava namijenjen je javnim zdravstvenim ustanovama po različitim osnovama za pružanje usluga primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite, za finansiranje troškova lijekova, prava na korištenje ortopedskih i drugih medicinskih sredstava, liječenja u inostranstvu i za druge namjene utvrđene ovim Finansijskim planom.

Pregled sredstava, koja se po različitim namjenama usmjeravaju zdravstvenim ustanovama dat je u Posebnom dijelu Finansijskog plana.

Za finansiranje primarne zdravstvene zaštite planirana su sredstva u iznosu od 201.251.000 KM. Za finansiranje javnih ustanova koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu i dio specijalističko konsultativne zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa planirana su sredstva u iznosu od 199.218.000 KM, za finansiranje naknada za teške bolesti sredstva u iznosu od 255.000 KM, a za finansiranje primarne zdravstvene zaštite osiguranika smještenih u ustanovama socijalno zdravstvene zaštite planirana su sredstva u iznosu od 1.777.000 KM. U okviru naknada zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite planirana su i sredstva za finansiranje specijalizacija u skladu sa Planom specijalizacija i subspecijalizacija za Kanton Sarajevo.

Za pružanje usluga porodične medicine u privatnim zdravstvenim ustanovama planirana su sredstva u iznosu od 816.000 KM.

Za finansiranje usluga konsultativno - specijalističke zdravstvene zaštite u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 12.554.000 KM, a odnose se na deficitarne usluge zdravstvene zaštite/usluge zdravstvene zaštite za koje postoji lista čekanja (4.950.000 KM), program za dijagnostiku i liječenje teško oboljele djece po Zaključku Vlade KS (2.000.000 KM), usluge medicinske rehabilitacije (2.474.000 KM), usluge za ranu detekciju infekcije virusom hepatitisa B i C (30.000 KM), usluge neurorehabilitacije za osiguranike Kantona Sarajevo (300.000 KM), usluge prenatalnog neinvazivnog testiranja po Zaključku Vlade Kantona Sarajevo (1.300.000 KM) i programe za unapređenje zdravlja i prevencije bolesti na području KS (1.500.000 KM).

Troškovi lijekova planirani su u iznosu od 135.825.000 KM.

Za finansiranje bolničke zdravstvene zaštite planirana su sredstva u iznosu od 349.295.000 KM. U okviru naknada bolničkim zdravstvenim ustanovama planirana su i sredstva za finansiranje specijalizacija u skladu sa Planom specijalizacija i subspecijalizacija za Kanton Sarajevo.

Sredstva za liječenje u inostranstvu planirana su u ukupnom iznosu od 4.976.000 KM, od čega se 880.000 KM odnosi na pomoći u plaćanju troškova liječenja osiguranih lica nastalih u inostranstvu, a 4.096.000 KM planirano je za finansiranje troškova zdravstvene zaštite po osnovu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

Sredstva za ostvarivanje prava osiguranih lica na korištenje medicinskih sredstava u skladu sa Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva ("Službene novine Kantona Sarajevo", br: 22/20, 30/21, 42/22, 48/22, 21/23 i 1/24) planirana su u iznosu od 21.000.000 KM. Pored navedenog, Zavod je planirao i sredstva u iznosu od 200.000 KM za nabavku neuromodulacijskih odijela za lica koja boluju od neuromišićnih oboljenja.

Za održavanje postojećih informacionih sistema planirana su sredstva u iznosu od 2.585.000 KM. Od ovog iznosa planirano je 546.000 KM za održavanje postojećeg informacionog sistema PACS, za održavanje integralnog informacionog sistema planirana su sredstva u iznosu od 1.580.000 KM, a za održavanje laboratorijskog informacionog sistema (LIS) sredstva od 413.000 KM.

Naknade plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana koje se isplaćuju po zahtjevu pravnih i fizičkih lica u skladu sa Pravilnikom o naknadi plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 42/24 i 45/24) planirane su u iznosu od 16.070.000 KM.

Za servisiranje obaveza po kreditu Saudijskog fonda za razvoj Zavod je planirao sredstva u iznosu od 1.900.000 KM za anuitete koji dospijevaju u 2026. godini, a u skladu sa otplatnim planom i obavezama planiranim za 2026. godinu. Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-13215/09 od 29.04.2009. godine prihvaćeno je kreditno zaduženje kod Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 14.450.000 USD za realizaciju Projekta dovršenja izgradnje i opremanja CMB-a Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Na osnovu ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Kantona Sarajevo kredit se vraća iz sredstava zdravstvenog osiguranja. Ugovoreni rok vraćanja kredita je 25 godina, uključujući grejs period od pet godina, a otplata kredita se vrši u polugodišnjim anuitetima. Napominjemo da je ovaj projekat okončan u 2018. godini i da su povučena cjelokupno odobrena sredstva u iznosu od 14.450.000 USD. Prema otplatnom planu kredit će se vraćati do 31.01.2034. godine.

Planirani rashodi zdravstvene zaštite po ostalim namjenama, obrazloženje i način realizacije istih dat je u Finansijskom planu Zavoda za 2026. godinu.

2.1.2. Troškovi Stručne službe - za troškove Stručne službe Zavoda planirano je 10.550.000 KM. Planirani broj zaposlenih u 2026. godini je 163 radnika.

2.1.3. Sredstva tekuće rezerve - sredstva tekuće rezerve planirana su u iznosu od 9.121.000 KM, koja će se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Finansijskom planu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti, a odluku o raspodjeli istih donosi Upravni odbor Zavoda. Na ovoj poziciji planirana su i sredstva za eventualne korekcije naknade za pružanje zdravstvene zaštite po osnovu prijema novih radnika u javnim zdravstvenim ustanovama.

2.2. Izdaci - ukupni izdaci planirani su u iznosu od 2.387.000 KM, a planirana su za nabavku opreme za potrebe Zavoda u iznosu od 309.500 KM, nabavku stalnih sredstava u obliku prava u iznosu od 1.530.500 KM, rekonstrukciju i investicijsko održavanje 277.000 KM i sanaciju poslovnih objekata 270.000 KM. Pregled kapitalnih izdataka po namjeni dat je u članu 6. Finansijskog plana.

III - Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2025. godinu

U Odluci o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu utvrđena je struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka sadržanih u Finansijskom planu Zavoda za 2026. godinu i način njegovog izvršavanja, prioriteti plaćanja, te druga pitanja u vezi sa izvršavanjem Finansijskog plana.

Na osnovu izloženog Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo daje slijedeće

MIŠLJENJE

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo predlaže Vladi Kantona Sarajevo da utvrdi Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu i istu dostavi Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje.



MINISTAR

Prim. mr sci. dr med. Enis Hasanović

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO
UPRAVNI ODBOR**

Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" broj 30/97, 07/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), člana 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 4/00, 18/02, 30/08, 1/12, 15/13 i 9/22), i člana 27. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici održanoj 17.11.2025.godine, donio je:

**ODLUKU
o donošenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za
2026. godinu**

Član 1.

Donosi se Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu.

Član 2.

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu, stupa na snagu danom donošenja odluke Skupštine Kantona Sarajevo kojom se daje saglasnost na isti i objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01/2-02-2-37277-2b/25
Sarajevo, 17.11.2025. godine

Dostaviti:

- Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
- Predsjednik UO
- Direktor
- Jedinica interne revizije
- Služba za zajedničke poslove i podršku poslovanju, Služba za kvalitet i nadzor, Sektor pravnih poslova sa 5 poslovnica, Sektor za ekonomiku i finansiranje x 6), Sektor za medicinske i farmaceutske poslove
- UO
- a/a



Predsjednik Upravnog odbora

Dr. sci. Jasmin Hošo



Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu

Sarajevo, novembar 2025. godine



SADRŽAJ

FINANSIJSKI PLAN.....	3
OBRAZLOŽENJE	26
Uvod.....	27
Osigurana lica	28
Makroekonomski pokazatelji i projekcije za period 2026-2028 godina	30
Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana Zavoda	32
Sadržaj Finansijskog plana Zavoda :	33
I UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA.....	33
Ukupni prihodi	34
Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje	35
Neporezni prihodi	36
Primici	36
Preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina	36
Potencijalni rizici za ostvarenje planiranih prihoda	37
Sredstava rezerve.....	37
Zdravstvena zaštita, vrste, ciljevi i načela	37
II UKUPNI RASHODI. IZDACI I OBAVEZNA ZAKONSKA REZERVA	40
Rashodi i izdaci.....	40
Troškovi stručne službe Zavoda	40
Rashodi zdravstvene zaštite.....	42
Primarna zdravstvena zaštita.....	42
Porodična medicina u privatnim zdravstvenim ustanovama	47
Konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita	48
Lijekovi	50
Bolnička zdravstvena zaštita	54
Troškovi liječenja van kantona i entiteta	58
Liječenje u inostranstvu	58
Izdaci po osnovu prava na korištenje medicinskih sredstava	59
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada.....	60
Štampanje obrazaca za ostvarivanje prava osiguranika i EZK koje se izdaju osiguranicima bez naknade	60
Učešće u troškovima stručnog usavršavanja	60
Troškovi usluga komunikacije za funkcionisanje postojećeg implementiranog integralnog informacionog sistema	60
Održavanje informacionih sistema	61

Sigurnost informacionog sistema	61
Praćenje i monitoring informacionog sistema.....	61
Troškovi produženja garancije produkcijske opreme u server sali i lokalna podrška	62
Produženje garancije i lokalna podrška za opremu u DR.....	62
Troškovi sudskih sporova	63
Naknade plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad	63
Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	64
Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	64
Obaveze po osnovu kredita Saudijskog fonda za razvoj.....	64
Sredstva tekuće rezerve.....	64
Izdaci za nabavku stalnih sredstava	65
Propisi koji omogućavaju provedbu Finansijskog plana:	67



Na osnovu članova 82. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), člana 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 4/00, 18/02, 30/08, 1/12, 15/13 i 9/22) i člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25) Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na 4. redovnoj sjednici održanoj dana 17.11.2025.godine donio je

FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO ZA 2026. GODINU

Član 1.

Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu utvrđuju se kako slijedi:

- prihodi,
- primici,
- preneseni dio akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina,
- rashodi i izdaci,
- sredstva rezerve.

1	Prihodi tekućeg perioda	699.965.000
2.	Preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina	97.357.000
3.	Primici	0
4.	Ukupno 1+2+3	797.322.000
5.	Rashodi tekućeg perioda	794.935.000
6.	Izdaci	2.387.000
7.	Ukupno 5+6	797.322.000
8.	Sredstva zakonske rezerve	37.444.000
9.	Ukupno raspoloživa sredstva	834.766.000

Član 2.

Ukupno raspoloživa sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u 2026. godini sa sredstvima obavezne rezerve planirana su u iznosu od 834.766.000 KM po izvorima, kako slijedi:

R.br.	K-to	OPIS	Finansijski plan za 2025. godinu	Finansijski plan za 2026. godinu	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
A+B+C		Ukupno prihodi i primici, preneseni dio sredstva akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina i ostali izvori	754.304.000	797.322.000	106
1.	710000	Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje	659.780.000	697.337.000	106
1.1.	712100	Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje radnika	640.998.000	677.454.000	106
1.2.	712100	Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu penzionera	10.400.000	10.919.000	105
1.3.	712100	Prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih	3.021.000	3.125.000	103
1.4.	712100	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranika koji se plaća na teret budžeta	3.461.000	3.514.000	102
1.5.	712100	Prihod od doprinosa obaveze iz prethodnih godina	1.900.000	2.325.000	122
2.	720000	Neporezni prihodi	2.780.000	2.628.000	95
2.1.	721200	Ostali prihodi od imovine	320.000	858.000	268
2.1.1.	721210	Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine	320.000	858.000	268
2.2.	722600	Prihodi od pružanja javnih usluga-vlastiti prihodi	2.440.000	1.750.000	72
2.2.1.	722610	Prihod od pružanja usluga građanima	200.000	50.000	25
2.2.2.	722610	Prihod od regresnih postupaka	200.000	200.000	100
2.2.3.	722620	Prihod po konvencijama	2.040.000	1.500.000	74
2.3.	722791	Neplanirane uplate prihodi	20.000	20.000	100
A		PRIHODI	662.560.000	699.965.000	106
B		PRIMICI	0	0	
A+B		PRIHODI I PRIMICI TEKUĆEG PERIODA	662.560.000	699.965.000	106
C		Preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina	91.744.000	97.357.000	106
D		SREDSTVA REZERVE	31.416.000	37.444.000	119
D.1		Sredstva rezerve na dan 01.01.2026. godine	27.561.000	31.514.647	114
D.2		Izdvojena sredstva rezerve iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz raniji godina u 2026.godini	3.855.000	5.929.353	154
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA (A+B+C+D)			785.720.000	834.766.000	106

Član 3.

Rashodi i izdaci Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sa sredstvima obavezne zakonske rezerve za 2026. godinu u iznosu 834.766.000 KM raspoređuju se kako slijedi:

R.br.	K-to	OPIS	Finansijski plan za 2025. godinu *	Finansijski plan za 2026. godinu	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
		UKUPNI RASHODI, IZDACI I OBAVEZNA ZAKONSKA REZERVA (E+F+G)	785.720.000	834.766.000	106
		UKUPNI RASHODI I IZDACI (E+F)	754.304.000	797.322.000	106



R.br.	K-to	OPIS	Finansijski plan za 2025. godinu *	Finansijski plan za 2026. godinu	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
1.		Troškovi Stručne službe (1.1+1.2+1.3)	9.839.600	10.550.000	107
1.1.	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.162.000	8.078.000	113
1.1.1.	611100	Bruto plaće	6.287.000	6.985.000	111
1.1.2.	611200	Naknade troškova zaposlenih	875.000	1.093.000	125
1.2.	612000	Doprinosi poslodavca	661.000	350.000	53
1.3.	613000	Izdaci za materijal i usluge	2.016.600	2.122.000	105
1.3.1.	613100	Putni troškovi	10.000	11.000	110
1.3.2.	613200	Izdaci za energiju	221.000	224.000	101
1.3.3.	613300	Izdaci za komunalne i komunikac.usluge	159.300	173.530	109
1.3.4.	613400	Nabavka materijala	176.500	191.970	109
1.3.5.	613500	Izdaci za usluge prevoza i goriva	17.300	17.600	102
1.3.6.	613600	Najam imovine i opreme	37.500	40.300	107
1.3.7.	613600	Najam licenci	364.000	305.000	84
1.3.8.	613700	Izdaci za tekuće održavanje (materijal)	31.000	33.000	106
1.3.9.	613700	Izdaci za tekuće održavanje (usluge)	121.200	127.900	106
1.3.10.	613700	Održavanje infrastrukture server sale	73.500	73.500	100
1.3.11.	613700	Održavanje DR		136.500	
1.3.12.	613800	Izdaci osiguranja,bankarske usluge, usluge platnog prometa	30.200	32.200	107
1.3.13.	613910	Izdaci za informisanje, posebne zakonske naknade,sistematski pregled radnika Zavoda i dr.	173.500	178.000	103
1.3.14.	613910	Troškovi štampanja elektronskih zdravstvenih kartica	151.500	100.000	66
1.3.15.	613910	Izdaci za izradu projekta zaštite od požara i projekta zaštite od prirodnih nesreća i ostale projektne dokumentacije	45.900	18.500	40
1.3.16.	613910	Izdaci za reprezentaciju	4.800	4.800	100
1.3.17.	613914	Organizacija skupova, tematskih sjednica i poslovnih susreta	10.000	10.000	100
1.3.18.	613920	Stručno obrazovanje	20.000	20.000	100
1.3.19.	613920	Stručno obrazovanje in house	5.500	5.500	100
1.3.20.	613930	Izdaci za stručne usluge	265.200	338.000	127
1.3.21.	613930	Izdaci za stručne usluge ISO standardizacije	98.700	80.700	82
		Broj zaposlenih	163	163	100
2.		Rashodi zdravstvene zaštite	722.618.700	775.264.000	107
2.1.	613941	Primarna zdravstvena zaštita	186.788.619	201.251.000	108
2.1.1.	613941	Naknada ustanovama primarne zdravstvene zaštite za pružanje usluga zdravstvene zaštite	184.972.619	199.218.000	108
2.1.1.1.	613941	JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	125.501.000	134.397.000	107
2.1.1.2.	613941	JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć	22.218.619	24.128.000	109

R.br.	K-to	OPIS	Finansijski plan za 2025. godinu *	Finansijski plan za 2026. godinu	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
2.1.1.3.	613941	JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstvo	7.792.000	8.731.000	112
2.1.1.4.	613941	JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo	6.446.000	6.830.000	106
2.1.1.5.	613941	JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a Kantona Sarajevo	3.172.000	3.765.000	119
2.1.1.6.	613941	JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu	1.946.000	2.165.000	111
2.1.1.7.	613941	JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo	5.845.000	6.427.000	110
2.1.1.8.	613941	Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju	3.650.000	3.892.000	107
2.1.1.9.	613941	JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo	864.000	977.000	113
2.1.1.10.	613941	Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom	7.538.000	7.906.000	105
2.1.R	613941	Refundacije po zahtjevima osiguranika i odlukama Komisije	10.000	1.000	10
2.1.T	613941	Naknada za teške bolesti	240.000	255.000	106
2.1.2.	613941	Sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite u ustanovama socijalno zdravstvene zaštite	1.566.000	1.777.000	113
2.1.2.1.	613941	Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju	118.000	129.800	110
2.1.2.2.	613941	Gerontološki centar Sarajevo	307.000	307.000	100
2.1.2.3.	613941	JU Dom za socijalno-zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo	187.000	187.000	100
2.1.2.4.	613941	JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić	215.000	215.000	100
2.1.2.5.	613941	Psihijatrijska bolnica Jakeš Modriča	3.500	3.500	100
2.1.2.6.	613941	Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Baković	195.000	238.200	122
2.1.2.7.	613941	Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin Fojnica	520.000	674.000	130
2.1.2.8.	613941	JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde	17.000	19.000	112
2.1.2.9.	613942	Dom za lica sa invaliditetom Prijedor	3.500	3.500	100
2.2.	613942	Porodična medicina - Usluge primarne zdravstvene zaštite u privatnoj praksi	660.000	816.000	124
2.3.	613943	Konsultativno -specijalistička zdravstvena zaštita	10.003.000	12.554.000	126
2.3.1.	613943	Usluge zdravstvene zaštite / usluge zdravstvene zaštite za koje postoji lista čekanja	3.300.000	4.950.000	150
2.3.2.	613943	Usluge medicinske rehabilitacije	1.936.000	2.474.000	128
2.3.3.	613943	Usluge za ranu detekciju infekcije virusom hepatitisa B i C	30.000	30.000	100
2.3.4.	613943	Naknada za Projekat koordinirani i održivi odgovor sa ciljem smanjenja ovisnosti u BiH	175.000		
2.3.5.	613943	Program za dijagnostiku i liječenje teško oboljele djece po Zaključku Vlade KS	2.000.000	2.000.000	100
2.3.6.	613943	Usluge neurorehabilitacije za osiguranike KS	462.000	300.000	65
2.3.7.	613943	Prenatalno neinvazivno testiranje po zaključku Vlade Kantona Sarajevo	1.100.000	1.300.000	118
2.3.8.	613943	Programi za unapređenja zdravlja i prevencije bolesti na području KS prema smjernicama MZKS	1.000.000	1.500.000	150
2.4.	613944	Lijekovi	127.419.000	135.825.000	107
2.4.1.	613944	Gotovi lijekovi	95.000.000	100.000.000	105
2.4.2.	613944	Ampulirani lijekovi	4.150.000	5.000.000	120
2.4.3.	613944	Magistralni lijekovi	1.100.000	1.250.000	114



R.br.	K-to	OPIS	Finansijski plan za 2025. godinu *	Finansijski plan za 2026. godinu	Index
1	2	3	4	5	6
2.4.4.	613944	Lijekovi po posebnim programima korigovani zaključkom Vlade KS	8.500.000	9.175.000	108
2.4.5.	613944	Naknada za uslugu izdavanja lijekova	12.000.000	12.500.000	104
2.4.6.	613944	Naknada za dežurne apoteke	3.319.000	4.325.000	130
2.4.7.	613944	Sanitetski materijal uz insulin	1.650.000	1.575.000	95
2.4.8.	613944	Sredstva za pomoć u nabavci lijekova koji nisu dio Liste lijekova za KS	1.700.000	2.000.000	118
2.4. OP	613944	Finansiranje prioritnog programa lijekova koji se koriste u terapiji kod onkoloških pacijenata sa područja Kantona Sarajevo po Odluci Vlade KS	25.000.000	25.000.000	100
2.5.	613945	Bolnička zdravstvena zaštita	325.644.381	349.295.000	107
2.5.1.	613945	Naknada bolničkim zdravstvenim ustanovama za pružanje usluga zdravstvene zaštite	323.759.381	347.276.000	107
2.5.1.1.	613945	JU Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	229.417.109	245.335.000	107
2.5.1.2.	613945	JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"	75.832.272	81.153.000	107
2.5.1.3.	613945	JU Psihijatrijska bolnica KS	8.183.000	9.640.000	118
2.5.1.4.	613945	JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo	4.384.000	4.845.000	111
2.5.1.5.	613945	Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH	5.943.000	6.303.000	106
2.5.R	613945	Refundacije po zahtjevima osiguranika	150.000	150.000	100
2.5.T	613945	Naknade za teške bolesti	230.000	276.000	120
2.5.2.	613945	Program Palijativna medicina -palijativna njega terminalno bolesnih u KS	1.505.000	1.593.000	106
2.6.	613946	Troškovi liječenja van kantona i entiteta	700.000	700.000	100
2.7.	613948	Liječenje u inostranstvu	5.031.000	4.976.000	99
2.7.1.	613948	Troškovi liječenja odobreni odlukama	800.000	880.000	110
2.7.2.	613948	Troškovi zdravstvene zaštite po osnovu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju	4.231.000	4.096.000	97
2.7.2.1.	613948	Obaveze po osnovu paušala za osiguranike KS nastanjene u RHrvatskoj	2.550.000	2.480.000	97
2.7.2.2.	613948	Obaveze po osnovu paušala za osiguranike KS nastanjene u Srbiji	550.000	516.000	94
2.7.2.3.	613948	Obaveze po osnovu paušala za osiguranike KS nastanjene u Sloveniji	150.000	150.000	100
2.7.2.4.	613948	Obaveze po osnovu paušala za osiguranike KS nastanjene u Crnoj Gori	71.000	56.000	79
2.7.2.5.	613948	Obaveze po osnovu paušala za osiguranike KS nastanjene u Austriji	146.000	132.000	90
2.7.2.6.	613948	Obaveze po osnovu paušala za osiguranike KS nastanjene u Makedoniji	14.000	12.000	86
2.7.2.7.	613948	Obaveze po osnovu stvarnog troška-korištenje prava po izdatim obrascima	750.000	750.000	100
2.8.	613949	Izdaci po osnovu prava na korištenje medicinskih sredstava	20.000.000	21.000.000	105
2.8.0.	613949	Nabavka neuromodulacijskih odijela prema smjernicama MZ KS	200.000	200.000	100
2.9.	613970/980	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada	307.000	363.000	118
2.9.1.	613970/981	Naknade za rad Upravnog odbora	68.500	78.000	114
2.9.2.	613970/982	Naknade za rad Komisija imenovane rješenjem Upravnog odbora ili Direktora	65.000	75.000	115
2.9.3.	613970/983	Naknade za Komisije imenovane rješenjem Ministarstva zdravstva KS/Vlade KS	150.000	186.000	124

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu

R.br.	K-to	OPIS	Finansijski plan za 2025. godinu *	Finansijski plan za 2026. godinu	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
2.9.4.	613970/984	Naknade za ugovore o djelu	15.000	15.000	100
2.9.5.	613970/984	Naknada za angažovane eksperte i supervizore u postupcima javnih nabavki	8.500	9.000	106
2.10.	613991	Štampanje obrazaca za ostvarivanje prava osiguranika i EZK koje se izdaju osiguranicima bez naknade	69.000	23.000	33
2.11.	613991	Učešće u troškovima stručnog usavršavanja	20.000	15.000	75
2.12.	613991	Troškovi usluga komunikacije za funkcionisanje postojećeg implementiranog integralnog informacionog sistema	219.000	281.000	128
2.13.	613991	Održavanje IS	2.151.000	2.585.000	120
2.13.1.	613991	Održavanje IS PACS	225.000	546.000	243
2.13.2.	613991	Održavanje integralnog informacionog sistema u zdravstvu	1.287.000	1.580.000	123
2.13.3.	613991	Održavanje LIS-a	393.000	413.000	105
2.13.4.	613991	Održavanje e-ampula i e-med. sredstvo	246.000	0	
2.13.5.	613991	Modul praćenja kasnih posljedica liječenja malignih oboljenja kod djece i mladih		46.000	
2.14.	613991	Sigurnost IS	212.000	548.000	258
2.15.	613991	Praćenje i monitoring IS	340.700	541.000	159
2.16.	613991	Produženje garancije produkcijske opreme u server sali i lokalna podrška	634.000	624.000	98
2.17.	613991	Produženje garancije i lokalna podrška za opremu u DR		225.000	
2.18.	613960	Ostali troškovi - troškovi sudskih sporova	95.000	88.000	93
2.19.	614250	Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad	14.740.000	16.070.000	109
2.20.	614811	Naknade za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava	200.000	250.000	125
2.21.	614817	Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju	285.000	134.000	47
2.22.	615121	Obaveze po ugovoru o kreditu sa Saudijskim fondom za razvoj	1.900.000	1.900.000	100
3	600000	Sredstva tekuće rezerve	16.420.400	9.121.000	56
E		UKUPNI RASHODI (1+2+3)	748.878.700	794.935.000	106
4	821000	Izdaci za nabavku stalnih sredstava	5.425.300	2.387.000	44
4.1.	821300	Ukupna nabavka opreme	2.248.000	309.500	14
4.2.	821500	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava	2.567.300	1.530.500	60
4.3.	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	340.000	277.000	81
4.4.	821600	Sanacija poslovnih objekata	270.000	270.000	100
F		UKUPNO IZDACI	5.425.300	2.387.000	44
G		SREDSTVA REZERVE	31.416.000	37.444.000	119
H		FINANSIJSKI REZULTAT IZVJEŠTAJNOG PERIODA (PRIHODI I PRIMICI minus RASHODI I IZDACI)	-91.744.000	-97.357.000	106
UKUPAN FINANSIJSKI REZULTAT (A+B+C+D)-(E+F+G)			0	0	

* Finansijski plan za 2025.godinu sa Odlukama o preraspodjeli donesenim u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Odlukom o izvršavanju FP.



Član 4.

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. novine KS" broj 1/24, 48/24, /25) utvrđeno je da će Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, do okončanje procesa reorganizacije zdravstvenih ustanova i usvajanja odluke o većem obimu zdravstvenih prava od strane Skupštine Kantona Sarajevo, u cilju zaštite javnog interesa, načela sveobuhvatnosti i solidarnosti te kontinuiteta, zdravstvenu zaštitu osigurati kroz zaključivanje ugovora sa javnim zdravstvenim ustanovama, sa finansiranjem po modelu koji je primjenjivan u 2023. i ranijim godinama.

Shodno navedenom, naknada za finansiranje zdravstvene zaštite koja se obezbjeđuje osiguranicima Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama sa kojima Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zaključuje ugovore utvrđuje se na godišnjem nivou i podrazumijeva troškove rada zdravstvenih i nezdavstvenih radnika kao i materijalne troškove neophodne za rad i funkcionisanje zdravstvene ustanove u okviru registrovane djelatnosti.

Troškovi rada zdravstvenih i nezdavstvenih radnika iskazani su kroz: obračun naknade za bruto plaće, obračun naknade za ishranu (topli obrok), naknade za prevoz, regres, obračun naknade za specijalizante, obračun naknade za otpremnine i pomoći.

Kao osnov za obračun sredstva za naknadu za troškove rada za javne zdravstvene ustanove za planiranje sredstava u Finansijskom planu za 2026. godinu uzeti su broj i struktura radnika zdravstvene ustanove na dan 30.06.2025. godine uvećan za obračun sredstva za dodatni kadar, uz izuzeće kod JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom i Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.

Kod JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo koja pruža usluge porodične medicine koje se finansiraju po modelu kapitulacije broj i struktura radnika utvrđena na dan 30.06.2025 godine umanjuje se za 594,4 radnika. Ovaj broj je utvrđen na osnovu spiska dostavljenog u prijavi na javni poziv za ugovaranje usluga porodične medicine i to: 199 ljekara specijalista i 272 medicinskih sestara. Broj medicinskog kadra uvećan je za pripadajući broj nemedicinskog kadra i magistara farmacije koji se izračunava primjenom procenta učešća nezdavstvenog kadra u ukupnom broju radnika.

Kod Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom obračun je izvršen na način da je zadržan kao osnov za obračun naknade struktura zaposlenih iz instrukcije za izradu finansijskog plana za 2021. godinu, koja je utvrđena u skladu sa preporukama Komisije za analizu zahtjeva Stomatološkog fakulteta sa Klinikama iz 2021. godine, korigovana temeljem Zaključka Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj 01/2-02-2-16737-9/23.

Za obračun naknade za Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH zadržana je struktura utvrđena Instrukcijama za izradu Finansijskog plana za 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024. i 2025. godinu na osnovu izvještaja Komisije formirane 2019. godine sa zadatkom da izvrši detaljnu analizu i provjeru načina finansiranja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, provjeru načina naplate usluga, vrste usluga koje pruža osiguranicima Kantona Sarajevo, te da utvrdi koje usluge treba finansirati Zavod.

Obračunata sredstva na bazi broja i strukture radnika na dan 30.06.2025. godine uvećavaju se za sredstva obračunata za dodatni kadar. Obračun naknade za dodatni kadar izvršen je na osnovu podataka koje su dostavile javne zdravstvene ustanove o započetim i planiranim prijemima radnika u toku 2025. godine, te je u skladu sa dostavljenim brojem i strukturom radnika izvršen obračun sredstava za finansiranje u 2026. godini po ovom osnovu. Sredstva za dodatne radnike za Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom su obračunata u skladu sa Zaključkom Upravnog odbora broj 01/2-02-2-41277-1/24. U okviru sredstava za dodatne radnike planirana su i sredstva za finansiranje radnika koji su bili na specijalizaciji i koje je Zavod u prethodnom periodu finansirao u okviru naknade za pružanje zdravstvene zaštite, a čiji se specijalistički staž završio tokom 2024. godine i 2025. godine i koji bi trebao biti završen tokom 2026. godine. Izmjenom kantonalne Uredbe, koja reguliše pitanje zapošljavanja u javnim institucijama, definisano je da se specijalizanti koji su završili specijalistički staž mogu primiti u radni odnos bez raspisivanja javnog oglasa. Izuzetno kod JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, nije izvršen obračun za specijalizante koji u 2026. godini završavaju specijalizaciju iz oblasti porodične medicine, jer se djelatnost porodične medicine finansira po modelu kapitacije. Obračun za dodatne radnike po ovom osnovu izvršen je za odgovarajući broj mjeseci shodno definisanom roku završetka specijalizacije.

Za obračun osnovne plaće za 2026. godinu za sve zaposlene primijenjeni su koeficijenti složenosti poslova usaglašeni sa tri zaključena kolektivna ugovora u zdravstvu. Uz koeficijente složenosti za obračun osnovne plaće radnika, primijenjeni su i parametri iz kolektivnih ugovora: satnica od 3,74 KM za radno vrijeme od 37,5 sati sedmično, tako da je osnovica za obračun plaće utvrđena u iznosu od 610,09 KM.

Na osnovnu plaću obračunat je minuli rad u procentu od 0,5%, za prosječno 20 godina radnog staža, odnosno 10% prosječno za svakog finansiranog radnika, kao i u prethodnim godinama.

Dodaci na osnovnu plaću (dežurstva, pripravnost, noćni rad, uslovi rada, položajni dodatak, rad na dane sedmičnog odmora i praznikom), utvrđeni su za svaku zdravstvenu ustanovu pojedinačno, u procentualnom iznosu.

Naknada za troškove plaća, utvrđena u skladu sa gore navedenim parametrima, uvećana je za 52% na ime poreza i doprinosa koji se obračunavaju u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

U obračun ukupne naknade po osnovu troškova rada uključuju se i:

- naknada za topli obrok u iznosu od 343 KM;
- naknada za prevoz radnika za 75% radnika u vrijednosti karte gradskog prevoza;
- regres za finansirane radnike u iznosu od 50% prosječne neto plaće ostvarene u

FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku u momentu isplate regresa javnim zdravstvenim ustanovama, a najviše do iznosa planiranih sredstava 855 KM.

Sastavni dio naknade za pružanje zdravstvene zaštite su i sredstva za finansiranje naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu-nastavak finansiranja, te naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini, a u skladu sa Planovima potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika za Kanton Sarajevo.



Za naknadu za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu za nastavak finansiranja sredstva su planirana prema broju odobrenih specijalizacija i broju mjeseci trajanja specijalizacije utvrđenim rješenjem Federalnog ministra zdravstva za svaku specijalizaciju. Za naknadu za rad za specijalizante za koje se očekuje da će specijalistički staž započeti u tekućoj godini obračun sredstava izvršen je za punu godinu. Za navedene specijalizante izvršen je obračun osnovne plaće, naknade za topli obrok, regres i prevoz kao i za ostale radnike saglasno parametrima koji su primijenjeni u obračunu naknade za troškove rada.

Naknada za troškove rada koriguje se procentom finansiranja, koji je ostao nepromjenjen u odnosu na prethodnu godinu, uz izuzetak JU Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za koji je procenat finansiranja povećan za 1%, sa 85% na 86%.

Naknade za članove upravnog i nadzornog odbora zdravstvenih ustanova kao dio ukupne naknade obračunate su i planirane u skladu sa Uredbom o određivanju visine plaće i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih institucija čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo br: 41/16, 46/16-ispravka, 5/17, 50/17, 53/18 i 42/20).

Naknade za otpremnine i pomoći koje se osiguravaju zdravstvenim ustanovama kao dio ukupne naknade planirane su na osnovu podataka ustanova, a u skladu sa kriterijima utvrđenim odlukom Upravnog odbora Zavoda, te na osnovu historijskog praćenja ovih troškova.

Naknada za finansiranje materijalnih troškova u Finansijskom planu za 2026. godinu planirana je na nivou sredstava iz prethodne godine. Izuzetno, na osnovu analize podataka i troškova javnih zdravstvenih ustanova u periodu I-VI 2025. dostavljenih na OZU obrascima, Odlukom Upravnog odbora broj 01/2-02-2-35783-3/25 od 28.10.2025. godine povećani su materijalni troškovi kod sljedećih Ustanova: JU Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš” i JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a Kantona Sarajevo.

U Finansijskom planu za 2026. godinu planirana su sredstva po osnovu finansiranja troškova po posebnim namjenama JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo, JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, JU Psihijatrijska bolnica KS i JU Zavod za bolesti ovisnosti KS.

Finansiranje javnih zdravstvenih ustanova vršit će se doznakom, u pravilu, 1/12 odobrenog godišnjeg budžeta za finansiranje naknade za pružanje zdravstvene zaštite koja je utvrđena na bazi definisanih kriterija obračuna vrijednosti rada i materijalnih troškova, izuzev dijela sredstava planiranih za tačno određenu namjenu, a koja imaju drugačiju dinamiku izvršenja i realizirat će se po zahtjevu zdravstvene ustanove uz prilog relevantne dokumentacije. Sredstva planirana za povećanje naknade za pružanje zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama po osnovu izvršenog prijema novih radnika realizirat će se nakon provedene procedure prijema, na bazi zahtjeva ustanove i priloženih ugovora o radu i ostale relevantne dokumentacije kojom se pravda izvršeni prijem.

Navedeni način finansiranja javnih zdravstvenih ustanova primjenjivat će se shodno Odluci o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 1/24, 48/24, /25).

Ugovori sa zdravstvenim ustanovama za tekuću godinu zaključiti će se uz mogućnost ranijeg prekida ugovora u slučaju promjene stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ili donošenja novog Finansijskog plana u skladu sa novim kriterijima ugovaranja.

U skladu sa zaključenim ugovorima o pružanju usluga zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo, ukoliko zdravstvena ustanova ne izvršava ugovorom preuzetu obavezu pružanja zdravstvenih usluga, Zavod će izvršiti korekcije utvrđene naknade za iznos sredstava refundiranih osiguranim licima po predmetnom osnovu odnosno za iznos sredstava plaćen drugoj zdravstvenoj ustanovi, koja je uslugu pružila. Sredstva će se refundirati osiguranim licima na osnovu odluka direktora Zavoda, koje se donose na zahtjev osiguranih lica i uz priloženu dokumentaciju, sa pozicije sredstava namijenjene za finansiranje zdravstvene zaštite u ugovornoj javnoj zdravstvenoj ustanovi koja predmetnu uslugu nije izvršila.

Finansiranje porodične medicine u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i privatnim zdravstvenim ustanovama vršit će se putem kapitacije. Kapitacija je fiksni iznos sredstava po registrovanom pacijentu za određeni vremenski period (jedna godina) i izračunava se na osnovu dobne strukture registrovanih pacijenata i utvrđene vrijednosti boda.

Pregled planiranih sredstava po strukturi i nivoima zdravstvene zaštite, čiji je raspored po zdravstvenim ustanovama prikazan u članu 5. Finansijskog plana, daje se kako slijedi:

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Primarna zdravstvena zaštita za FP 2025. g. sa preraspodjelom	Bolnička zdravstvena zaštita za FP 2025. g. sa preraspodjelom	Ukupno za FP 2025. g. sa preraspodjelom	Primarna zdravstvena zaštita za FP 2026. g.	Bolnička zdravstvena zaštita za FP 2026. g.	Ukupno za FP 2026. g.
Bruto plaće	113.845.200	212.288.620	326.133.820	123.980.448	227.467.080	351.447.527
Naknada za topli obrok	8.096.600	13.324.121	21.420.721	9.561.891	15.542.185	25.104.076
Naknada za prevoz	1.166.439	1.919.543	3.085.981	1.368.519	2.224.431	3.592.950
Regres	1.835.178	3.019.238	4.854.416	2.165.186	3.524.255	5.689.441
Naknada za članove UO i NO	427.282	178.081	605.363	463.105	193.393	656.498
Naknada za materijalne troškove	10.072.026	67.732.642	77.804.668	10.172.026	71.282.642	81.454.668
Ukupno	135.442.725	298.462.243	433.904.968	147.711.175	320.233.985	467.945.160
Dodatna sredstva za odjeljenje Dnevne bolnice za PTSP					826.532	826.532
Otvaranje Dnevnog Centra za maloljetnike					180.918	180.918
Sredstva za finansiranje specifičnih troškova	200.000		200.000	300.000		300.000
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu-nastavak finansiranja	5.758.971	6.613.878	12.372.849	5.361.342	7.324.055	12.685.396
Naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini	7.666.861	12.642.211	20.309.072	7.460.880	12.505.818	19.966.697
Otpremnine i pomoći	2.015.469	3.066.049	5.081.518	2.496.011	3.079.692	5.575.703
Troškovi uništavanja medicinskog otpada		80.000	80.000		80.000	80.000



Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Primarna zdravstvena zaštita za FP 2025. g. sa preraspodjelom	Bolnička zdravstvena zaštita za FP 2025. g. sa preraspodjelom	Ukupno za FP 2025. g. sa preraspodjelom	Primarna zdravstvena zaštita za FP 2026. g.	Bolnička zdravstvena zaštita za FP 2026. g.	Ukupno za FP 2026. g.
Sredstva za finansiranje obaveza po Amandmanu SK za namirenje obaveza prema zdravstvenim ustanovama za prelazak 5 dr. specijalista pedijatrije u JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš		500.000	500.000		500.000	500.000
Dodatna sredstva za finansiranje usluga patohistologije		100.000	100.000		100.000	100.000
Testovi za transmisione bolesti		355.000	355.000		355.000	355.000
Kese za čuvanje i konzerviranje krvi		340.000	340.000		340.000	340.000
Potrošni materijal za hemoferezu		270.000	270.000		270.000	270.000
Porošni materijal za imunohematologiju		300.000	300.000		300.000	300.000
Potrošni materijal za koagulaciju		170.000	170.000		170.000	170.000
Potrošni materijal za molekularnu imunogenetiku		50.000	50.000		50.000	50.000
Potrošni materijal za tkivnu tipizaciju		60.000	60.000		60.000	60.000
Potrošni materijal za testiranje DDK NAT metodom		750.000	750.000		900.000	900.000
Usluge porodične medicine	33.000.000		33.000.000	35.000.000		35.000.000
Neobavezna vakcinacija protiv virusa gripe	176.000		176.000	176.000		176.000
Obavezni sanitarni pregledi zdravstvenih radnika	100.000		100.000	100.000		100.000
Pilot program HPV vakcinacije	400.000		400.000	400.000		400.000
Sredstva za promociju vakcina po instrukciji MZ KS	67.593		67.593	67.593		67.593
Produženje licence za rad Centra za kontrolu trovanja	25.000		25.000	25.000		25.000
Sredstva za mikrobiološke analize po zahtjevu Ustanove broj 05.3.34-9007/24 i Zaključku Upravnog odbora ZZO KS	120.000		120.000	120.000		120.000
UKUPNO	184.972.619	323.759.381	508.732.000	199.218.000	347.276.000	546.494.000

Član 5.

U posebnom dijelu Finansijskog plana daje se pregled sredstava po strukturi koja se doznaju zdravstvenim ustanovama za pružanje zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo kako slijedi:

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu sa preraspodjelom			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	64.205.449	4.467.405	68.672.854	68.759.066	5.740.305	74.499.372	108
Topli obrok	4.669.682	315.224	4.984.906	5.519.235	374.772	5.894.007	118
Prevoz	672.739	45.413	718.152	789.925	53.638	843.563	117
Regres	1.057.766	71.280	1.129.046	1.250.422	83.779	1.334.201	118
Naknada za članove UO i NO	59.842	0	59.842	65.942	0	65.942	110
Materijalni troškovi	5.054.294	0	5.054.294	5.054.294	0	5.054.294	100
UKUPNO	75.719.772	4.899.321	80.619.093	81.438.884	6.252.494	87.691.378	109
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu- nastavak finansiranja	4.604.863	0	4.604.863	3.800.272	0	3.800.272	83
Naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini	0	5.997.682	5.997.682	0	6.307.998	6.307.998	105
Otpremnine i pomoći	1.279.361	0	1.279.361	1.597.352	0	1.597.352	125
SVEUKUPNO	81.603.996	10.897.004	92.501.000	86.836.508	12.560.492	99.397.000	107
Broj finansiranih radnika	1.424,6	103	1.527,6	1.477,6	104	1.581,6	104
Broj finansiranih specijalizanata	81	96	177	66	96	162	92
Procenat finansiranja	99%	99%	99%	99%	99%	99%	100
Usluge porodične medicine	33.000.000	0	33.000.000	35.000.000	0	35.000.000	106
SVEUKUPNO	114.603.996	10.897.004	125.501.000	121.836.508	12.560.492	134.397.000	107

*U navedenom broju nije iskazano 594,4 radnika koji se finansiraju putem kapitacije po javnom pozivu za usluge porodične medicine

JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu sa preraspodjelom			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	16.635.724	883.102	17.518.826	18.362.499	784.120	19.146.619	109
Topli obrok	1.115.807	38.739	1.154.546	1.313.004	33.957	1.346.961	117
Prevoz	160.749	5.581	166.330	187.920	4.860	192.780	116



Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu sa preraspodjelom			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Regres	252.750	9.413	262.163	297.470	7.693	305.164	116
Naknada za članove UO i NO	52.362	0	52.362	59.348	0	59.348	113
Materijalni troškovi	1.806.990	0	1.806.990	1.806.990	0	1.806.990	100
UKUPNO	20.024.382	936.834	20.961.217	22.027.231	830.630	22.857.861	109
Sredstva za sufinansiranje specifičnih troškova	200.000	0	200.000	300.000	0	300.000	150
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu- nastavak finansiranja	441.748	0	441.748	331.860	0	331.860	75
Naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini	0	441.748	441.748	0	464.604	464.604	105
Otpremnine i pomoći	173.905	0	173.905	173.674	0	173.674	100
SVEUKUPNO	20.840.036	1.378.583	22.218.619	22.832.766	1.295.234	24.128.000	109
Broj finansiranih radnika	337	13	350	348	9	357	102
Broj finansiranih specijalizanata	7	7	14	5	7	12	86
Procenat finansiranja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANTONA SARAJEVO

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	5.409.395	320.008	5.729.403	5.914.833	616.122	6.530.954	114
Topli obrok	402.353	14.331	416.684	469.588	40.673	510.261	122
Prevoz	57.965	2.065	60.030	67.208	5.821	73.030	122
Regres	91.140	3.675	94.815	106.388	9.215	115.603	122
Naknada za članove UO i NO	48.762	0	48.762	52.753	0	52.753	108
Materijalni troškovi	626.892	0	626.892	626.892	0	626.892	100
UKUPNO	6.636.507	340.078	6.976.585	7.237.662	671.831	7.909.493	113
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu- nastavak finansiranja	284.497	0	284.497	520.357	0	520.357	183
Naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini	0	432.914	432.914	0	130.089	130.089	30
Otpremnine i pomoći	98.005	0	98.005	171.061	0	171.061	175

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
SVEUKUPNO	7.019.008	772.992	7.792.000	7.929.080	801.920	8.731.000	112
Broj finansiranih radnika	124	6	130	127	11	138	106
Broj finansiranih specijalizanata	6	7	13	8	2	10	77
Procenat finansiranja	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100

JU ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KANTONA SARAJEVO

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	3.558.633	136.234	3.694.867	3.625.126	343.959	3.969.085	107
Topli obrok	278.124	7.946	286.070	313.914	21.129	335.042	117
Prevoz	40.068	1.145	41.213	44.928	3.024	47.952	116
Regres	63.000	1.800	64.800	71.119	4.787	75.906	117
Naknada za članove UO i NO	48.762	0	48.762	52.753	0	52.753	108
Materijalni troškovi	572.552	0	572.552	572.552	0	572.552	100
UKUPNO	4.561.140	147.125	4.708.265	4.680.393	372.898	5.053.291	107
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu-nastavak finansiranja	302.913	0	302.913	477.879	0	477.879	158
Naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini	0	454.370	454.370	0	318.586	318.586	70
Otpremnine i pomoći	116.859	0	116.859	116.651	0	116.651	100
Neobavezna vakcinacija protiv virusa gripe	176.000	0	176.000	176.000	0	176.000	100
Obavezni sanitarni pregledi zdravstvenih radnika	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100
Pilot program HPV vakcinacije	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	100
Sredstva za promociju vakcina po instrukciji MZ KS	67.593	0	67.593	67.593	0	67.593	100
Sredstva za makrobiološke analize po zahtjevu Ustanove broj 05.3.34-9007/24 i Zaključku Upravnog odbora ZZO KS	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	100
UKUPNO	5.844.505	601.495	6.446.000	6.138.516	691.484	6.830.000	106
Broj finansiranih radnika	105	3	108	104	7	111	103
Broj finansiranih specijalizanata	6	9	15	9	6	15	100
Procenat finansiranja	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100



JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA MUP-a KANTONA SARAJEVO

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	2.390.823	109.130	2.499.953	2.607.661	276.454	2.884.114	115
Topli obrok	150.882	9.238	160.120	178.953	17.544	196.498	123
Prevoz	21.737	1.331	23.068	25.612	2.511	28.123	122
Regres	34.178	2.093	36.270	40.543	3.975	44.518	123
Naknada za članove UO i NO	48.762	0	48.762	51.872	0	51.872	106
Materijalni troškovi	134.918	0	134.918	234.918	0	234.918	174
UKUPNO	2.781.300	121.791	2.903.090	3.139.559	300.484	3.440.043	118
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu-nastavak finansiranja	0	0	0	61.726	0	61.726	
Naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini	0	234.758	234.758	0	185.178	185.178	79
Otpremnine i pomoći	34.152	0	34.152	78.053	0	78.053	229
SVEUKUPNO	2.815.451	356.549	3.172.000	3.279.338	485.662	3.765.000	119
Broj finansiranih radnika	49	3	52	51	5	56	108
Broj finansiranih specijalizanata	0	4	4	1	3	4	100
Procenat finansiranja	93%	93%	93%	93%	93%	93%	100

JU ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	1.387.523	85.875	1.473.398	1.423.239	226.926	1.650.165	112
Topli obrok	103.303	5.298	108.601	117.718	12.074	129.791	120
Prevoz	14.882	763	15.646	16.848	1.728	18.576	119
Regres	23.400	1.200	24.600	26.670	2.735	29.405	120
Naknada za članove UO i NO	48.762	0	48.762	51.872	0	51.872	106
Materijalni troškovi	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	100
UKUPNO	1.817.871	93.136	1.911.007	1.876.347	243.463	2.119.810	111
Otpremnine i pomoći	34.993	0	34.993	45.190	0	45.190	129
SVEUKUPNO	1.852.864	93.136	1.946.000	1.921.537	243.463	2.165.000	111
Broj finansiranih radnika	39	2	41	39	4	43	105
Procenat finansiranja	80%	80%	80%	80%	80%	80%	100

JU ZAVOD ZA MEDICINU RADA KANTONA SARAJEVO

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu sa preraspodjelom			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	4.339.982	235.093	4.575.075	4.676.922	398.009	5.074.931	111
Topli obrok	298.321	15.948	314.269	352.776	25.656	378.432	120
Prevoz	42.978	2.298	45.275	50.490	3.672	54.162	120
Regres	67.575	3.825	71.400	79.924	5.813	85.736	120
Naknada za članove UO i NO	48.762	0	48.762	52.753	0	52.753	108
Materijalni troškovi	475.995	0	475.995	475.995	0	475.995	100
UKUPNO	5.273.614	257.164	5.530.777	5.688.860	433.150	6.122.010	111
Produženje licence za rad Centra za kontrolu trovanja	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	100
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu-nastavak finansiranja	124.950	0	124.950	169.249	0	169.249	135
Naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini	0	53.641	53.641	0	0	0	0
Otpremnine i pomoći	110.632	0	110.632	110.741	0	110.741	100
SVEUKUPNO	5.534.196	310.804	5.845.000	5.993.850	433.150	6.427.000	110
Broj finansiranih radnika	106	6	112	110	8	118	105
Broj finansiranih specijalizanata	4	1	5	3	0	3	60
Procenat finansiranja	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA U SAOBRAĆAJU

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	2.712.513	105.201	2.817.714	2.866.445	146.635	3.013.080	107
Topli obrok	212.169	4.768	216.937	241.774	8.150	249.924	115
Prevoz	30.566	687	31.253	34.603	1.166	35.770	114
Regres	48.060	1.080	49.140	54.776	1.846	56.622	115
Naknada za članove UO i NO	22.506	0	22.506	23.941	0	23.941	106
Materijalni troškovi	442.387	0	442.387	442.387	0	442.387	100
UKUPNO	3.468.201	111.735	3.579.937	3.663.926	157.798	3.821.724	107
Otpremnine i pomoći	70.063	0	70.063	70.276	0	70.276	100
SVEUKUPNO	3.538.265	111.735	3.650.000	3.734.202	157.798	3.892.000	107
Broj finansiranih radnika	89	2	91	89	3	92	101
Procenat finansiranja	72%	72%	72%	72%	72%	72%	100



JU ZAVOD ZA SPORTSKU MEDICINU KANTONA SARAJEVO

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu			Finansijski plan za 2026. godinu			Indeks 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	512.093	58.726	570.819	608.867	27.849	636.716	112
Topli obrok	32.580	2.715	35.295	40.220	3.094	43.314	123
Prevoz	4.694	391	5.085	5.756	443	6.199	122
Regres	7.380	615	7.995	9.112	701	9.813	123
Naknada za članove UO i NO	48.762	0	48.762	51.872	0	51.872	106
Materijalni troškovi	127.771	0	127.771	127.771	0	127.771	100
SVEUKUPNO	733.280	62.447	795.727	843.598	32.087	875.684	110
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu- nastavak finansiranja							
Naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini	0	51.748	51.748	0	54.425	54.425	105
Otpremnine i pomoći	16.525	0	16.525	46.890	0	46.890	284
SVEUKUPNO	749.805	114.195	864.000	890.488	86.512	977.000	113
Broj finansiranih radnika	12	1	13	13	1	14	108
Broj finansiranih specijalizanata	0	1	1	0	1	1	100
Procenat finansiranja	82%	82%	82%	82%	82%	82%	100

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA STOMATOLOŠKIM KLINIČKIM CENTROM

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	6.087.966	204.324	6.292.290	6.361.893	213.518	6.575.411	104
Topli obrok	403.280	15.893	419.173	459.551	18.110	477.662	114
Prevoz	58.099	2.290	60.388	65.772	2.592	68.364	113
Regres	91.350	3.600	94.950	104.115	4.103	108.218	114
Materijalni troškovi	590.225	0	590.225	590.225	0	590.225	100
UKUPNO	7.230.919	226.107	7.457.026	7.581.556	238.323	7.819.879	105
Otpremnine i pomoći	80.974	0	80.974	86.121	0	86.121	106
SVEUKUPNO	7.311.893	226.107	7.538.000	7.667.677	238.323	7.906.000	105
Broj finansiranih radnika	203	8	211	203	8	211	100
Procenat finansiranja	60%	60%	60%	60%	60%	60%	100

JU KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu sa preraspodjelom			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	134.178.115	14.502.460	148.680.574	149.706.321	9.203.637	158.909.958	107
Topli obrok	8.800.707	818.038	9.618.745	10.626.655	527.547	11.154.202	116
Prevoz	1.267.876	117.851	1.385.727	1.520.910	75.504	1.596.414	115
Regres	1.992.825	185.513	2.178.338	2.407.544	122.031	2.529.575	116
Naknada za članove UO i NO	20.715	0	20.715	22.826	0	22.826	110
Materijalni troškovi	49.935.440	0	49.935.440	52.935.440	0	52.935.440	106
UKUPNO	196.195.677	15.623.861	211.819.538	217.219.696	9.928.719	227.148.415	107
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu- nastavak finansiranja	4.577.143	0	4.577.143	5.331.177	0	5.331.177	116
Naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini	0	10.781.819	10.781.819	0	10.616.870	10.616.870	98
Otpremnine i pomoći	2.238.609	0	2.238.609	2.238.538	0	2.238.538	100
SVEUKUPNO	203.011.430	26.405.679	229.417.109	224.789.411	20.545.589	245.335.000	107
Broj finansiranih radnika	3.126	292	3.418	3.275	171	3.446	101
Broj finansiranih specijalizanata	90	201	291	122	186	308	106
Procenat finansiranja	85%	85%	85%	86%	86%	86%	101

JU OPĆA BOLNICA " PRIM. DR. ABDULAH NAKAŠ "

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu sa preraspodjelom			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	47.493.653	4.118.360	51.612.013	50.574.406	5.001.428	55.575.834	108
Topli obrok	2.784.021	195.644	2.979.665	3.231.650	309.669	3.541.319	119
Prevoz	401.081	28.186	429.266	462.521	44.321	506.841	118
Regres	630.630	45.473	676.103	732.153	70.367	802.520	119
Naknada za članove UO i NO	59.842	0	59.842	65.942	0	65.942	110
Materijalni troškovi	15.280.304	0	15.280.304	15.830.304	0	15.830.304	104
UKUPNO	66.649.531	4.387.663	71.037.193	70.896.976	5.425.784	76.322.760	107
Sredstva za finansiranje obaveza po Amandmanu SK za namirenje obaveza prema zdravstvenim ustanovama za prelazak 5 dr. specijalista	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	100



Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu sa preraspodjelom			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
pedijatrije u JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“							
Troškovi uništavanja medicinskog otpada	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	100
Dodatna sredstva za finansiranje usluga patohistologije	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu- nastavak finansiranja	1.885.164	0	1.885.164	1.772.256	0	1.772.256	94
Naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini	0	1.607.965	1.607.965	0	1.756.204	1.756.204	109
Otpremnine i pomoći	621.950	0	621.950	621.781	0	621.781	100
SVEUKUPNO	69.836.645	5.995.627	75.832.272	73.971.012	7.181.988	81.153.000	107
Broj finansiranih radnika	858	62	920	874	84	958	104
Broj finansiranih specijalizanata	39	26	65	29	27	56	86
Procenat finansiranja	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100

JU PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	6.106.483	240.103	6.346.586	6.283.768	624.559	6.908.328	109
Topli obrok	360.899	16.279	377.178	411.257	40.874	452.131	120
Prevoz	51.993	2.345	54.338	58.860	5.850	64.710	119
Regres	81.750	3.750	85.500	93.173	9.403	102.576	120
Naknada za članove UO i NO	48.762	0	48.762	52.753	0	52.753	108
Materijalni troškovi	980.947	0	980.947	980.947	0	980.947	100
UKUPNO	7.630.834	262.478	7.893.312	7.880.759	680.686	8.561.445	108
Dodatna sredstva za odjeljenje Dnevne bolnice za PTSP	0	0	0	826.532	0	826.532	
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom	5.196	0	5.196	77.292	0	77.292	

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
periodu- nastavak finansiranja							
Naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini	0	189.321	189.321	0	66.372	66.372	35
Otpremnine i pomoći	95.171	0	95.171	108.359	0	108.359	114
SVEUKUPNO	7.731.202	451.798	8.183.000	8.892.942	747.058	9.640.000	118
Broj finansiranih radnika	109	5	114	109	11	120	105
Broj finansiranih specijalizanata	1	3	4	2	1	3	75
Broj finansiranih radnika- Dnevna bolnica za PTSP	0	0	0	11	0	11	
Procenat finansiranja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100

JU ZAVOD ZA BOLESTI OVISNOSTI KANTONA SARAJEVO

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu			Finansijski plan za 2026. godinu			Index 7/4
	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (2+3)	Naknada za zaposlene	Naknada za dodatne radnike	Ukupno (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
Bruto plaće	3.008.672	211.718	3.220.390	3.265.271	269.338	3.534.609	110
Topli obrok	175.516	10.777	186.293	200.007	9.649	209.656	113
Prevoz	25.286	1.553	26.838	28.625	1.381	30.006	112
Regres	39.758	2.790	42.548	45.313	2.385	47.698	112
Naknada za članove UO i NO	48.762	0	48.762	51.872	0	51.872	106
Materijalni troškovi	647.691	0	647.691	647.691	0	647.691	100
UKUPNO	3.945.685	226.838	4.172.522	4.238.779	282.753	4.521.532	108
Otvaranje Dnevnog Centra za maloljetnike	0	0	0	180.918	0	180.918	
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu- nastavak finansiranja	146.375	0	146.375	76.959	0	76.959	53
Otpremnine i pomoći	65.103	0	65.103	65.592	0	65.592	101
SVEUKUPNO	4.157.162	226.838	4.384.000	4.562.247	282.753	4.845.000	111
Broj finansiranih radnika	57	4	61	57	3	60	98
Broj finansiranih specijalizanata	4	0	4	2	0	2	50
Broj finansiranih radnika- Dnevni centar za maloljetnike	0	0	0	3	0	3	
Procenat finansiranja	93%	93%	93%	93%	93%	93%	100



ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FBiH

Naknada za finansiranje zdravstvene zaštite	Finansijski plan za 2025. godinu	Finansijski plan za 2026. godinu	Index 3/2
1	2	3	4
Bruto plaće	2.429.056	2.538.351	104
Topli obrok	162.239	184.877	114
Prevoz	23.373	26.460	113
Regres	36.750	41.885	114
Materijalni troškovi	888.259	888.259	100
UKUPNO	3.539.678	3.679.833	104
Testovi za transmisione bolesti	355.000	355.000	100
Kese za čuvanje i konzerviranje krvi	340.000	340.000	100
Potrošni materijal za hemoferezu	270.000	270.000	100
Porošni materijal za imunohematologiju	300.000	300.000	100
Potrošni materijal za koagulaciju	170.000	170.000	100
Potrošni materijal za molekularnu imunogenetiku	50.000	50.000	100
Potrošni materijal za tkivnu tipizaciju	60.000	60.000	100
Potrošni materijal Testiranje DDK na krv i prenosive bolesti	750.000	900.000	120
Naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu-nastavak finansiranja	0	66.372	0
Naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini	63.107	66.372	105
Otpremnine i pomoći	45.215	45.423	100
SVEUKUPNO	5.943.000	6.303.000	106
Broj finansiranih radnika	49	49	100
Broj finansiranih specijalizanata	1	2	200
Procenat finansiranja	100%	100%	100

Član 6.

Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu utvrđuju se izdaci u iznosu 2.387.000 KM i to izdaci za nabavku:

4.1. opreme	309.500 KM
4.2. nabavka stalnih sredstava u obliku prava	1.530.500 KM
4.3. rekonstrukcija i investicijsko održavanje	277.000 KM
4.4. sanacija poslovnih objekata	270.000 KM

Analitički prikaz sredstava planiranih za finansiranje nabavke opreme u 2026. godini (pozicija 4.1. Finansijskog plana):

4.1. 821300 Izdaci za nabavku opreme			
Broj pozicije FP za 2026.	K-to	OPIS	Za FP za 2026. godinu
4.1.	821300	Nabavka kancelarijskog namještaja	50.000
4.1.	821300	Ostala oprema	25.000
4.1.	821300	Zamjena i dogradnja klimatizacijskog sistema u poslovnim objektima	10.000
4.1.	821300	Računarska oprema	81.900
4.1.	821300	Proširenje funkcionalnosti primarne server sale	46.800
4.1.	821300	Sistem vatrodojave u poslovnica	30.700
4.1.	821300	Nabavka UPS	19.500
4.1.	821300	Oprema za arhivu (police i sl.)	7.000
4.1.	821300	SD WAN	38.600
4.1.		UKUPNO	309.500

Analitički prikaz sredstava planiranih za finansiranje nabavke stalnih sredstava u obliku prava u 2026. godini (pozicija 4.2. Finansijskog plana):

4.2. 821500 Izdaci za nabavku stalnih sredstva u obliku prava			
Broj pozicije FP za 2026.	K-to	OPIS	Za FP za 2026. godinu
4.2.	821500	Nabavka licenci za DMS/OWIS	4.500
4.2.	821500	Dodatne licence za nove korisnike u integralnom IS (po smjernici MZKS)	877.500
4.2.	821500	Enterprize service bus (poslovna sabirnica) i centralni repozitorij faza 1	526.500
4.2.	821500	Praćenje kasnih posljedica liječenja malignih oboljenja kod djece i mladih (po smjernici MZKS)	122.000
4.2.		UKUPNO	1.530.500

Analitički prikaz sredstava planiranih za finansiranje pozicije rekonstrukcija i investiciono održavanje za čije finansiranje se planiraju sredstva u 2026. godini (pozicija 4.3. Finansijskog plana):

4.3. 821600 Rekonstrukcija i investiciono održavanje			
Broj pozicije FP za 2026.	K-to	OPIS	Za FP za 2026. godinu
4.3.	821600	Pregradnja prostora	7.000
4.3.	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	270.000
4.3.		UKUPNO	277.000

Analitički prikaz sredstava planiranih za finansiranje pozicije sanacija poslovnih objekata za čije finansiranje se planiraju sredstva u 2026. godini (pozicija 4.4. Finansijskog plana):



4.4. 821600 Sanacija poslovnih objekata

Pozicija FP za 2026.	K-to	OPIS	FP za 2026. godinu
4.4	821600	Sanacija poslovnih objekata	270.000

Član 7.

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo.

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu objaviti će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Broj: 01/2-02-37277-2c/25
Sarajevo, 17.11.2025. godine



[Redacted]
Predsjednik Upravnog odbora

[Redacted]

Dr.sc. Jasmin Hošo

[Redacted]

OBRAZLOŽENJE

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo donosi se za svaku poslovnu godinu na način utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Statutom Zavoda, a u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, brojevi 102/13, 9/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25).

Finansiranje potreba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđuje se polazeći od raspoloživih sredstava, utvrđenog standarda zdravstvene zaštite i programa mjera za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Finansijskim planom Zavoda utvrđuju se prihodi i primici po vrstama i rashodi i izdaci po namjenama, sredstva tekuće rezerve i sredstva obavezne zakonske rezerve.

Finansijskim planom Zavoda osiguravaju se sredstva za finansiranje:

- zdravstvene zaštite osiguranih lica koja se pod jednakim uslovima osigurava na nivou primarne, specijalističko-konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite;
- prava na lijekove sa važeće liste lijekova za Kanton Sarajevo koju donosi Vlada Kantona Sarajevo;
- prava na ostvarivanje naknade plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad nakon 42 dana u skladu sa važećom odlukom Upravnog odbora Zavoda;
- prava na korištenje medicinskih sredstava u skladu sa važećom Uredbom Vlade Kantona Sarajevo;
- kapitalnih izdataka;
- ostalih rashoda i izdataka u funkciji ostvarivanja obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Zavod je postupajući u skladu sa Metodologijom izrade i donošenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i Procedurom izrade i donošenja Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja pokrenuo proceduru pripreme Finansijskog plana i svim organizacionim jedinicama Zavoda blagovremeno uputio zahtjev za dostavu prijedloga potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti iz nadležnosti svake od organizacionih jedinica. Aktima Zavoda brojevi 01-33-5-23656-2/25 od 03.07.2025. godine i 01-33-5-23656-2/25 od 27.08.2025. godine upućen je i zahtjev Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo za dostavu smjernica za izradu Plana, s obzirom da je Finansijski plan Zavoda jedan od ključnih akata i za provođenje politike razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem za čije utvrđivanje je nadležno Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo. U pripremi Finansijskog plana Zavod je uputio dopis svim javnim zdravstvenim ustanovama radi dostave podataka o potrebama ustanova za dodatnim sredstvima za finansiranje zdravstvene zaštite osiguranim licima Zavoda.

Aktom broj 10-11-38477/25 od 12.09.2025. godine Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo dostavilo je smjernice za planiranje sredstava u 2026. godini, te je u skladu sa istim u Finansijskom planu za 2026. godinu planirano povećanje sredstava za: deficitarne usluge, programe za unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti, prenatalno neinvazivno testiranje, lijekove po posebnim programima, refundaciju lijekova koji nisu obuhvaćeni listama lijekova kao i za povećanje sredstava za NAT molekularno testiranje dobrovoljnih davaoca krvi u okviru sredstava planiranih za Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, te su planirana sredstva za nabavku neuromodulacijskih odijela, licenci za nove korisnike u informacionom sistemu (ljekare i specijalizante) i sredstva za nastavak posebnog programa za liječenje onkoloških pacijenata



koji se nalaze na listi čekanja za lijekove Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je pokrenulo aktivnosti na izradi Odluke o većem obimu zdravstvenih prava koju bi predložilo Skupštini Kantona Sarajevo te na provođenju prve faze restrukturiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo a što su preduslovi za donošenje Programa zdravstvene zaštite i ugovaranja po osnovu istih.

Sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite u 2026. godini, a u cilju osiguranja kontinuiteta finansiranja zdravstvene zaštite osiguranih lica Kantona Sarajevo, planirana su po modelu koji se primjenjivao i u prethodnim godinama sa važećim parametrima obračuna, temeljem Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 1/24, 48/24, /25).

Uvod

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo osnovan je Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 7/98, 30/07, 1/22 i 21/25). Djelokrug rada Zavoda je utvrđen u članu 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 4/00, 18/02, 30/08, 1/12, 15/13 i 9/22).

Sjedište Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je u ulici Ložionička 2., Novo Sarajevo.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo:

- provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem,
- planira i prikuplja novčana sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
- obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa,
- obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
- određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret kantonalnog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaća za vrijeme bolovanja,
- učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
- vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugovorima,
- obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inozemstvu,
- obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi kantona odnosno organi kantonalnog zavoda osiguranja,

- uređuje ostala pitanja vezana za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- u skladu sa članom 18. Zakona o zdravstvenom osiguranja FBiH, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je obavezan, u okviru jedinstvenog informacionog sistema, organizirati praćenje ostvarivanja i korišćenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, praćenje uplata i potrošnje, po obveznicima doprinosa, kao i drugih sredstava i lično za svakog osiguranika.

Zavodom zdravstvenog osiguranja upravlja Upravni odbor koji imenuje Vlada Kantona Sarajevo na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo.

Osigurana lica

Prema evidenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na dan 30.06.2025. godine na obavezno zdravstveno osiguranje bilo je prijavljeno 433.363 osiguranih lica, što je za 3.197 osiguranih lica više u odnosu na prethodnu godinu, s tim da je broj nosilaca osiguranja povećan za 3.676, dok je broj osiguranih članova porodice smanjen za 479.

Struktura osiguranih lica:

- Nosioци osiguranja 324.456 ili 74,87%
- Članovi porodice osiguranih lica 108.907 ili 25,13%

Opis	30.06.2024.	30.06.2025.	Index	% Učešća	Razlika
Broj nosioca osiguranja	320.780	324.456	101	74,87%	3.676
Broj osiguranih članova porodice	109.386	108.907	100	25,13%	-479
UKUPNO	430.166	433.363	101	100%	3.197

Uspostavom Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa koji se vodi u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, sve prijave osiguranika na zdravstveno osiguranje se vrši putem nadležne ispostave Porezne uprave Federacije BiH. Na osnovu podnesene prijave na zdravstveno osiguranje, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo utvrđuje status osiguranog lica izdavanjem zdravstvene legitimacije.

U tabelarnom prikazu dat je pregled broja osiguranih lica po spolu i dobnim skupinama, kako slijedi:

Starosna dob	Osiguranici		Osigurana lica – članovi porodica		Ukupno muškarci	Ukupno žene	Sveukupno	% učešća u 2025
	Muškarci	Žene	Muškarci	Žene				
0-6	242	255	13.090	12.308	13.332	12.563	25.895	6%
7-14	469	426	16.657	15.930	17.126	16.356	33.482	8%
15-49	68.258	72.144	14.217	18.163	82.475	90.307	172.782	40%
50-64	35.857	36.804	1.022	6.311	36.879	43.115	79.994	18%
65 +	47.687	62.314	593	10.616	48.280	72.930	121.210	28%
UKUPNO	152.513	171.943	45.579	63.328	198.092	235.271	433.363	100,0%




U ukupnom broju osiguranih lica učešće muškaraca je 45,7%, a žena 54,3%.

U ukupnoj starosnoj strukturi osiguranika najveće učešće od 40% imaju lica starosne dobi od 15-49 godina. Učešće lica starosne dobi od 50-64 godina iznosi 18%, osigurana lica preko 65 godina imaju učešće od 28%, dok lica u dobi od 0-6 godina imaju najmanje učešće od 6%.

Pregled broja osiguranih lica po osnovama osiguranja na dan 30.06.2025. godine sa usporednim podacima za 2024. godinu dati su u tabelarnom pregledu kako slijedi:

Osnov osiguranja	30.06.2024.				30.06.2025.			
	Članovi	Osigurana lica	Ukupno	Učešće	Članovi	Osigurana lica	Ukupno	Učešće
Radni odnos	73.757	153.240	226.997	53	73.596	153.341	226.937	52
Nezaposleni	17.381	38.028	55.409	13	16.844	38.076	54.920	13
Penzioneri	16.674	116.003	132.677	31	16.936	120.941	137.877	32
Penzioneri INO	242	2.943	3.185	1	216	1.190	1.406	0,32
Lica osigurana vlastitim sredstvima	160	1.051	1.211	0,28	163	1.077	1.240	0,29
Ostali	1.172	9.515	10.687	2	1.152	9.831	10.983	3
Ukupno	109.386	320.780	430.166	100	108.907	324.456	433.363	100

Iz prezentiranih podataka uočava se da u ukupnom broju osiguranih lica najveće učešće imaju lica osigurana po osnovu radnog odnosa sa učešćem od 52%, potom slijede penzioneri i njihovi članovi porodica sa 32%, te nezaposlena lica i njihovi članovi porodica sa učešćem od 13%.



Makroekonomski pokazatelji i projekcije za period 2026-2028 godina

Aktom Federalnog ministarstva finansija broj 05-12-5-4674/25-2 od 23.10.2025. godine kantonalnim ministarstvima finansija dostavljene su Revidirane projekcije javnih prihoda za 2025. godinu i projekcije za period 2026.-2028. godina, koje su proslijeđene i Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Raspoložive projekcije su zasnovane na zadnjim zvaničnim makroekonomskim prognozama, preuzetim od Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), iz septembra 2025. godine, te prate pretpostavljena kretanja ključnih parametara sa kojima su u korelaciji.

Makroekonomski pokazatelji za period 2023-2028 godina

	Zvanični podaci	Projekcije				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nominalni BDP (u mil KM)	51.973	55.091	57.969	60.992	64.030	67.211
Nominalni rast u %	11,7	6	5,2	5,2	5	5
BDP deflator	107,3	103,4	102,9	102,5	101,9	101,8
Realni BDP u mil. KM	48.458	53.299	56.336	59.496	62.818	66.018
Realni rast u %	4,1	2,6	2,3	2,6	3	3,1
Inflacija mjerena ind. potrošačkih cijena	6,1	1,7	3,9	2,8	2	1,9
Potrošnja u mil. KM	44.348	47.560	50.153	52.459	54.563	56.527
Realni rast u %	3,6	4,1	2,2	2	1,9	1,7
Vladina potrošnja u mil KM	9.548	10.524	10.924	11.328	11.781	12.253
Realni rast u %	2,1	2,8	1,8	2,2	1,9	2,1
Privatna potrošnja u mil KM	34.801	37.036	39.229	41.130	42.782	44.274
Realni rast u %	4	4,4	2,3	2	1,9	1,6
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil KM	11.878	13.097	13.935	14.684	15.748	16.854
Realni rast u %	13	10,2	4,4	3,3	5,5	5,5
Vladine investicije u mil KM	1.566	1.831	1.959	2.145	2.345	2.579
Realni rast u %	7,2	16,9	2,9	7,2	7,4	7,7
Privatne investicije u mil KM	10.311	11.266	11.976	12.538	13.404	14.275
Realni rast u %	14	9,2	4,6	2,6	5,2	5,1
Uvoz u mil KM	27.806	29.057	30.881	32.169	33.853	35.751
Nominalni rast u %	-1,5	4,5	6,3	4,2	5,2	5,6
Realni rast u %	-1,3	4,7	4,2	2,6	3,5	4,1
Izvoz u mil KM	21.931	21.879	22.973	23.960	25.447	27.191
Nominalni rast u %	-0,5	-0,2	5	4,3	6,2	6,9
Realni rast u %	-1,2	-1,6	3,3	2,6	4,6	5,2
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	23,6	23	22,7	23,2	23,9	24,8
Bilans tekućeg računa u mil KM	-1.157	-2.129	-2.550	-2.580	-2.542	-2.544
Rast u %	-42,2	84	19,8	1,2	-1,5	0,1
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-2,2	-3,9	-4,4	-4,2	-4	-3,8

Izvor-Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) – septembar 2025. godine

Prema revidiranim podacima Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) na nivou Bosne i Hercegovine u 2024. godini ostvaren je ekonomski rast od 2,6%, gdje je glavni oslonac rasta domaća potrošnja i investicije, dok je izvozna tražnja imala negativan utjecaj na rast BDP-a zbog povećanog trgovinskog deficita. Očekivana stopa ekonomskog rasta u 2025. godini trebala bi



iznositi 2,3% zbog jače izvozne tražnje i ekonomske aktivnosti sa ključnim trgovinskim partnerima. Prognoze DEP-a uzele su u obzir očekivani rast plaća i u privatnom i u javnom sektoru, vezan kako za primjenu Odluke o minimalnoj plaći u Federaciji BiH za 2025. godinu, tako i za redovna usklađivanja plaća vezana uz inflatorna kretanja, primjenu kolektivnih ugovora za pojedine grane, zadržavanje deficitarne radne snage u sl. Tako, procijenjena nominalna stopa rasta neto plaće za 2025. godinu iznosi 13,5% (+ 2,5 p.p. u odnosu na prognoze iz marta 2025. godine), s tim da se prema revidiranim prognozama za 2025. godinu očekuje da bi broj zaposlenih lica u Bosni i Hercegovini mogao biti umanjen za 0,3%.

Revidiranim projekcijama uključeni su i efekti izmjene Zakona o doprinosima u Federaciji BiH, kojima je snižena ukupna stopa doprinosa koji se plaćaju na teret poslodavca, što je u primjeni 01. jula 2025. godine. Efekti su primjenjeni na one kategorije prihoda koje direktno i indirektno koreliraju sa navedenim izmjenama politika.

Revidirane projekcije prihoda od poreza na dohodak i obaveznih socijalnih doprinosa za 2025. godinu su zasnovane na tekućem (Q1 do Q3 2025) trendu naplate, imajući u vidu efekat povećanja minimalne plaće u 2025. godini, kao i procjene utjecaja izmjene Zakona o doprinosima u Federaciji BiH. Prateći srednjoročne pretpostavke ključnih pokazatelja vezanih za tržište rada (očekivani rast broja zaposlenih po stopi od 0,2% do 1,2% godišnje i očekivani rast prosječne plaće po stopi od 5,2% do 5,6% godišnje) u periodu od 2026.-2028. godina, pripremljene su i projekcije navedene kategorije prihoda za ovaj period.

Projekcije ovih kategorija prihoda nisu uzele u obzir potencijalne nove promjene fiskalnih i poreznih politika u cilju rasterećenja poslovnog okruženja i poboljšanja finansijskog položaja, do kojih bi moglo doći u narednom periodu.

Kada je riječ o samoj metodologiji izrade revidiranih projekcija prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti, uključeni su efekti povećanja minimalne plaće u 2025. godini, a kada je riječ o doprinosima za zdravstveno osiguranje, u revidiranu projekciju za 2025. godinu uključeni su i procijenjeni efekti smanjenja stope ovih doprinosa na teret poslodavca za 2 indeksna poena, što se reflektiralo već na nivo naplate u mjesecu augustu tekuće godine.

Projekcije poreznih prihoda i obaveznih socijalnih doprinosa za 2025. godinu temelje se na trenutno provedenim izmjenama politika, prate projektovane makroekonomske pokazatelje, kao i tekuće trendove u naplati, korigovane za jednokratne utjecaje. Potencijalna implementacija novih mjera u ovoj oblasti, u narednom srednjoročnom periodu, u značajnoj mjeri može imati odraz i na projicirani nivo naplate.

Na drugačiji ishod u naplati javnih prihoda mogu u značajnoj mjeri uticati i neplanirane izmjene poreznih politika, značajna odstupanja u kretanju koeficijenata raspodjele prihoda od indirektnih poreza između entiteta u odnosu na trenutno procijenjeni, promjene u nivou planirane otplate vanjskog duga, promjene u izdavanju prihoda od indirektnih poreza za Institucije BIH, rad porezne administracije, te razvoj drugih događaja poput novih elementarnih nepogoda.

U okviru konsolidiranih projekcija javnih prihoda u Federaciji BiH, dostavljan je i projicirani okvir naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, koje naplaćuju kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja.

Projekcije prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo date su kako slijedi:

Vrsta prihoda	Projekcija			
	2025	2026	2027	2028
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	704.151.355	698.346.103	732.968.691	770.694.264

Federalno Ministarstvo finansija za vanbudžetske fondove vrši samo izradu projekcija prihoda od doprinosa, dok se projekcija ostalih kategorija prihoda (vlastiti prihod, neplanirane uplate, ostali neporezni prihodi, transferi drugih nivoa vlasti i sl.), koje vanbudžetski fondovi ostvaruju, ne izrađuju na nivou svakog korisnika pojedinačno.

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana Zavoda

Pravni osnov za donošenje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sadržan je u članovima 82. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11,36/18 i 61/22), članu 17. Statuta Zavoda („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 4/00, 18/02, 30/08, 1/12, 15/13 i 9/22) i članu 27. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25).

Članom 82. stav 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju utvrđeno je da Upravni odbor kantonalnog zavoda uz saglasnost kantonalnog ministarstva sačinjava godišnji plan prihoda i rashoda za finansiranje potreba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, polazeći od raspoloživih sredstava, utvrđenog standarda zdravstvene zaštite i programa mjera za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja. Članom 103. stav 1 alineja 4 Zakona o zdravstvenom osiguranju kao i članom 17. stav 1. alineja 5. Statuta Zavoda utvrđuje se nadležnost Upravnog odbora Zavoda za donošenje finansijskog plana Zavoda.

Članom 27. Zakona o budžetima u Federaciji BiH reguliše se način donošenja i sadržaj finansijskog plana izvanbudžetskog fonda, a članom 28. da se odredbe Zakona o budžetima u Federaciji BiH primjenjuju i kod izrade i donošenja finansijskih planova izvanbudžetskih fondova.

Finansijski plan Zavoda pripremljen je na osnovu:

- Analize makroekonomskih kretanja u FBiH i projekcija za period 2026.-2028.,
- Analize broja i strukture osiguranih lica,
- Parametara za obračun naknade za finansiranje zdravstvene zaštite osiguranih lica Kantona Sarajevo u javnim zdravstvenim ustanovama Kantona za planiranje sredstava u Finansijskom planu Zavoda,
- Utvrđenih prava osiguranih lica na korištenje lijekova sa važeće liste lijekova za Kanton Sarajevo koju donosi Vlada Kantona Sarajevo,
- Utvrđenih prava osiguranih lica na korištenje medicinskih sredstava u skladu sa važećom Uredbom Vlade Kantona Sarajevo,
- Utvrđenih prava osiguranih lica na naknadu plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad nakon 42 dana u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i Pravilnika Upravnog odbora Zavoda,
- Analize sredstava potrebnih za finansiranje zdravstvene zaštite van kantona u skladu sa važećim propisima,



- Obaveza planiranja dodatnih sredstava na određenim pozicijama finansijskog plana proizašla iz zaključka Vlade KS i smjernica Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo,
- Implementacije prava i obaveza u skladu sa Međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju,
- Analizom potreba za nabavkom stalnih sredstava,
- Analize i procjene potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti stručne službe.

Sadržaj Finansijskog plana Zavoda :

U skladu sa članovima 20. i 27. Zakona o budžetima finansijski plan sadrži:

- namjenske i vlastite prihode i primitke;
- rashode i izdatke predviđene za fiskalnu godinu;
- planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih;
- prijedlog plana nabavke stalnih sredstava;
- obrazloženje finansijskog plana;
- zakonske propise koji omogućavaju njegovo provođenje;
- izjavu o fiskalnoj odgovornosti iz člana 44. Zakona o budžetima.

Plan prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Finansijskim planom Zavoda utvrđuju se prihodi i primici po vrstama i rashodi i izdaci po namjenama za fiskalnu godinu.

Prihodi Zavoda u skladu sa članom 80. Zakona o zdravstvenom osiguranju osiguravaju se iz slijedećih izvora:

1. Doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;
2. Prihoda po konvencijama, regresnih postupaka, prodaje knjižica, kamata i drugih prihoda.

Primici su prilivi novca od finansijske i nefinansijske imovine i zaduživanja.

Rashodi su propisani Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donesenim na osnovu zakona za poslove, funkcije i programe koji se finansiraju u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Izdaci su novčani izdaci za finansijsku i nefinansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

I UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Pozicija (A+B+C+D) - Ukupno raspoloživa sredstva u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu planirana su u iznosu od 834.766.000 KM što je 6% više u odnosu na planirana ukupno raspoloživa sredstva u 2025. godini.

U ukupno raspoloživim sredstvima, uz redovne prihode i sredstva zakonske rezerve, sadržan je i preneseni dio sredstava akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina u iznosu od 97.357.000 KM.

Struktura ukupno raspoloživih sredstava daje se u pregledu:

R.br.	OPIS	Finansijski plan za 2025. godinu	Finansijski plan za 2026. godinu	Index 4/3
1	2	3	4	5
A	PRIHODI	662.560.000	699.965.000	106
B	PRIMICI	0	0	0
C	Preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina	91.744.000	97.357.000	106
D	SREDSTVA REZERVE	31.416.000	37.444.000	119
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA		785.720.000	834.766.000	106

Ukupni prihodi

Pozicija A tabelarnog pregleda FP- Ukupni prihodi Zavoda u 2026. godini planirani su u iznosu od 699.965.000 KM, što je 6 % više u odnosu na prihode planirane u prethodnoj godini.

Struktura planiranih prihoda prikazana je u tabeli kako slijedi:

R.br	OPIS	Finansijski plan za 2025. g.	Finansijski plan za 2026. g.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje	659.780.000	697.337.000	106
2.	Neporezni prihodi	2.780.000	2.628.000	95
A	Ukupni prihodi	662.560.000	699.965.000	106

Najveće učešće od 99,6% u ukupnim prihodima imaju prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, koji su planirani u iznosu od 697.337.000 KM što je za 6 % više od planiranih prihoda po ovom osnovu u 2025. godini. Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 2.628.000 KM i u ukupnim prihodima imaju učešće od 0,4%.

Pri planiranju prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u obzir su uzete provedene izmjene Zakona o doprinosima u FBiH čiji efekti su već vidljivi kroz smanjenje naplate prihoda od doprinosa. Ostvarenje prihoda na planiranom nivou podrazumijeva da neće doći do novih izmjena propisa koji regulišu osnovice i stope za obračun doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Također, za realizaciju prihoda potrebna je određena finansijska disciplina obveznika uplate doprinosa kroz efikasniju kontrolu od strane nadležne Porezne uprave FBiH. Nepovoljan uticaj na ostvarenje planiranih prihoda mogu imati negativni trendovi u ekonomskom razvoju ispoljenih kroz smanjenje broja zaposlenih i plaća radnika.

Kako je u skladu sa zakonskim propisima, Porezna Uprava Federacije BiH isključivo nadležna za utvrđivanje neizmirenih obaveza i naplatu istih, Zavod će u okviru vlastitih nadležnosti preduzimati niz aktivnosti na uspostavljanju saradnje i koordinacije aktivnosti između nadležne organizacione jedinice Porezne uprave i Zavoda, u cilju naplate neizmirenih obaveza.

osnovu penzije je 120.941 penzionera i 16.936 članova njihovih porodica. U ukupnim prihodima od doprinosa ovi prihodi učestvuju sa 1,6%.

Pozicija 1.3. tabelarnog pregleda FP - Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica planirani su u iznosu od 3.125.000 KM što je za 3% više od prihoda planiranih u prethodnoj godini. Doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica plaća se u paušalnom iznosu i to 6 KM za nosioca osiguranja i 3 KM za člana uže porodice nosioca osiguranja u skladu sa Odlukom o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 29/09, 20/16, 40/19, 21/25), koju je donijela Skupština Kantona Sarajevo. U Zavodu su evidentirana 38.076 nezaposlenih lica i 16.844 članova njihovih porodica.

Pozicija 1.4. tabelarnog pregleda FP - Prihodi od doprinosa za osiguranike za koje doprinos plaća nadležni organ kantona odnosno općine planirani su u iznosu od 3.514.000 KM što je za 2% više u odnosu na sredstva planirana za 2025. godinu. Sredstva su planirana na osnovu praćenja historijskog kretanja njihovog ostvarenja i broja prijavljenih osiguranih lica i utvrđenih naknada za zdravstveno osiguranje za osigurana lica za koje se doprinos plaća na teret budžeta Kantona Sarajevo, odnosno nadležnih općinskih organa. Prihodi po ovom osnovu ostvaruju se uplatom doprinosa za kategorije osiguranih lica kao što su lica u statusu socijalne potrebe, lica starija od 65 godina (koja nisu osigurana po drugom osnovu), djeca od 0-18 godina (koja nisu osigurana po drugom osnovu), članovi porodica šehida, RVI, osigurani putem Ministarstva za boračka pitanja, trudnica i dr.

Pozicija 1.5. tabelarnog pregleda FP - Prihodi po osnovu naplate neizmirenih obaveza doprinosa iz prethodnih godina planirani su u iznosu od 2.325.000 KM. Ovi prihodi planirani su na osnovu procjene naplate evidentiranih obaveza iz prethodnog perioda po osnovu zapisnika Porezne uprave FBiH, neizmirenih obaveza iz prethodnih godina po osnovu protokola, te aktivnosti koje će se realizovati u neposrednom kontaktu u toku 2026. godine između obveznika uplate doprinosa i Zavoda.

Neporezni prihodi

Pozicija 2. FP- Neporezni prihodi u Finansijskom planu planirani su u iznosu od 2.628.000 KM i za 5 % su manji od sredstva planiranih u Finansijskom planu za 2025. godinu.

Neporezne prihode čine:

- Ostali prihodi od i finansijske i nematerijalne imovine u iznosu od 858.000 KM,
- Prihodi od pružanja javnih usluga - vlastiti prihodi u iznosu od 1.750.000 KM,
- Neplanirane uplate prihoda u iznosu od 20.000 KM.

Primici

U 2026. godini Zavod nije planirao sredstva po osnovu primitaka.

Preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina

Na poziciji C "Preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina" kao jedan od izvora finansiranja rashoda zdravstvene zaštite za



2026. godinu, planirana su sredstava u iznosu od 97.357.000 KM, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Zavoda o rasporedu viška prihoda za rezervisanje.

Potencijalni rizici za ostvarenje planiranih prihoda

Najznačajniji rizici za ostvarenje prihoda na planiranom nivou, kao i prethodne godine su:

- Negativna kretanja ekonomskog razvoja koja za posljedicu imaju smanjenje broja zaposlenih i pad prosječne plaće kao osnovice za obračun doprinosa,
- Reformski procesi koji bi vodili daljem smanjenja stope doprinosa u slučaju da se istovremeno ne donesu mjere koje bi kompenzirale pad prihoda po ovom osnovu,
- Smanjenje stope naplativosti prihoda od doprinosa slabljenjem finansijske discipline obveznika uplate,
- Povećanje procenta izdvajanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Fond solidarnosti u toku fiskalne godine,
- Bilo kakav poremećaj u isplati plaće budžetskih korisnika, koji značajno participiraju u ukupnim prihodima od doprinosa.

Sredstava rezerve

U skladu sa članom 106. Zakona o zdravstvenom osiguranju kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja moraju da imaju sredstava rezerve koja se formiraju izdvajanjem najmanje 5% rashoda ostvarenih u prethodnoj godini. Nadzor nad korištenjem sredstava rezerve obavlja Upravni odbor Zavoda.

Članom 107. Zakona o zdravstvenom osiguranju definisano je da sredstava rezerve služe za osiguranje tekuće likvidnosti, pokriće gubitka i mogu biti korištena za komercijalne pozajmice.

U 2026. godini, kako bi se obezbijedio zakonom propisani iznos sredstava rezerve od 37.444.000 KM planirano je izdvajanje sredstava u obaveznu zakonsku rezervu iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina u iznosu od 5.929.353 KM.

Zdravstvena zaštita, vrste, ciljevi i načela

Sredstva zdravstvenog osiguranja usmjeravaju se za finansiranje zdravstvene zaštite koja se osigurava Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a provodi se kao:

- primarna
- specijalističko-konsultativna
- bolnička.

Članom 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju definisane su vrste zdravstvene zaštite na koje osigurana lica imaju pravo. Pored ovih prava, osigurana lica, u skladu sa utvrđenom medicinskom indikacijom, imaju pravo na korištenje medicinskih sredstava i pomagala kao i pravo na korištenje lijekova sa Liste lijekova koji se mogu dobiti na teret sredstava zdravstvenog osiguranja. Osiguranici u radnom odnosu ostvaruju i pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

Ciljevi zdravstvene zaštite su:

- Smanjenje stope smrtnosti;
- Produženje prosječnog trajanja života;
- Podizanje radnih i kreativnih sposobnosti;
- Osiguranje povoljne životne i radne sredine.

Specifični ciljevi zdravstvene zaštite su:

- Unaprijediti zdravstvenu zaštitu stanovništva, a posebno rizičnih grupa i time poboljšati zdravstveno stanje stanovništva;
- Disperzijom zdravstvenih kapaciteta približiti zdravstvenu djelatnost stanovništvu i time stanovništvo staviti u približno isti položaj po pitanju mogućnosti korištenja zdravstvene zaštite;
- Mjerama prevencije, rane dijagnostike i odgovarajuće terapije omogućiti postizanje maksimalnih efekata iz raspoloživih zdravstvenih resursa;
- Poduzimanje mjera i aktivnosti na unapređenju higijenskih uslova u životnoj i radnoj sredini;
- Unapređenje odnosa zdravstveni radnik – pacijent.

Osnovna načela zdravstvene zaštite su:

Načelo pristupačnosti zdravstvene zaštite /Organizovanje odgovarajuće zdravstvene zaštite građanima koja je fizički, geografski i ekonomski dostupna, pogotovo na primarnom nivou/

Načelo pravičnosti zdravstvene zaštite /Zabranjena je diskriminacija prilikom pružanja zdravstvene zaštite na osnovu rase, spola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, vjeroispovijesti, seksualne orijentacije, imovnog stanja, kulture, jezika vrste bolesti, psihičkog i tjelesnog invaliditeta/

Načelo solidarnosti u zdravstvenoj zaštiti /Organizovanje sistema zdravstvenog osiguranja u kojem su svi građani obuhvaćeni zdravstvenim zaštitom i gdje bogati se solidarišu sa siromašnim, mladi sa starim, zdravi sa bolesnim i pojedinci sa porodicama/

Načelo sveobuhvatnosti u zdravstvenoj zaštiti /Uključivanje svih građana u sistem zdravstvene zaštite, uz primjenu objedinjenih mjera i postupaka zdravstvene zaštite, koje obuhvataju promociju, zdravlje, prevenciju bolesti, ranu dijagnozu, liječenje i rehabilitaciju/

Načelo kontinuiranosti zdravstvene zaštite /organizacija sistema zdravstvene zaštite mora biti funkcionalno povezana i usklađena po nivoima, od primarnog preko sekundarnog do tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite i koja pruža neprekidnu zdravstvenu zaštitu građanima u svakom životnom dobu/

Načelo specijalizovanog pristupa /organizovanje i razvijanje specijalizovanih kliničkih, javno- zdravstvenih dostignuća i znanja, te njihova primjena u praksi/

Načelo stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite /mjere i aktivnosti kojima se u skladu sa savremenim dostignućima medicinske nauke i prakse povećavaju mogućnosti povoljnog ishoda i smanjuj rizik i druge neželjene posljedice po zdravlje/



Načelo efikasnosti zdravstvene zaštite /postizanje najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoložive resurse u zdravstvu/.

Zdravstvena zaštita na primarnom nivou

Zdravstvena zaštita osiguranika na primarnom nivou obuhvata

- djelatnost porodične medicine;
- djelatnost zdravstvene zaštite djece;
- djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici;
- higijensko epidemiološku zaštitu;
- hitnu medicinsku pomoć;
- zaštitu reproduktivnog zdravlja žena;
- zdravstvenu zaštitu kod specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja;
- fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici;
- liječenje i rehabilitaciju u kući;
- zubozdravstvenu zaštitu;
- laboratorijsku i radiološku dijagnostiku;
- apotekarsku djelatnost;

Pored navedenog primarna zdravstvena zaštita obuhvaća:

- praćenje zdravstvenog stanja i provođenje mjera za zaštitu i unapređenje zdravlja stanovnika;
- prevenciju, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda;
- otkrivanje i suzbijanje faktora rizika masovnih nezaraznih oboljenja;
- liječenje i rehabilitaciju u kući;
- specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu mladih;
- palijativnu njegu;

Provođenje primarne zdravstvene zaštite za osiguranike Kantona Sarajevo, ali i dijela specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, u skladu sa normativnim aktima ustanova, vrši se u okviru zdravstvenih ustanova:

- JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
- JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstvo Kantona Sarajevo
- JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
- JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo
- JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo
- JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a Kantona Sarajevo
- Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju
- JU Zavod za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu
- JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo
- Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom u Sarajevu.

Specijalističko konsultativna zdravstvena djelatnost kroz pružanje vanbolničkih usluga osigurava podršku primarnoj i bolničkoj zdravstvenoj djelatnosti, s ciljem povećanja stepena rješavanja zdravstvenih problema i racionalnog korištenja sredstava.

Bolnička zdravstvena djelatnost koja obuhvata dijagnosticiranje, liječenje, medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu, boravak i prehranu pacijenata organizovana je u okviru:

- JU Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

- JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“
- JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
- JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo
- Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH.

II UKUPNI RASHODI, IZDACI I OBAVEZNA ZAKONSKA REZERVA

Pozicija tabelarnog pregleda FP E+F+G Sredstva za finansiranje ukupnih rashoda, izdataka i zakonske rezerve u Finansijskom planu za 2026. godinu planirana su u iznosu od 834.766.000 KM što je 6 % više u odnosu na sredstva planirana u 2025. godini.

Rashodi i izdaci

Rashodi Zavoda su propisani Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donesenim na osnovu zakona za poslove, funkcije i programe koji se finansiraju u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Pozicija E+F tabelarnog pregleda FP - Ukupni rashodi i izdaci Zavoda Finansijskim planom za 2026. godinu planirani su u iznosu 797.322.000 KM i za 6 % su veći od planiranih sredstava u 2025. godini.

R.br	OPIS	Finansijski plan za 2025. g	Finansijski plan za 2026. g	Index 4/3
1	2	3	4	5
E	UKUPNI RASHODI	748.878.700	794.935.000	106
F	UKUPNO IZDACI	5.425.300	2.387.000	44
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (E+F)	754.304.000	797.322.000	106

Struktura ukupnih rashoda prikazana je u sljedećoj tabeli:

R.br	OPIS	Finansijski plan za 2025. g	Finansijski plan za 2026.g.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Troškovi Stručne službe	9.839.600	10.550.000	107
2.	Rashodi zdravstvene zaštite	722.618.700	775.264.000	107
3.	Sredstva tekuće rezerve	16.420.400	9.121.000	56
	UKUPNI RASHODI (1+2+3)	748.878.700	794.935.000	106

Troškovi stručne službe Zavoda

Pozicija 1. FP - Troškovi Stručne službe Zavoda planirani su iznosu od 10.550.000 KM što je za 7 % više u odnosu na sredstva planirana u prethodnoj godini.

U ukupnim rashodima troškovi stručne službe imaju učešće od 1,33 % i sastoje se od:



R.br	OPIS	Finansijski plan za 2025.g.	Finansijski plan za 2026.g.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.1.	Plaće i naknade troškova zaposlenih	7.162.000	8.078.000	113
1.2.	Doprinosi poslodavca	661.000	350.000	53
1.3.	Izdaci za materijal i usluge	2.016.600	2.122.000	105
	Troškovi stručne službe	9.839.600	10.550.000	107

Izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih u 2026. godini planirani su u iznosu od 8.078.000 KM.

Planirani broj radnika u Zavodu sa kvalifikacionom strukturom.

Stručna sprema	2026. g
VSS	90
VŠS	3
SSS	65
NSS	5
Ukupno	163

U okviru “Naknada troškova zaposlenih” planirana su sredstva za naknade za topli obrok, prevoz, regres, otpremnine radi odlaska u penziju, posmrtnine, naknade se teške bolesti i sl. Navedene naknade su vezane za iznos prosječne plate u FBiH te je rast prosječne plate u odnosu na prethodnu godinu rezultirao i povećanjem sredstava planiranih na ovoj poziciji.

Izdaci za materijal i usluge Stručne službe planirani su u iznosu 2.122.000 KM, što je 5 % više u odnosu na sredstva planirana Finansijskim planom Zavoda za 2025. godinu. Najznačajnije učešće u ovim sredstvima imaju troškovi koji proizilaze iz redovnog poslovanja Zavoda u okviru njegove nadležnosti kao što su troškovi energije, troškovi za komunalne i komunikacijske usluge, troškovi materijala, izdaci za tekuće održavanje, izdaci za informisanje, posebne zakonske naknade, sistematski pregled radnika, digitalizacija arhiva i ostale usluge, najam printera i licenci, izdaci za stručne usluge, izdaci za usluge ISO standardizacije.

Na poziciji 1.3.4. „Nabavka materijala“ planirana su sredstva za nabavku administrativog materijala i sitnog inventara, kancelarijskog materijala, materijala za održavanje čistoće i sl. a iskazano povećanje od 9% je rezultat objektivnih okolnosti rasta cijena na tržištima kao i povećanja obima posla odnosno zaprimljenih predmeta, što direktno utiče na rast potrošnje papira, koverata, košuljica za predmete, registratora i drugog kancelarijskog materijala.

Na poziciji 1.3.7. Najam licenci planirana sredstva u iznosu od 305.000 KM se odnose na produženje postojećih Windows, SQL server i drugih licenci koje predstavljaju osnovni alat za rad i platformu za izvršavanje zadataka u Zavodu (Microsoft 365 E3, Microsoft 365 E5, Microsoft 365 F3, Microsoft 365 E5, SQL Server 2022 – 2 Core License Pack, Windows Server 2025 Standard License Pack i sl.). Svi navedeni proizvodi moraju biti licencirani a jedina opcija nabavke je nabavka u vidu supskripcije. Također je planirana nabavka kroz supskripciju BrainloopBoard room ili slične platforme za potrebe Upravnog odbora Zavoda.

Na poziciji 1.3.11. planirana su sredstva za održavanje DR. U toku 2025.godine Zavod je rekonstrukcijom dijela poslovnice Vogošća izgradio server salu za disaster recovery (DR). Odnosni DR centar predstavlja sigurnosni data centar koji se koristi u slučaju ozbiljnog kvara ili katastrofe u glavnom data centru/server sali.

Troškovi stručnih usluga planirani su na poziciji 1.3.20. FP u iznosu od 338.000 KM. Na navedenoj poziciji evidentiraju se troškovi koje Zavod ima u višegodišnjem kontinuitetu i dio su redovnih troškova Zavoda kao što su usluge održavanja finansijsko računovodstvenog sistema (BC), usluge održavanja infrastrukture, usluge sudskih vještaka, advokata, revizorske usluge, usluge hosting web stranice, digitalizacije arhiva, održavanje DMS/OWIS elektronske pisarne, stručne usluge održavanja mrežne, WIFI i dr.opreme, MS licenci, IP telefonije i sl. Zbog značajnog povećanja tarife za advokatske usluge iste su planirane u većem iznosu u odnosu na 2025. godinu. Stručne usluge uključuju i stavku održavanja (ili lokalnog supporta) od strane dobavljača/pružaoca usluga komponenti koje su nabavljene i koje su u skladu sa svojim opisom i tehničkim dostignućima neophodne kako bi sistem ispravno funkcionisao tokom perioda trajanja ugovora. Tokom ugovornog perioda se mogu pojaviti razni incidenti ili slične situacije, koje podrazumijevaju angažman inženjera pružaoca usluga (lokanog suporta), ili čak i supporta proizvođača, a kako bi se otklonili problemi u radu sistema, izvršilo dodatno podešavanje sistema i sl. a sve u cilju ispravnog funkcionisanja sistema prema osiguranicima Zavoda.

Rashodi zdravstvene zaštite

Rashodi zdravstvene zaštite (pozicija 2. tabelarnog pregleda FP) planirani su u iznosu od 775.264.000 KM i veći su za 7 % u odnosu na sredstva planirana u 2025. godini.

Primarna zdravstvena zaštita

Za finansiranje **primarne zdravstvene zaštite (pozicija 2.1)** planirano je izdvojiti 201.251.000 KM što je za 8 % više od sredstava planiranih Finansijskim planom Zavoda za 2025. godinu.

Za finansiranje javnih zdravstvenih ustanova koje pružaju primarnu zdravstvenu zaštitu i dio specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa, planirana su sredstva u iznosu od 199.218.000 KM, za refundacije po zahtjevima osiguranika i odlukama komisije sredstva od 1.000 KM, za finansiranje naknada za teške bolesti sredstva u iznosu od 255.000 KM, kao i za finansiranje primarne zdravstvene zaštite osiguranika Zavoda smještenih u ustanovama socijalno zdravstvene zaštite sredstva u iznosu od 1.777.000 KM.

Naknada ustanovama primarne zdravstvene zaštite za pružanje usluga zdravstvene zaštite (pozicija 2.1.1. FP) planirana je u iznosu od 199.218.000 KM, što je 8 % više u odnosu na sredstva planirana za ovu namjenu u 2025. godini.

Obračun naknade izvršen je u skladu sa odredbama člana 4. Finansijskog plana Zavoda. Sredstava će se usmjeriti javnim zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

R.br.	OPIS	Planirani iznos za 2026. g
2.1.1.1.	JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo	134.397.000
2.1.1.2.	JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć	24.128.000



R.br.	OPIS	Planirani iznos za 2026. g
2.1.1.3.	JU Zavod za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva	8.731.000
2.1.1.4.	JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo	6.830.000
2.1.1.5.	JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a Kantona Sarajevo	3.765.000
2.1.1.6.	JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu	2.165.000
2.1.1.7.	JU Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo	6.427.000
2.1.1.8.	Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju	3.892.000
2.1.1.9.	JU Zavod za sportsku medicinu Kantona Sarajevo	977.000
2.1.1.10.	Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom	7.906.000
SVEUKUPNO		199.218.000

Sredstva za naknadu za finansiranje zdravstvene zaštite koja se obezbjeđuje osiguranicima Kantona Sarajevo u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite utvrđuju se na godišnjem nivou i podrazumijevaju troškove rada zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kao i materijalne troškove neophodne za rad i funkcionisanje zdravstvene ustanove u okviru registrovane djelatnosti.

Troškovi rada zdravstvenih i nezdravstvenih radnika iskazani su kroz: obračun naknade za bruto plaće, obračun naknade za ishranu (topli obrok), naknade za prevoz, regres, obračun naknade za specijalizante, obračun naknade za otpremnine i pomoći.

Kao osnov za obračun sredstava za troškove plaća i naknada, uzeti su broj i kvalifikaciona struktura radnika zdravstvene ustanove na dan 30.06.2025. godine, utvrđena prema podacima dostavljenim od strane javnih zdravstvenih ustanova i uvećana za dodatni kadar, uz izuzeće kod JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom.

Kod JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo koja pruža usluge porodične medicine koje se finansiraju po modelu kapitanije, broj i struktura radnika utvrđena na dan 30.06.2025. godine umanjuje se za 594,4 radnika. Ovaj broj je utvrđen na osnovu spiska dostavljenog u prijavi na javni poziv za ugovaranje usluga porodične medicine i to: 199 ljekara i 272 medicinskih sestara. Broj medicinskog kadra uvećan je za pripadajući broj nemedicinskog kadra i magistara farmacije koji se izračunava primjenom procenta učešća nezdravstvenog kadra u ukupnom broju radnika.

Kod Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom obračun je izvršen na način da je kao osnov za obračun naknade zadržana struktura zaposlenih iz instrukcije za izradu finansijskog plana za 2021. godinu, koja je utvrđena u skladu sa preporukama Komisije za analizu zahtjeva Stomatološkog fakulteta sa stomatološkim kliničkim centrom iz 2021. godine, korigovana temeljem Zaključka Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj 01/2-02-2-16737-9/23 i 01/2-02-2-41277-1/24.

Obračunata sredstva na bazi broja i strukture radnika na dan 30.06.2025. godine uvećavaju se za sredstva obračunata za dodatni kadar. Obračun naknade za dodatni kadar izvršen je na osnovu podataka koje su dostavile javne zdravstvene ustanove o započetim i planiranim prijemima radnika u toku 2025. godine, te je u skladu sa dostavljenim brojem i strukturom radnika izvršen obračun sredstava za finansiranje u 2026. godini po ovom osnovu. U okviru sredstava za dodatne radnike planirana su i sredstva za finansiranje radnika koji su bili na

specijalizaciji i koje je Zavod u prethodnom periodu finansirao u okviru naknade za pružanje zdravstvene zaštite, a čiji se specijalistički staž završio/va tokom 2024. i 2025. godine i koji bi trebao biti završen tokom 2026. godine. Izmjenom kantonalne Uredbe, koja reguliše pitanje zapošljavanja u javnim institucijama definisano je da se, izuzetno, specijalizanti koji su završili specijalistički staž mogu primiti u radni odnos bez raspisivanja javnog oglasa. Izuzetno kod JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, nije izvršen obračun za specijalizante koji u 2026. godini završavaju specijalizaciju iz oblasti porodične medicine, jer se djelatnost porodične medicine finansira po modelu kapitulacije. Obračun za dodatne radnike po ovom osnovu izvršit će se za odgovarajući broj mjeseci shodno definisanom roku završetka specijalizacije.

Temeljem Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj 01/2-02-2-35783-3/25 za JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika u saobraćaju planirana su potrebna sredstva za zapošljavanje dodatnog kadra (3 radnika), u skladu sa zahtjevom ustanove.

Za obračun osnovne plaće za 2026. godinu za sve zaposlene primijenjeni su koeficijenti složenosti poslova usaglašeni sa tri zaključena kolektivna ugovora u zdravstvu. Uz koeficijente složenosti za obračun osnove plaće radnika, primijenjeni su i parametri iz kolektivnih ugovora: sa satnicom od 3,74 KM za radno vrijeme od 37,5 sati sedmično, tako da je osnovica za obračun plaće utvrđena u iznosu od 610,09 KM.

Na osnovnu plaću obračunat je minuli rad u procentu od 0,5%, za prosječno 20 godina radnog staža, odnosno 10% prosječno za svakog finansiranog radnika, kao i u prethodnim godinama.

Dodaci na osnovnu plaću (dežurstva, pripravnost, noćni rad, uslovi rada, položajni dodatak, rad na dane sedmičnog odmora i praznikom), utvrđeni su za svaku zdravstvenu ustanovu pojedinačno u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Zavoda broj 01/2-02-2-35783-3/25.

Naknada za troškove plaća utvrđena u skladu sa gore navedenim parametrima uvećana je za 52% na ime poreza i doprinosa koji se obračunavaju u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

U obračun ukupne naknade po osnovu troškova rada uključuju se i:

- naknada za topli obrok u iznosu od 343 KM,
- naknada za prevoz radnika za 75% radnika u vrijednosti karte gradskog prevoza,
- regres za finansirane radnike u iznosu od 50% prosječne neto plaće ostvarene u

FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku u momentu isplate regresa javnim zdravstvenim ustanovama, a najviše do iznosa planiranih sredstava do 855 KM.

Sastavni dio naknade za pružanje zdravstvene zaštite su i sredstva za finansiranje naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu- nastavak finansiranja, te naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini, a u skladu sa Planovima potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika za Kanton Sarajevo. Za naknadu za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu za nastavak finansiranja sredstva su planirana prema broju odobrenih specijalizacija i broju mjeseci trajanja specijalizacije utvrđenim rješenjem Federalnog ministra zdravstva za svaku specijalizaciju. Za naknadu za rad za specijalizante za koje se



očekuje da će specijalistički staž započeti u tekućoj godini obračun sredstava izvršen je za punu godinu. Za navedene specijalizante izvršen je obračun osnovne plaće, naknade za topli obrok, regres i prevoz kao i za ostale radnike saglasno parametrima koji su primijenjeni u obračunu naknade za troškove rada.

Naknada za troškove rada koriguje se procentom finansiranja, koji je u odnosu na prethodnu godinu ostao nepromjenjen.

Naknade za članove upravnog i nadzornog odbora zdravstvenih ustanova kao dio ukupne naknade obračunate su i planirane u skladu sa Uredbom o određivanju visine plaće i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih institucija čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo br: 41/16, 46/16-ispravka, 5/17, 50/17, 53/18 i 42/20).

Naknada za finansiranje materijalnih troškova u Finansijskom planu za 2026. godinu planirana su na nivou sredstava iz prethodne godine. Izuzetno, na osnovu odluke Upravnog odbora broj 01/2-02-2-35783-3/25 povećani su materijalni troškovi kod JU Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a Kantona Sarajevo za iznos od 100.000 KM.

Naknade za otpremnine i pomoći koje se osiguravaju zdravstvenim ustanovama kao dio ukupne naknade obračunavaju se na osnovu zahtjeva ustanove, a u skladu sa kriterijima utvrđenim odlukom Upravnog odbora Zavoda i na osnovu historijskog praćenja ovih troškova.

Za finansiranje usluga porodične medicine koje se pružaju u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo planirana su sredstava u iznosu od 35.000.000 KM, što je 6 % više u odnosu na prethodnu godinu. Plaćanje usluga porodične medicine vršit će se po modelu kapitacije. Kapitacija predstavlja fiksnu svotu novca po registrovanom osiguranom licu za određeni vremenski period odnosno za godinu dana. Osnov za izračunavanje kapitacije su dobne skupine registrovanih osiguranika u skladu sa Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH („Službene novine Federacije BiH, broj 58/18“) i Odlukom Upravnog odbora o utvrđivanju godišnje vrijednosti naknade po osiguraniku i visine vrijednosti boda programa zdravstvene zaštite. Sredstva za ovu namjenu planirana su na osnovu vrijednosti boda od 1,80 KM, koja je utvrđena Odlukom Upravnog odbora.

Finansiranje javnih zdravstvenih ustanova vršit će se doznakom, u pravilu, 1/12 odobrenog godišnjeg budžeta za finansiranje naknade za pružanje zdravstvene zaštite koja je utvrđena na bazi definisanih kriterija obračuna vrijednosti rada i materijalnih troškova, izuzev dijela sredstava planiranih za tačno određenu namjenu, a koja imaju drugačiju dinamiku izvršenja i realizirat će se po zahtjevu zdravstvene ustanove uz prilog relevantne dokumentacije. Sredstva planirana za povećanje naknade za pružanje zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama po osnovu izvršenog prijema novih radnika realizirat će se nakon provedene procedure prijema, na bazi zahtjeva ustanove i priloženih ugovora o radu i ostale relevantne dokumentacije kojom se pravda izvršeni prijem.

U okviru naknade za pružanje zdravstvene zaštite planirana su i sredstva za određene namjene i to:

- specifični troškovi - JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć u iznosu 300.000 KM
- neobavezna vakcinacija protiv virusa gripe- JU Zavod za javno zdravstvo KS u iznosu od 176.000 KM;

- obavezni sanitarni pregledi zdravstvenih radnika- JU Zavod za javno zdravstvo KS u iznosu od 100.000 KM;
- pilot program HPV vakcinacije - JU Zavod za javno zdravstvo KS u iznosu od 400.000 KM;
- sredstva za promociju vakcina po instrukciji Ministarstva zdravstva KS - JU Zavod za javno zdravstvo KS u iznosu od 67.593 KM;
- sredstva za mikrobiološke analize po zahtjevu Ustanove broj 05.3.34-9007/24 i Zaključku Upravnog odbora ZZO KS – JU Zavod za javno zdravstvo KS u iznosu od 120.000 KM;
- produženje licence za rad Centra za kontrolu trovanja – JU Zavod za medicinu rada KS u iznosu od 25.000 KM.

Ugovori sa zdravstvenim ustanovama za tekuću godinu zaključiti će se uz mogućnost ranijeg prekida ugovora u slučaju promjene stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i donošenja novog Finansijskog plana u skladu sa novim kriterijima ugovaranja.

Ukoliko zdravstvena ustanova ne izvršava ugovorom preuzetu obavezu pružanja zdravstvenih usluga, Zavod će izvršiti korekcije utvrđene naknade za iznos sredstava refundiranih osiguranim licima po predmetnom osnovu odnosno za iznos sredstava plaćen drugoj zdravstvenoj ustanovi, koja je uslugu pružila. Sredstva će se refundirati osiguranim licima na osnovu odluka direktora Zavoda, koje se donose na zahtjev osiguranih lica i uz priloženu dokumentaciju, sa pozicije sredstava namijenjene za finansiranje zdravstvene zaštite u ugovornoj javnoj zdravstvenoj ustanovi koja predmetnu uslugu nije izvršila.

Pozicija 2.1.T FP - Naknada za teške bolesti planirana je u iznosu od 255.000 KM, što je 6 % više u odnosu na planirana sredstva u prethodnoj godini. Planirana sredstva realizovati će se po podnesenim zahtjevima javnih ustanova koje razmatra komisija Zavoda u skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu u slučaju teške bolesti.

Pozicija 2.1.2 FP-Sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite osiguranika smještenih u ustanovama socijalno-zdravstvenog zbrinjavanja planirana su u iznosu od 1.777.000 KM što je 13 % više u odnosu na sredstva planirana u 2025. godini. Sredstva su planirana za zdravstvenu zaštitu osiguranika smještenih u ustanovama socijalno-zdravstvenog zbrinjavanja na području Kantona Sarajevo u iznosu od 838.800 KM i za troškove primarne zdravstvene zaštite u ustanovama socijalnog zbrinjavanja van Kantona Sarajevo u iznosu od 938.200 KM.

U skladu sa članom 94. Zakona o zdravstvenoj zaštiti **ustanovama socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo (pozicija FP 2.1.2.1., 2.1.2.2., 2.1.2.3., 2.1.2.4)** koje zbrinjavaju osobe zavisne o tuđoj pomoći, kojima je potrebna zdravstvena njega i rehabilitacija, prema uputama i pod stručnim nadzorom doktora medicine, planirana su sredstva u iznosu od 838.800 KM. Sredstva će se usmjeriti Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju, KJU Gerontološki centar Sarajevo, JU Dom za socijalno-zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo i Zavodu za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.



Pregled planiranih sredstava po ustanovama u Kantonu Sarajevo:

Naziv ustanove	Finansijski plan za 2025. g	Finansijski plan za 2026. g.	Index 3/2
1	2	3	4
Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju	118.000	129.800	110
Gerontološki centar Sarajevo	307.000	307.000	100
JU Dom za socijalno-zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Sarajevo	187.000	187.000	100
JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić	215.000	215.000	100
U K U P N O	827.000	838.800	101

Za finansiranje troškova lijekova i primarne zdravstvene zaštite osiguranika sa područja Kantona Sarajevo smještenih u **ustanove socijalne zaštite van Kantona (pozicija 2.1.2.5., 2.1.2.6., 2.1.2.7., 2.1.2.8., 2.1.2.9. FP)** planirana su sredstava u iznosu od 938.200 KM, što je 27% više u odnosu na sredstva planirana u prethodnoj godini. Obračun naknade planiran je prema broju štićenika i utvrđenoj cijeni naknade po danu u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Zavoda.

Pregled planiranih sredstava po ustanovama van Kantona Sarajevo:

Naziv ustanove	Finansijski plan za 2025. g	Finansijski plan za 2026.g.	Index 3/2
1	2	3	4
Psihijatrijska bolnica Jakeš Modriča	3.500	3.500	100
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Bakovići	195.000	238.200	122
Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica Drin Fojnica	520.000	674.000	130
JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde	17.000	19.000	112
Dom za lica sa invaliditetom Prijedor	3.500	3.500	100
U K U P N O	739.000	938.200	127

Porodična medicina u privatnim zdravstvenim ustanovama

Pozicija 2.2. FP- Za pružanje usluga porodične medicine u privatnim zdravstvenim ustanovama planirana su sredstava u iznosu od 816.000 KM, što je 24 % više u odnosu na prethodnu godinu. U 2024. godini proveden je javni poziv za ugovaranje usluga porodične medicine na osnovu kojeg je Zavod potpisao ugovore sa 3 privatne zdravstvene ustanove i to:

- PZU „Atrijum“ sa 3 ugovorena tima porodične medicine,
- PZU „Eurofarm“ sa 2 ugovorena tima porodične medicine i
- PZU „Sanasa“ sa 2 ugovorena tima porodične medicine.

Plaćanje usluga porodične medicine ugovorene po javnom pozivu sa privatnim zdravstvenim ustanovama vrši se kao i kod JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo po modelu kapitacije, odnosno prema broju opredijeljenih osiguranih lica prema dobnim skupinama, bodovanju prema dobnim skupinama i utvrđenoj vrijednosti boda koja po Odluci Upravnog odbora iznosi 1,80 KM za 2026.godinu.

Konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita

Pozicija 2.3. „Konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita“ Sredstva su planirana u iznosu od 12.554.000 KM što je 26% više u odnosu na sredstva planirana u Finansijskom planu za 2025. godinu.

U okviru ove pozicije Finansijskog plana planirana su sredstva za slijedeće namjene:

K-to	OPIS	Finansijski plan za 2025.g.	Finansijski plan za 2026.g.	Index 4/3
1	2	3	4	5
613943	Konsultativno -specijalistička zdravstvena zaštita	10.003.000	12.554.000	126
613943	Usluge zdravstvene zaštite / usluge zdravstvene zaštite za koje postoji lista čekanja	3.300.000	4.950.000	150
613943	Usluge medicinske rehabilitacije	1.936.000	2.474.000	128
613943	Usluge za ranu detekciju infekcije virusom hepatitisa B i C	30.000	30.000	100
613943	Naknada za Projekat koordinirani i održivi odgovor sa ciljem smanjenja ovisnosti u BiH	175.000		
613943	Program za dijagnostiku i liječenje teško oboljele djece po Zaključku Vlade KS	2.000.000	2.000.000	100
613943	Usluge neurorehabilitacije za osiguranike KS	462.000	300.000	65
613943	Prenatalno neinvazivno testiranje po zaključku Vlade Kantona Sarajevo	1.100.000	1.300.000	118
613943	Programi za unapređenja zdravlja i prevencije bolesti na području KS prema smjernicama MZKS	1.000.000	1.500.000	150

Na poziciji 2.3.1. „Usluge zdravstvene zaštite / usluge zdravstvene zaštite za koje postoji lista čekanja“ planirana su sredstva u iznosu 4.950.000 KM, što je 50% više u odnosu na prethodnu godinu. Navedena sredstva su planirana u većem iznosu u skladu sa smjernicom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo kojom se nalaže povećanje finansijskih sredstava na ovoj poziciji za 50% više u odnosu na sredstva obezbjeđena Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2025. godinu, s ciljem smanjenje liste čekanja koja ne smije biti duža od tri mjeseca. Sredstava za ovu namjenu planirana su za finansiranje deficitarnih usluga zdravstvene zaštite /usluga za koje postoji lista čekanja, koju je utvrdilo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i realizirati će se na osnovu ugovora potpisanih sa zdravstvenim ustanovama i ordinacijama, odabranim na osnovu postupka provedenog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Pozicija 2.3.2 Finansijskog plana za finansiranje usluga medicinske rehabilitacije planirana su sredstva u iznosu od 2.474.000 KM što je 28 % više u odnosu na sredstva planirana u prethodnoj godini. Planirana sredstva će se realizovati po osnovu ugovora zaključenih sa pružiocima usluga medicinske rehabilitacije odabranim na osnovu postupka provedenog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Pravo na medicinsku rehabilitaciju osiguranici ostvaruju na osnovu preporuke ovlaštenih ljekara i po kriterijima utvrđenim Pravilnikom o utvrđivanju prava osiguranih lica na medicinsku rehabilitaciju, uslovima i postupku ostvarivanja tog prava „(Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 32/21).



Pozicija 2.3.3. Finansijskog plana Usluge za ranu detekciju infekcijom virusa hepatitisa B i C Sredstva planirana na ovoj poziciji usmjerit će se za finansiranje programa rane detekcije infekcijom virusa hepatitisa B i C kod zdravstvenih radnika, koje provodi Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo. Zavod će izvršiti doznaku sredstava Zavodu za medicinu rada Kantona Sarajevo na osnovu ispostavljenog računa i dostavljenog izvještaja o broju pruženih usluga iskazanih u računu. Za ovu namjenu planirana su sredstva na nivou sredstava 2025. godine u iznosu od 30.000 KM. Infekcije virusom hepatitisa B i C predstavljaju realnu opasnost za sve medicinske radnike posebno one koji direktno dolaze u kontakt sa biološkim materijalom kao što su: krv, derivati krvi, tkiva i tkivne tečnosti.

Ciljevi provođenja ovih aktivnosti su:

- Rana detekcija infekcija virusom hepatitisa B i C rizičnih grupa zdravstvenih radnika;
- Praćenje stanja zdravstvenih radnika prema prisutnim profesionalnim štetnostima, posebno biološkog porijekla;
- Evaluacija izvršenih pregleda sa prijedlogom mjera.

Na **poziciji 2.3.5.** planirana su sredstva za provođenje **programa za dijagnostiku i liječenje teško oboljele djece** u iznosu od 2.000.000 KM što je na nivou sredstava planiranih za 2025. godinu. Sredstva planirana za ovu namjenu realizovat će se u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Programa za dijagnostiku i liječenje teško oboljele djece sa područja Kantona Sarajevo izvan Kantona Sarajevo na prijedlog stručne Komisije.

Na **poziciji 2.3.6. Usluge neurorehabilitacije za osiguranike Kantona Sarajevo** planirana su u iznosu od 300.000 KM. Sredstva za finansiranje usluga neurorehabilitacije će se realizovati u skladu sa provedbenim aktom, na način utvrđen istim.

Na **poziciji 2.3.7. Prenatalno neinvazivno testiranje po Zaključku Vlade KS** planirana su sredstva u iznosu od 1.300.000 KM u skladu sa Smjernicom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-11-38477/25 od 12.09.2025. godine. Sredstva će se realizovati u skladu sa provedbenim aktom donesenim od strane Upravnog odbora, na osnovu podnesenih zahtjeva osiguranih lica. Odluku o odobravanju sredstava donosi direktor Zavoda na prijedlog stručne komisije koju je imenovao Ministar zdravstva Kantona Sarajevo.

Na **poziciji 2.3.8. „Programi za unapređenja zdravlja i prevencije bolesti na području KS prema smjernicama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo“** planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000 KM u skladu sa zahtjevom iz smjernica Ministarstva zdravstva broj 10-11-38477/25 od 12.09.2025. godine za planiranje sredstava u 2026. godini za finansiranje preventivnih skrining programa za rano otkrivanje grlića maternice, dojke, debelog crijeva, prostate i pluća, kože i drugih organa.

Lijekovi

Pozicija 2.4. FP – Lijekovi Za finansiranje lijekova planirana su sredstva u iznosu od 135.825.000 KM što je 7 % više u odnosu na sredstva planirana u prethodnoj godini.

R.br.	K-to	OPIS	Finansijski plan za 2025.g	Finansijski plan za 2026.g	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
2.4.	613944	Lijekovi			
2.4.1.	613944	Gotovi lijekovi	95.000.000	100.000.000	105
2.4.2.	613944	Ampulirani lijekovi	4.150.000	5.000.000	120
2.4.3.	613944	Magistralni lijekovi	1.100.000	1.250.000	114
2.4.4.	613944	Lijekovi po posebnim programima korigovani po Zaključku Vlade KS	8.500.000	9.175.000	108
2.4.5.	613944	Naknada za uslugu izdavanja lijekova	12.000.000	12.500.000	104
2.4.6.	613944	Naknada za dežurne apoteke	3.319.000	4.325.000	130
2.4.7.	613944	Sanitetski materijal uz insulin	1.650.000	1.575.000	95
2.4.8.	613944	Sredstva za pomoć u nabavci lijekova koji nisu dio Liste lijekova za KS	1.700.000	2.000.000	118
		Ukupno	127.419.000	135.825.000	107


Pozicija 2.4.1. FP- Gotovi lijekovi

Troškovi gotovih lijekova za 2026. godinu planirani su u iznosu od 100.000.000 KM i za 5% su veći od iznosa planiranih za ovu poziciju u Finansijskom planu za 2025. godinu.

Nakon usvajanja nove Liste lijekova Kantona Sarajevo iz decembra 2024. godine (koja se primjenjuje od 16.01.2025. godine), došlo je do očekivanog i projiciranog povećanja potrošnje lijekova. Stalna mjesečna povećanja troškova su u većem dijelu posljedica povećanja broja lijekova na novoj listi i povećanja ranijih učešća, a manjim dijelom posljedica povećanja troškova lijekova koji su ranije bili na listi i koji imaju kontinuiran rast.

Nove Liste lijekova Kantona Sarajevo su u potpunosti usklađene sa Federalnom listom A, a većim dijelom sadržavaju i Federalnu listu B, koje su u 2024. godini enormno proširene, pogotovo u odnosu na način donošenja ovih listi u prethodnim godinama. Za razliku od nekoliko prethodnih federalnih listi i njihovih izmjena, na ovoj listi je došlo do rekordnog povećanja broja novih generika koji su uvršteni na listu A, pa tako sada Federalna lista A ima 213 generičkih imena (ATC kodova). U prethodnom periodu liste su imale slijedeći broj generičkih imena:

Godina	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Broj generika na listi A	213	181	182	185	182	185
Razlika u odnosu na prethodnu	+32	-1	-3	+3	-3	---



Pored toga što je povećan broj generika na listi, od posebnog je značaja i podatak da se kod novih lijekova često radi o izuzetno skupim lijekovima koji će ostvariti značajne troškove po Zavod u poređenju sa drugim grupama lijekova. Osim novih generika, značajan broj lijekova je prešao sa liste B (kod kojih je bilo moguće odrediti učešće Zavoda manje od 100%), na listu A gdje je obavezujuće učešće Zavoda od 100%, što dodatno povećava troškove, ali i potražnju za lijekovima jer su neki pacijenti izbjegavali koristiti iste zbog obaveze doplate iz vlastitih sredstava. Navedenim radnjama omogućena su veća prava pacijentima, a što za posljedicu direktno ima i veće troškove za Zavod, odnosno dodatno finansijsko opterećenje na ionako (pogotovo u odnosu na sve druge kantone i RS) visokim troškovima.

Zavod je već godinama u svim svojim ključnim dokumentima iznosio zahtjeve i upozorenja da se prilikom sačinjavanja listi lijekova moraju poštovati određeni principi od kojih su za listu lijekova dva principa ključna kako bi se troškovi lijekova održali pod kontrolom:

- striktno kontrolisano uvođenje novih lijekova na kantonalnu listu lijekova, uz obavezno uvođenje jasnih i primjenjivih smjernica za propisivanje na svim novim lijekovima,
- revidirati smjernice na postojećim lijekovima sa liste i učiniti ih još primjenjivijim kroz modul eSmjernice

Za razliku od prethodnih listi lijekova, nova Odluka o listama lijekova Kantona Sarajevo u tom segmentu je učinila značajan iskorak, te po prvi put definisale tzv. IDP-ove koji predstavljaju indikacije i ograničenja za korištenja svih lijekova sa listi. Po prvi put na listu su jasno navedeni i šifre bolesti (MKB) za svaki lijek, kao i koje lijekove je ljekar porodične medicine ovlašten da samostalno propisuje a koje isključivo na osnovu preporuke specijaliste. Ovim su stvoreni puno bolji preduslovi za efikasniju kontrolu, koja se dijelom odmah implementirala kroz postojeće kontrolne mehanizme informacionog sistema, dok je za punu implementaciju svih kontrolnih alata potrebno nadograditi informacioni sistem novim modernim kontrolnim alatima, a što će u budućnosti omogućiti ispravniju primjenu sadržaja liste i njenih ograničenja. Obzirom da je Lista lijekova donesena od strane Vlade Kantona Sarajevo na prijedlog Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo navedena aktivnost će se provesti u koordinaciji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo.

Pozicija 2.4.2. FP- Ampulirani lijekovi

Po osnovu troškova ampuliranih lijekova planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000 KM što je 20% više od planiranih u 2025. godini. Novom Odlukom o listi lijekova Kantona Sarajevo, utvrđena je potpuno nova Ampularna lista, sa daleko širim obimom nego ranije, ali i sa navođenjem jediničnih cijena, prvi put nakon 20 godina.

Od svih troškova ampuliranih lijekova, cca 53% troškova se odnosi na promet lijeka enoksaparin (Clexane), koji se od kraja 2023. godine izdaje pacijentima u apotekama.

Također, početak primjene modula eAmpula bi trebao doprinijeti smanjenju očekivanog intenziteta porasta troškova uslijed proširenja ampulirane liste lijekova u narednoj godini, prije svega zbog povećanja transparentnosti u procesu nabavke, skladištenja i apliciranja ampuliranih lijekova koji je propisuju i izdaju na teret Zavoda.

Pozicija 2.4.3. FP - Magistralni lijekovi

Po osnovu troškova magistralnih lijekova u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.250.000 KM što je 14% više u odnosu na prethodnu godinu.

Razlog toga je što je ranijim izmjenama Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo došlo do povećanja jediničnih cijena ovih preparata obzirom da su se JU Apoteke Sarajevo kao najveći prometenik izjasnile da nisu u mogućnosti prometovati ovim lijekovima po trenutnim cijenama, te dostavile prijedlog novih, značajno većih cijena. Dodatno je novom Odlukom o listama lijekova Kantona Sarajevo za sve magistralne lijekove utvrđeno 100 % učešće Zavoda, zbog čega su troškovi u manjoj mjeri i dodatno rasli.

Pozicija 2.4.4. FP - Lijekovi po posebnim programima korigovani Zaključkom Vlade KS

Troškovi lijekova koji se osiguravaju kroz posebne programe planirani su u iznosu od 9.175.000 KM što je 8% više u odnosu na sredstva planirana u prethodnoj godini. Radi se o Protokolima putem kojih se realizuju programi obezbjeđenja lijekova za teška i rijetka oboljenja, koja nisu tretirana u Listi lijekova Kantona Sarajevo i isti su objavljeni na web stranici Zavoda.

U 2026. godini na poziciji 2.4.4. „Lijekovi po posebnim programima“ planirana su i dodatna sredstva u skladu sa Smjernicama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-11-38477/25 od 12.09.2025. godine za finansiranje proširenja protokola za liječenje reumatoidnog artritisa i psorijaze putem biološke terapije, te programa za liječenje atopijskog dermatitisa odraslih i adolescenata 12+.

U 2026. godini planirana su sredstva kako slijedi:

Naziv programa	Plan za 2026. godinu
Akromegalija i neuroendokrini tumor	200.000
Atopijski dermatitis	350.000
Bezglutensko brašno	350.000
Cistična fibroza	150.000
Enteralna prehrana	1.500.000
Hormon rasta	1.350.000
Juvenilni idiopatski artritis kod djece	450.000
Palijativna njega	220.000
Plućna hipertenzija	60.000
Psorijaza	850.000
Reumatoidni artritis za odrasle	3.675.000
Tuberkulostatici	20.000
UKUPNO	9.175.000

Pozicija FP 2.4.5. - Naknada za uslugu izdavanja lijekova

Po osnovu naknade za izdavanje lijekova na recept u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 12.500.000 KM što je 4% više u odnosu na sredstva planirana u prethodnoj godini



zbog stalnog porasta broja realizovanih recepata koji su direktno vezani za ukupno povećanje troškova, ali i povećan broj pacijenata koji na mjesečnom i ukupnom nivou koriste lijekove. Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo plaća naknadu po receptu u iznosu od 1,90 KM.

Pozicija FP 2.4.6. - Naknada za dežurne apoteke

Po osnovu naknade za dežurne apoteke u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 4.325.000 KM što je 30% više u odnosu na prethodnu godinu.

U skladu sa smjernicom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-11-44420/24 kojom je traženo da se obračun naknade za dežurne apoteke uskladi sa Kolektivnim ugovorima o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje KS sačinjen je obračun za 11 dežurnih apoteka u iznosu od 4.325.000 KM.

Pozicija FP 2.4.7. - Sanitetski materijal uz insulin

Po osnovu troškova sanitetskog materijala u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.575.000 KM i za 5% su manja od planiranih sredstava za 2025. godinu. Potrošnja sanitetskog materijala je direktno u korelaciji sa brojem inzuloovisnih pacijenata i načinom doziranja inzulina.

Pozicija FP 2.4.8. - Sredstva za pomoć u nabavci lijekova koji nisu dio Liste lijekova za KS

Sredstva za pomoć u nabavci lijekova koji nisu dio Liste lijekova planirana su u iznosu od 2.000.000 KM, u skladu sa smjernicom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-11-38477/25 od 12.09.2025. godine da se planira povećanje finansijskih sredstava za refundaciju lijekova koji nisu obuhvaćeni listama lijekova, a kako bi se pacijentima omogućilo da dobiju terapiju i lijekove koji se ne nalaze na ovim listama. U Finansijskom planu Zavoda za 2025.godinu za ove namjene su prvobitno bila planirana sredstva u iznosu od 1.000.000 KM ali kako planirana sredstva nisu bila dovoljna već u avgustu 2025.godine je Odlukom o preraspodjeli sredstava broj 01/2-02-2-29273-1/25 („Sl.novine KS“ br. 37/25) ova pozicija povećana za 700.000 KM, na iznos od 1.700.000 KM.

Na poziciji 2.4.OP Finansiranje prioritetnog programa lijekova koji se koriste u terapiji kod onkoloških pacijenata sa područja Kantona Sarajevo po Odluci Vlade KS planirana su sredstva u iznosu od 25.000.000 KM. Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o prioritetnom programu lijekova koji se koriste u terapiji kod onkoloških pacijenata sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 39/24, 48/24 i 20/25) Zavod je zadužen da za finansiranje lijekova za onkološke pacijente u 2025. godini planira iznos od 25.000.000 KM te je definisano da će se Odluka primjenjivati do ukidanja liste čekanja na lijek ili liječenje svih osigurnika Kantona Sarajevo kod Federalnog fonda solidarnosti, u skladu sa raspoloživim sredstvima. Smjernicom Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-11-38477/25 od 12.09.2025. godine također je naloženo da se planiraju sredstva za nastavak posebnog programa za liječenje onkoloških pacijenata koji se nalaze na listi čekanja za lijekove Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH te su sredstva za ove namjene planirana u istom iznosu kao i prethodne godine.

Bolnička zdravstvena zaštita

Pozicija 2.5. tabelarnog pregleda FP- Bolnička zdravstvena zaštita Za finansiranje bolničke zdravstvene zaštite planirana su sredstva u iznosu od 349.295.000 KM što je 7 % više u odnosu na sredstva planirana u prethodnoj godini.

Za finansiranje javnih zdravstvenih ustanova koje pružaju bolničku zdravstvenu zaštitu planirana su sredstva u iznosu od 347.276.000 KM, sredstva za refundaciju po zahtjevima osiguranika u iznosu od 150.000 KM, za finansiranje naknada za teške bolesti sredstva u iznosu od 276.000 KM i 1.593.000 KM za finansiranje programa palijativne medicine-palijativna njega terminalno bolesnih u Kantonu Sarajevo.

Pozicija 2.5.1. FP - Naknada ustanovama bolničke zdravstvene zaštite za pružanje usluga zdravstvene zaštite planirana je u iznosu od 347.276.000 KM što je 7 % više u odnosu na 2025. godinu. Obračun planiranih sredstva za naknadu za pružanje zdravstvene zaštite osiguranicima Kantona Sarajevo u bolničkim zdravstvenim ustanovama je izvršen u skladu sa članom 4. Finansijskog plana Zavoda.

Sredstva će se usmjeriti zdravstvenim ustanovama bolničke zdravstvene zaštite kako slijedi:

R.br	K-to	OPIS	Finansijski plan za 2025.g.	Finansijski plan za 2026.g.	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
2.5.1.1.	613945	JU Klinički centar Univerziteta u Sarajevu	229.417.109	245.335.000	107
2.5.1.2.	613945	JU Opća bolnica "Prim.dr. Abdulah Nakaš"	75.832.272	81.153.000	107
2.5.1.3.	613945	JU Psihijatrijska bolnica KS	8.183.000	9.640.000	118
2.5.1.4.	613945	JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo	4.384.000	4.845.000	111
2.5.1.5.	613945	Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH	5.943.000	6.303.000	106
Ukupno			323.759.381	347.276.000	107

Sredstva za naknadu za finansiranje zdravstvene zaštite koja se obezbjeđuje osiguranicima Kantona Sarajevo u zdravstvenim ustanovama bolničke zdravstvene utvrđuju se na godišnjem nivou i podrazumijevaju troškove rada zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kao i materijalne troškove neophodne za rad i funkcionisanje zdravstvene ustanove u okviru registrovane djelatnosti.

Troškovi rada zdravstvenih i nezdravstvenih radnika iskazani su kroz: obračun naknade za bruto plaće, obračun naknade za ishranu (topli obrok), naknade za prevoz, regres, obračun naknade za specijalizante, obračun naknade za otpremnine i pomoći.

Kao osnov za obračun sredstava za troškove plaća i naknada, uzeti su broj i kvalifikaciona struktura radnika zdravstvene ustanove na dan 30.06.2025. godine, utvrđena prema podacima dostavljenim od strane javnih zdravstvenih ustanova i uvećana za dodatni kadar, uz izuzeće kod Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.



Za obračun naknade za Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH zadržana je struktura utvrđena Instrukcijama za izradu Finansijskog plana za 2019., 2020., 2021., 2022., 2023. i 2024. i 2025. godinu na osnovu izvještaja Komisije formirane 2019. godine sa zadatkom da izvrši detaljnu analizu i provjeru načina finansiranja Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH, provjeru načina naplate usluga, vrste usluga koje pruža osiguranicima Kantona Sarajevo, te da utvrdi koje usluge treba finansirati Zavod.

Obračunata sredstva na bazi broja i strukture radnika na dan 30.06.2025. godine uvećavaju se za sredstva obračunata za dodatni kadar. Obračun naknade za dodatni kadar izvršen je na osnovu podataka koje su dostavile javne zdravstvene ustanove o započetim i planiranim prijemima radnika u toku 2025. godine, te je u skladu sa dostavljenim brojem i strukturom radnika izvršen obračun sredstava za finansiranje u 2026. godini po ovom osnovu. U okviru sredstava za dodatne radnike planirana su i sredstva za finansiranje radnika koji su bili na specijalizaciji i koje je Zavod u prethodnom periodu finansirao u okviru naknade za pružanje zdravstvene zaštite, a čiji se specijalistički staž završio/va tokom 2024. i 2025. godine i koji bi trebao biti završen tokom 2026. godine. Izmjenom kantonalne Uredbe, koja reguliše pitanje zapošljavanja u javnim institucijama definisano je da se, izuzetno, specijalizanti koji su završili specijalistički staž mogu primiti u radni odnos bez raspisivanja javnog oglasa. Obračun za dodatne radnike po ovom osnovu izvršit će se za odgovarajući broj mjeseci shodno definisanom roku završetka specijalizacije.

Temeljem Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo broj 01/2-02-2-35783-3/25 planirana su dodatna sredstva kako slijedi :

-za JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, za otvaranje novog odjeljenja Dnevne bolnice za PTSP, kao posebna stavka planirana su sredstva za zapošljavanje dodatnog kadra i dodatna sredstva za materijalne troškove u iznosu od 100.000 KM,

- za JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo planirana su potrebna sredstva za zapošljavanje dodatnog kadra /tim potreban za otvaranje Dnevnog Centra za maloljetnike.

Za obračun osnovne plaće za 2026. godinu za sve zaposlene primijenjeni su koeficijenti složenosti poslova usaglašeni sa tri zaključena kolektivna ugovora u zdravstvu. Uz koeficijente složenosti za obračun osnove plaće radnika, primijenjeni su i parametri iz kolektivnih ugovora: sa satnicom od 3,74 KM za radno vrijeme od 37,5 sati sedmično, tako da je osnovica za obračun plaće utvrđena u iznosu od 610,09 KM.

Na osnovnu plaću obračunat je minuli rad u procentu od 0,5%, za prosječno 20 godina radnog staža, odnosno 10% prosječno za svakog finansiranog radnika, kao i u prethodnim godinama.

Dodaci na osnovnu plaću (dežurstva, pripravnost, noćni rad, uslovi rada, položajni dodatak, rad na dane sedmičnog odmora i praznikom), utvrđeni su za svaku zdravstvenu ustanovu pojedinačno Odlukom Upravnog odbora Zavoda broj 01/2-02-2-35783-3/25.

Naknada za troškove plaća utvrđena u skladu sa gore navedenim parametrima uvećana je za 52% na ime poreza i doprinosa koji se obračunavaju u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast.

U obračun ukupne naknade po osnovu troškova rada uključuju se i:

- naknada za topli obrok u iznosu od 343 KM,
- naknada za prevoz radnika za 75% radnika u vrijednosti karte gradskog prevoza,
- regres za finansirane radnike u iznosu od 50% prosječne neto plaće ostvarene u FBiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku u momentu isplate regresa javnim zdravstvenim ustanovama, a najviše do iznosa planiranih sredstava do 855 KM.

Sastavni dio naknade za pružanje zdravstvene zaštite su i sredstva za finansiranje naknada za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu- nastavak finansiranja, te naknada za rad za specijalizante koji će specijalistički staž započeti u tekućoj godini, a u skladu sa Planovima potrebnih specijalizacija i subspecijalizacija zdravstvenih radnika za Kanton Sarajevo. Za naknadu za rad za specijalizante koji su specijalistički staž započeli u prethodnom periodu za nastavak finansiranja sredstva su planirana prema broju odobrenih specijalizacija i broju mjeseci trajanja specijalizacije utvrđenim rješenjem Federalnog ministra zdravstva za svaku specijalizaciju. Za naknadu za rad za specijalizante za koje se očekuje da će specijalistički staž započeti u tekućoj godini obračun sredstava izvršen je za punu godinu. Za navedene specijalizante izvršen je obračun osnovne plaće, naknade za topli obrok, regres i prevoz kao i za ostale radnike saglasno parametrima koji su primijenjeni u obračunu naknade za troškove rada.

Naknada za troškove rada koriguje se procentom finansiranja, koji je u odnosu na prethodnu godinu temeljem zahtjeva zdravstvene ustanove JU Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Odluke Upravnog odbora Zavoda, povećan na 86%, dok je za ostale ustanove procenat finansiranja ostao nepromijenjen.

Naknade za članove upravnog i nadzornog odbora zdravstvenih ustanova kao dio ukupne naknade obračunate su i planirane u skladu sa Uredbom o određivanju visine plaće i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih institucija čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo br: 41/16, 46/16-ispravka, 5/17, 50/17, 53/18 i 42/20).

Naknada za finansiranje materijalnih troškova u Finansijskom planu za 2026. godinu planirana su na nivou sredstava iz prethodne godine. Izuzetno, na osnovu odluke Upravnog odbora broj 01/2-02-2-35783-3/25 povećani su materijalni troškovi kod Ustanova kako slijedi:

- Klinički centar Univerziteta u Sarajevu - materijalni troškovi povećani za iznos od 3.000.000 KM;
- JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“ - materijalni troškovi povećani za iznos od 550.000 KM.

Na osnovu smjernice Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-11-38477/25 sredstva za NAT molekularno testiranje dobrovoljnih davaoca krvi u okviru sredstava planiranih za Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH povećana su za 150.000 KM.

Naknade za otpremnine i pomoći koje se osiguravaju zdravstvenim ustanovama kao dio ukupne naknade obračunavaju se na osnovu zahtjeva ustanove, a u skladu sa kriterijima utvrđenim odlukom Upravnog odbora Zavoda i na osnovu historijskog praćenja ovih troškova.

U okviru naknade za pružanje zdravstvene zaštite u bolničkim zdravstvenim ustanovama planirana su i sredstva za određene namjene i to:



- Sredstva za finansiranje obaveza po Amandmanu Skupštine Kantona Sarajevo namirenje obaveza prema zdravstvenim ustanovama za prelazak 5 doktora specijalista pedijatrije u JU Opća bolnica "Prim .dr. Abdulah Nakaš", u iznosu od 500.000 KM;
- Troškovi uništavanja medicinskog otpada koja se doznačavaju JU Opća bolnica „Prim.dr. Abdulah Nakaš“, u iznosu od 80.000 KM;
- Dodatna sredstva za finansiranje usluga patohistologije - JU Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, u iznosu od 100.000 KM;
- Dodatna sredstva za odjeljenje Dnevne bolnice za PTSP – JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, u iznosu od 826.532 KM;
- Sredstva za finansiranje otvaranja Dnevnog Centra za maloljetnike – JU Zavod za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, u iznosu od 180.918 KM;
- Testovi za transmisione bolesti - Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, u iznosu od 355.000 KM;
- Kese za čuvanje i konzerviranje krvi - Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, u iznosu od 340.000 KM;
- Potrošni materijal za hemoferezu - Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, u iznosu od 270.000 KM;
- Potrošni materijal za imunohematologiju - Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, u iznosu od 300.000 KM;
- Potrošni materijal za koagulaciju - Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, u iznosu od 170.000 KM;
- Potrošni materijal za molekularnu imunogenetiku - Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, u iznosu od 50.000 KM;
- Potrošni materijal za tkivnu tipizaciju - Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, u iznosu od 60.000 KM;
- Potrošni materijal za NAT testiranje dobrovoljnih davalaca krvi na krvlju prenosive bolesti - Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH, u iznosu od 900.000 KM.

Finansiranje javnih zdravstvenih ustanova vršit će se doznakom, u pravilu, 1/12 odobrenog godišnjeg budžeta za finansiranje naknade za pružanje zdravstvene zaštite koja je utvrđena na bazi definisanih kriterija obračuna vrijednosti rada i materijalnih troškova, izuzev dijela sredstava planiranih za tačno određenu namjenu a koja imaju drugačiju dinamiku izvršenja i realizirat će se po zahtjevu zdravstvene ustanove uz prilog relevantne dokumentacije.

Ugovori sa zdravstvenim ustanovama za tekuću godinu zaključiti će se uz mogućnost ranijeg prekida ugovora u slučaju promjene stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ili donošenja novog Finansijskog plana u skladu sa novim kriterijima ugovaranja.

U skladu sa zaključenim ugovorima o pružanju usluga zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo, ukoliko zdravstvena ustanova ne izvršava ugovorom preuzetu obavezu pružanja zdravstvenih usluga, Zavod će izvršiti korekcije utvrđene naknade za iznos sredstava refundiranih osiguranim licima po predmetnom osnovu odnosno za iznos sredstava plaćen drugoj zdravstvenoj ustanovi, koja je uslugu pružila. Sredstva će se refundirati osiguranim licima na osnovu odluka direktora Zavoda, koje se donose na zahtjev osiguranih lica i uz priloženu dokumentaciju, sa pozicije sredstava namijenjene za finansiranje zdravstvene zaštite u ugovornoj javnoj zdravstvenoj ustanovi koja predmetnu uslugu nije izvršila.

Pozicija FP 2.5.R - Naknada za refundacije po osnovu zahtjeva osiguranika planirana je u iznosu od 150.000 KM, što je u nivou sa prethodnom godinom.

Pozicija FP 2.5.T - Naknada za teške bolesti planirana je u iznosu od 276.000 KM što je 20 % više od planiranih sredstava u prethodnoj godini. Planirana sredstva realizovati će se po podnesenim zahtjevima javnih ustanova koju razmatra komisija Zavoda u skladu Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu u slučaju teške bolesti.

Pozicija FP 2.5.2. Program Palijativna medicina-palijativna njega terminalno bolesnih u Kantonu Sarajevo planirana su sredstva u iznosu od 1.593.000 KM što je 6% više u odnosu na planirana sredstva u 2025. godini. Iskazano povećanje je rezultat praćenja trenda rasta cijena roba i usluga na tržištu. Sredstva će se realizovati po osnovu ugovora zaključenih sa pružaocima usluga odabranih u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Troškovi liječenja van kantona i entiteta

Pozicija 2.6. FP -Troškovi liječenja van kantona i entiteta planirani su u iznosu od 700.000 KM na osnovu historijskog praćenja realizacije ovih troškova i u nivou su planiranih sredstava za 2025. godinu.

Troškovi liječenja van kantona i entiteta planirani su u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji Bosne i Hercegovine van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju („Službeni glasnik BiH“ broj 30/01), Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kojem osiguranik pripada („Službene novine Federacije BiH“ br: 41/01, 7/02, 14/17, 88/18, 27/22 i 94/24) i Odluke o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba iz Federacije BiH, na teritoriji drugog entiteta odnosno distrikta Brčko BiH („Sl.novine KS“broj 52/24).

Liječenje u inostranstvu

Pozicija 2.7. FP Liječenje u inostranstvu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.976.000 KM, što je 1% manje u odnosu na sredstva planirana u prethodnoj godini a ista proizilaze iz primjene međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju.

Na poziciji 2.7.1. troškovi liječenja odobreni odlukama planirana su sredstva u iznosu od 880.000 KM što je 10% više u odnosu na plan prethodne godine. Sredstva su planirana kao pomoć u plaćanju troškova liječenja osiguranih lica nastalih u inostranstvu. Ova sredstva realizovat će se na osnovu podnesenih zahtjeva osiguranih lica, a na osnovu Odluka o pomoći koje donosi direktor Zavoda na prijedlog Komisije koju imenuje Upravni odbor.

Na poziciji 2.7.2. troškovi zdravstvene zaštite po osnovu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju planirana su sredstva u iznosu od 4.096.000 KM , što je 3% manje u odnosu na sredstva planirana u 2025. godini.

Dio sredstava u iznosu od 3.346.000 KM usmjeriti će se za plaćanje obaveza, koje Zavod ima u skladu sa potpisanim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, iskazane u obračunima Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja prema utvrđenoj visini

paušala za zdravstveno osiguranje osiguranika Kantona Sarajevo trajno nastanjenih u inostranstvu.

Pregled obaveza po osnovu utvrđenog paušala u zemljama:

R.br	K-to	OPIS	Finansijski plan za 2025.g.	Finansijski plan za 2026.g.	Index
2.7.2.1.	613948	Obaveze po osnovu paušala za osiguranike KS nastanjene u RHrvatskoj	2.550.000	2.480.000	97
2.7.2.2.	613948	Obaveze po osnovu paušala za osiguranike KS nastanjene u Srbiji	550.000	516.000	94
2.7.2.3.	613948	Obaveze po osnovu paušala za osiguranike KS nastanjene u Sloveniji	150.000	150.000	100
2.7.2.4.	613948	Obaveze po osnovu paušala za osiguranike KS nastanjene u Crnoj Gori	71.000	56.000	79
2.7.2.5.	613948	Obaveze po osnovu paušala za osiguranike KS nastanjene u Austriji	146.000	132.000	90
2.7.2.6.	613948	Obaveze po osnovu paušala za osiguranike KS nastanjene u Makedoniji	14.000	12.000	86
		UKUPNO	3.481.000	3.346.000	96

Dio sredstava u iznosu od 750.000 KM je planiran za plaćanje stvarnih troškova po obračunima Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za troškove liječenja osiguranika Zavoda za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu, a po osnovu izdatih propisanih obrazaca, kao i plaćanje troškova hitne zdravstvene zaštite pružene u ugovornim javnim zdravstvenim ustanovama ino osiguranicima kojima je izdat bolesnički list za vrijeme privremenog boravka u Kantonu Sarajevo, a u skladu sa međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.

Izdaci po osnovu prava na korištenje medicinskih sredstava

Pozicija 2.8. FP Izdaci po osnovu prava na korištenje medicinskih sredstava planirani su u ukupnom iznosu od 21.000.000 KM, što je 5% više u odnosu na sredstva planirana u prethodnoj godini.

Osigurana lica Zavoda pravo na korištenja medicinskih sredstava ostvaruju u skladu sa Uredbom o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska pomagala („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 22/20, 31/21, 42/22, 48/22, 21/23 i 1/24), za čije donošenje je nadležna Vlada Kantona Sarajevo.

Sredstva planirana za ovu namjenu realizovat će se po osnovu ispostavljenih faktura ugovornih apoteka i specijalizovanih trgovina za promet medicinskim sredstvima na malo sa kojima Zavod zaključuje ugovore i faktura ugovornih javnih zdravstvenih ustanova za medicinska sredstva koja se ugrađuju pri operativnim zahvatima.

Dio sredstava planiranih na ovoj poziciji realizovat će se na osnovu odluka o refundaciji sredstava osiguranim licima koje donosi direktor Zavoda na prijedlog Komisije za odobravanje pomoći za liječenje u inostranstvu, nabavku medicinskih pomagala i liječenja van ugovornih

zdravstvenih ustanova ili na osnovu zahtjeva osiguranog lica za refundaciju sredstava lično plaćenih za nabavku medicinskog sredstva za koje je Zavod prethodno utvrdio pravo korištenja.

Na **Poziciji 2.8.0. Nabavka neuromodulacijskih odijela prema smjernicama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo** planirana su sredstva u iznosu od 200.000 KM koja su namjenjena za nabavku neuromodulacijskih odijela za lica koja boluju od neuromišićnih oboljenja u skladu sa smjernicom Ministra zdravstva Kantona Sarajevo broj 10-11-38477/25 od 12.09.2025. godine.

Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada

Pozicija 2.9. FP Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada planirani su u iznosu od 363.000 KM što je 18 % više u odnosu na sredstva planirana za 2025. godinu.

Navedena sredstva usmjerit će se za plaćanje naknada članovima Upravnog odbora Zavoda i komisija, koje u skladu sa svojim nadležnostima, imenuje Upravni odbor Zavoda ili Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo/Vlada Kantona Sarajevo kao i naknada za eksperte i supervizore angažovane u postupcima javnih nabavki, a u skladu sa aktima Vlade Kantona Sarajevo.

Štampanje obrazaca za ostvarivanje prava osiguranika i EZK koje se izdaju osiguranicima bez naknade

Na **poziciji 2.10. FP Štampanje obrazaca za ostvarivanje prava osiguranika i EZK koje se izdaju osiguranicima bez naknade** planirana su sredstva u iznosu od 23.000 KM. U 2025. godini je pokrenut postupak zamjene elektronskih zdravstvenih kartica za sve osiguranike kojima je istekla važnost elektronske zdravstvene kartice u prethodnom periodu, te će se postupak zamjene nastaviti i u 2026. godini te se na ovoj poziciji planiraju troškovi štampanja elektronskih zdravstvenih kartica koje se određenim kategorijama osiguranika izdaju bez naknade, dok se dio sredstava planira za troškove štampanja obrazaca za ostvarivanje prava osiguranika.

Učešće u troškovima stručnog usavršavanja

Pozicija 2.11. FP Učešće u troškovima stručnog usavršavanja u 2026. godini planirana su sredstva u iznosu od 15.000 KM za sufinansiranje stručnog usavršavanja i edukacija zdravstvenih radnika.

Troškovi usluga komunikacije za funkcionisanje postojećeg implementiranog integralnog informacionog sistema

Pozicija 2.12. FP Troškovi usluga komunikacije za funkcionisanje postojećeg implementiranog integralnog informacionog sistema planirani su u iznosu od 281.000 KM, što je 28% više u odnosu na prethodnu godinu. Planirana sredstva namijenjena su za nabavku usluga komunikacija visoke propusnosti za funkcionisanje integralnog informacionog sistema, a realizovat će se na osnovu zaključenih ugovora sa odabranim dobavljačima u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Dio sredstava planiran na ovoj poziciji

namijenjen je za produženje licenci za SDWAN uređaje. Povezivanje server sale za disaster recovery izgrađene 2025.godine na izdvojenoj lokaciji iziskuje nabavku dodatnog linka, što sa potrebom za dodatnim linkom za JU Opća bolnica Prim dr. Abdulah Nakaš dovodi do rasta planiranih troškova na ovoj poziciji.

Održavanje informacionih sistema

Pozicija 2.13.FP Održavanje informacionih sistema Za ove usluge planirana su sredstva u iznosu od 2.585.000 KM što je 20% više u odnosu na prethodnu godinu. Sredstva za navedene usluge realizirat će se po osnovu zaključenih ugovora nakon provedenog postupka javne nabavke. Za održavanje PACS sistema, koji je nabavljen po smjernici Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo zbog dotrajalosti i nefunkcionisanja prethodnog sistema, planirana su sredstva u iznosu od 546.000 KM i veća su za 143% u odnosu na prethodnu godinu, prvenstveno iz razloga što je u 2025.godini održavanje planirano samo za period nakon isteka garancije novonabavljenog PACS sistema, dok se u 2026. godini sredstva planiraju za svih 12 mjeseci. Za održavanje integralnog informacionog sistema planirana su sredstva u iznosu od 1.580.000 KM što je 23% više u odnosu na sredstva planirana u 2025. godini iz razloga što se u 2026.godini sredstva za održavanje e-ampula i e-med.sredstvo planiraju za svih 12 mjeseci 2026.godine i to više ne kao odvojena stavka, već u okviru „održavanja integralnog informacionog sistema“. Za održavanje laboratorijskog informacionog sistema (LIS), planirana su sredstva u iznosu od 413.000 KM što je više za 5% u odnosu na prethodnu godinu, a za Modul praćenja kasnih posljedica liječenja malignih oboljenja kod djece i mladih planirana su sredstva u iznosu od 46.000 KM.

Sigurnost informacionog sistema

Pozicija 2.14 FP Sigurnost IS Sredstva planirana na ovoj poziciji su u funkciji osiguranja zaštite integralnog informacionog sistema u zdravstvu i planirana su u iznosu od 548.000. Planirana sredstva su namijenjena za backup replikaciju, SOC - security operation centre, WAF i NLB, produženje licenci za ZTA (NAC, Umbrella, DUO, Stealthwatch) i superna softversku licencu. To su sve komponente koje su već nabavljene i u narednom periodu je potrebno za sve te sisteme obezbjediti produženje licenci i održavanje. Svi navedi sigurnosni sistemi su dio sveobuhvatnog napora na ispunjenju minimalnih zahtjeva za obezbjeđenje sigurnosti informacionog sistema od gubitka podataka, osiguranja komunikacija, zaštite od cyber incidenata i slično, posebno uvažavajući prioritet zaštite ličnih podataka svih osiguranika Kantona Sarajevo. Zaštita podataka i kontinuitet poslovanja predstavlja standard kojem teže sve ozbiljne organizacije. Radi se o sistemima koji su do sada omogućili zaštitu informacionog sistema i podataka koji se nalaze u informacionom sistemu od eksternih cyber napada, za koje u toku 2026.godine ističu licence i povećanje podrazumjeva kontinuitet funkcionisanja sistema. Podsjećamo da je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka u obavezi obezbjediti kontinuitet u zaštiti ličnih podataka, a podaci koji se nalaze u informacionom sistemu su osjetljive prirode.

Praćenje i monitoring informacionog sistema

Na **Poziciji 2.15. FP** Praćenje i monitoring informacionog sistema planirana su sredstva u iznosu od 541.000 KM. Planirana sredstva su namijenjena za komponente koje prate rad zdravstvenog informacionog sistema na nivou Kantona Sarajevo u svim aspektima i odnosi se na produženje licenci koje omogućavaju monitoring (SIEM, SOC radar, PAM, DLP, DCS, DAM, Help desk/incident mangament rješenje, PEN test i sl.), odnosno za kompletnu

dostupnost, funkcionalnost i sigurnost zdravstvenog informacionog sistema na nivou KS. Predmetno treba biti obezbjeđeno na maksimalnom nivou i praćenje takvog sistema mora biti kontinuirano nadgledano, uključujući aktivnosti korisnika, administratora, potencijalnih sigurnosnih prijetnji po sistem, kao i sve opreme na kojoj se taj sistem izvodi obzirom da se radi monitoring nad bazama podataka i pripadajućim podacima.

Troškovi produženja garancije produkcijske opreme u server sali i lokalna podrška

Na **Poziciji 2.16. FP Produženje garancije produkcijske opreme u server sali i lokalna podrška** planirana su sredstva u iznosu od 624.000 KM, što je 2% manje u odnosu na prethodnu godinu. Planirana sredstva su namijenjena za produženje garancije proizvođača opreme: produkcijske informatičke opreme i licenci i isto je ključno za nesmetan rad poslovnih procesa, sigurnost podataka i optimizaciju troškova. To se odnosi na sav hardver, softver, licence i usluge lokalnog suporta koji obezbjeđuje i podržava rad kompletnog zdravstvenog informacionog sistema na nivou KS i to je ujedno najkritičniji segment tog zdravstvenog informacionog sistema. Obzirom da se mora obezbijediti 24/7/365 funkcionisanje zdravstvenog informacionog sistema na nivou KS za cca 430.000 osiguranih lica, dostupnost i funkcionalnost bilo koje komponente tog sistema ne smije doći u pitanje, odnosno mora biti obezbjeđena puna podrška za rad tog sistema.

Produženje garancije i lokalna podrška za opremu u DR

Na **Poziciji 2.17. FP Produženje garancije i lokalna podrška za opremu DR** planirana su sredstva u iznosu od 225.000 KM. U toku 2025.godine Zavod je rekonstrukcijom dijela poslovnice Vogošća izgradio server salu za disaster recovery (DR). Odnosni DR centar predstavlja sigurnosni data centar koji se koristi u slučaju ozbiljnog kvara ili katastrofe u glavnom data centru/server sali. Njegova uloga je čuvanje sigurnih kopija podataka kako bi se spriječio gubitak informacija, preuzimanje rada sistema u slučaju da glavni centar prestane da funkcioniše (npr. požar, poplava, kvar servera), omogućavanje brzog nastavka poslovanja i smanjenje zastoja te povećanje sigurnosti i pouzdanosti IT infrastrukture. Ukratko: DR centar je „rezervna kopija“ cjelokupnog IT okruženja, koja omogućava da se posao nastavi normalno i u vanrednim situacijama. Slično kao i za produkcijsku opremu u server sali, tako je i za opremu DR centra neophodno obezbijediti produženje važenja garancije, licenci te lokalnu podršku, a u cilju obezbjeđenja nesmetanog funkcionisanja DR centra.

Odlukom Vlade Kantona Sarajevo, definisano je da je Zavod vlasnik informacionog sistema te da u skladu sa odlukom treba da vrši ulaganje u održavanje i unapređenje informacionog sistema, u smislu funkcionalnosti, dostupnosti i sigurnosti sistema i podataka.

Finansijska sredstva na **pozicijama 2.12. do 2.17. Finansijskog plana** planirana su na osnovu postojeće poslovne i IT Strategije Zavoda, prema kojima je Zavod opredijeljen da održi i unaprijedi funkcionalnost, dostupnost i sigurnost postojećeg informacionog sistema kako bi odgovorio svim tekućim, ali i budućim potrebama korisnika sistema u smislu adekvatnog kapaciteta i resursa i adekvatno funkcionisanje svih postojećih sistema i aplikacija, u skladu sa navedenim odlukama osnivača.

Zavod se u narednom periodu fokusira na postizanje inteligentnog i povezanog informatičkog okruženja koje će podržavati sve aspekte pružanja zdravstvene usluge i omogućiti bolju koordinaciju zdravstvene usluge i zaštite, povećanje učinkovitosti i smanjenje troškova, i poboljšanje kvaliteta života osiguranih lica i pacijenata.

Aktivnosti za koje su planirana finansijska sredstva između ostalog, uključuju i odgovore na sve krupnije izazove okruženja u kojem informacioni sistem Zavoda funkcioniše, što

uključuje kontinuitet poslovanja i sigurnost. Neki od glavnih izazova u proteklom periodu a i u periodu koji je pred nama jesu i cyber sigurnosne prijetnje i sa tim povezani izazovi narušavanja integriteta informacionog sistema i kontinuiteta poslovanja.

Navedenim aktivnostima obezbjeđuje se dostignuti nivo funkcionalnosti, dostupnosti i sigurnosti, i ujedno se kontinuirano nadograđuje, kako bi odgovorio svim postojećim i budućim izazovima koji se postavljaju pred zdravstveni informacioni sistem Kantona Sarajevo.

Troškovi sudskih sporova

Pozicija 2.18. FP - Ostali troškovi – troškovi sudskih sporova Sredstva planirana na ovoj poziciji u iznosu od 88.000 KM odnose se na sudske troškove i zakonske zatezne kamate koji se procjenjuju da će nastati po okončanim sudskim postupcima u sporovima gdje je Zavod jedna od strana u sporu.

Naknade plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad

Pozicija 2.19. FP - Naknade plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad planirane su u iznosu od 16.070.000 KM, što je 9 % više u odnosu na sredstva planirana u 2025. godini.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju osiguranicima koji se nalaze u radnom odnosu obezbjeđuje se naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana. Ovo pravo osiguranici ostvaruju u skladu sa Pravilnikom o naknadi plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 42/24, 45/24), kojom je regulisana procedura za ostvarivanje prava, visina naknade i rokovi isplate. Povećanje planiranih sredstava u odnosu na 2025. godinu rezultat je primjene novog Pravilnika o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava ZZO KS, kojim su utvrđene nove odredbe u vezi visine naknade plate. Prema članu 5.stav 1 Pravilnika, naknada plaće određuje se u visini od najmanje 80% osnovice za naknadu u slučajevima privremene spriječenosti za rad kada ta naknada tereti sredstva obveznika uplate doprinosa, odnosno poslodavca, s tim da ne može biti niža od iznosa minimalne plaće važeće za mjesec za koji se utvrđuje naknada. Također, prema članu 7. Pravilnika, najniži iznos naknade plaće na teret sredstava Zavoda ne može biti manji od iznosa minimalne plate koju Odlukom utvrđuje Vlada FBiH, čime povećanje minimalne plate dodatno utiče na rast osnovice za obračun naknada. Efekat primjene novog Pravilnika u punom obimu očekuje se u 2026. godini.

Na visinu ovih troškova utiču i povećanje broja radnika koji koriste ovo pravo, kao i izmjena patologije stanovništva tako da imamo porast oboljenja koja po svojoj prirodi zahtijevaju duže liječenje i samim tim produžavaju period bolovanja i isplate naknade. Negativan uticaj na ukupne troškove po ovom osnovu imaju i određene slabosti zdravstvenog sistema, kao što su duga čekanja na određene dijagnostičke procedure, za koje vrijeme se radnik nalazi na bolovanju, te određeni socijalni i ekonomski faktori, koji nerijetko dovode do zloupotrebe ovog prava iz zdravstvenog osiguranja i neopravdanog odliva sredstava.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kontinuirano provodi aktivnosti kontrole bolovanja osiguranika po zahtjevu obveznika uplate doprinosa ili po službenoj dužnosti. Ljekari kontrolori kontinuirano provode i ciljane – usmjerene kontrole sa zadatkom racionalizacije ovih troškova.

U prethodnom periodu implementiran je novi modul u okviru integralnog informacionog sistema eBolovanje za elektronsko praćenje utvrđivanja privremene spriječenosti i uspostavu efikasnijeg sistema kontrole korištenja ovog prava.

Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava

Na poziciji 2.20. Naknada za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava planirana su sredstva u iznosu od 250.000 KM, što je 25% više u odnosu na prethodnu godinu. Planirana sredstva se odnose na povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava iz prethodnih godina vrši se po osnovu rješenja koje donosi direktor Zavoda, a na osnovu prethodno izdatog rješenja Porezne uprave FBiH kojim se utvrđuje iznos više ili pogrešno uplaćenih doprinosa od strane obveznika uplate.

Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju

Pozicija 2.21. FP- „Izvršenje sudskih presuda i rješenja“ Sredstva na ovoj poziciji planirana su u iznosu od 134.000 KM. Sredstva su planirana po osnovu mogućih obaveza Zavoda nastalih po sudskim sporovima i pravosnažnim presudama.

Obaveze po osnovu kredita Saudijskog fonda za razvoj

Pozicija 2.22. FP- Obaveza po kreditu Saudijskog fonda za razvoj planirana su sredstva u iznosu od 1.900.000 KM u skladu sa otplatnim planom i obavezama za 2026. godinu.

U 2010. godini potpisan je ugovor broj 02-14-18884 od 12.07.2010. godine između Kantona Sarajevo i Razvojne banke FBiH o kreditu Saudijskog fonda za razvoj, koji je prihvaćen odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-13215/09 od 29.04.2009. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/09) i isti je namijenjen za finansiranje građevinskih radova na Centralnom medicinskom bloku (CMB) UKC Sarajevo. Kanton Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo su 06.08.2010. godine potpisali Ugovor o preuzimanju otplate kredita broj 01-5491 kojim se Zavod obavezao da će u cijelosti otplatiti kredit Saudijskog fonda za razvoj u iznosu od 54.187.500 SR (saudijskih rijala) odnosno prema tada važećem fiksnom kursu 14.450.000 USD. Ugovoreni rok vraćanja kredita je 25 godina, uključujući grejs period od pet godina a ugovoreno je da se otplata kredita vrši polugodišnjim anuitetima. Kamatna stopa iznosi 2% godišnje i uvećava se za 0,5% godišnje na ime pokrića administrativnih troškova Razvojne banke Federacije BiH. Plaćanje otplate i kamata po ugovoru se vrši u domaćoj valuti, preračunato po srednjem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine za USD na dan plaćanja obaveze, sredstva se uplaćuju u Budžet Kantona Sarajevo a zahtjev za doznaku sredstava Kanton dostavlja Zavodu pismenim putem. Također je ugovoreno da Ugovor traje do otplate kredita u cijelosti. U 2026. godini dospijevaju za plaćanje dva anuiteta. Sredstava se doznačavaju po zahtjevu Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo.

Sredstva tekuće rezerve

Pozicija 3. FP Sredstva tekuće rezerve planirana su u iznosu od 9.121.000 KM. Ista će se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Finansijskom planu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti. Odluku o raspodjeli tekućih sredstava rezerve donosi Upravni odbor Zavoda. Dio sredstava sa ove pozicije izvršavat će se i za eventualne korekcije



naknade za pružanje zdravstvene zaštite po osnovu prijema novih radnika u javnim zdravstvenim ustanovama.

Izdaci za nabavku stalnih sredstava

Pozicija 4. FP Izdaci za nabavku stalnih sredstva Finansijskim planom za 2026. godinu planirani su kapitalni izdaci u iznosu od 2.387.000 KM, što je 56 % manje u odnosu na Plan 2025. godine.

Sredstva za ovu namjenu planirana su za:

- nabavka opreme u iznosu od 309.500 KM
- nabavka stalnih sredstava u obliku prava 1.530.500 KM
- rekonstrukcija i investicijsko održavanje 277.000 KM
- sanacija poslovnih objekata 270.000 KM

Iz tabelarnih pregleda izdataka koji se daju u nastavku može se vidjeti da se najznačajniji dio planiranih izdataka odnosi na dalji razvoj i unapređenje intergralnog informacionog sistema.

Pozicija 4.1. Finansijskog plana - nabavka opreme planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 309.500 KM, što je 86% manje u odnosu na sredstva planirana u prethodnoj godini.

Pregled ukupno planiranih sredstva za realizaciju u 2026. godini dajemo u tabelarnom pregledu kako slijedi:

Broj pozicije FP za 2026.	K-to	OPIS	FP za 2026. godinu
4.1.	821300	Nabavka kancelarijskog namještaja	50.000
4.1.	821300	Ostala oprema	25.000
4.1.	821300	Zamjena i dogradnja klimatizacijskog sistema u poslovnim objektima	10.000
4.1.	821300	Računarska oprema	81.900
4.1.	821300	SD WAN	38.600
4.1.	821300	Sistem vatrodjave u poslovnicama	30.700
4.1.	821300	Proširenje funkcionalnosti primarne server sale	46.800
4.1.	821300	UPS	19.500
4.1.	821300	Nabavka opreme za arhivu (ormari, police i dr.)	7.000
4.1.		UKUPNO	309.500

Pozicija 4.2. Finansijskog plana - nabavka stalnih sredstava u obliku prava planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.530.500 KM što je 40 % manje u odnosu na plan za prethodnu godinu.

Pregled planiranih sredstva za realizaciju u 2026. godini dajemo u tabelarnom pregledu kako slijedi:

Broj pozicije FP za 2026.	K-to	OPIS	FP za 2026. godinu
4.2.	821500	Nabavka licenci za DMS/OWIS	4.500

Broj pozicije FP za 2026.	K-to	OPIS	FP za 2026. godinu
4.2.	821500	Dodatne licence za nove korisnike u integralnom IS (po smjernici MZKS)	877.500
4.2.	821500	Enterprize service bus (poslovna sabirnica) I centralni repozitorij faza 1	526.500
4.2.	821500	Praćenje kasnih posljedica liječenja malignih oboljenja kod djece i mladih (po smjernici MZKS)	122.000
4.2.		UKUPNO	1.530.500

Pozicija 4.3. Finansijskog plana - rekonstrukcija i investiciono održavanje planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 277.000 KM što je 19 % manje od planiranih sredstva u 2025. godini. U 2026. godini sa ove pozicije planiraju se osigurati sredstva za finansiranje:

Broj pozicije FP za 2026.	K-to	OPIS	FP za 2026. godinu
4.3.	821600	Pregradnja prostora	7.000
4.3.	821600	Rekonstrukcija i investiciono održavanje	270.000
4.3.		UKUPNO	277.000

Sredstva su planirana samo za neophodne radove u svrhu osiguranja adekvatnih uslova rada a planirana sredstva za ove namjene realizovati će se nakon procedure provedene u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Pozicija 4.4. Finansijskog plana – Sanacija poslovnih objekata

U 2026. godini na navedenoj poziciji planirana su sredstva za sanaciju poslovnih objekata Zavoda u cilju postizanja adekvatnih uslova za rad u iznosu od 270.000 KM.

Pozicija FP za 2026.	K-to	OPIS	FP za 2026. godinu
4.4	821600	Sanacija poslovnih objekata	270.000

Planirana sredstva za ove namjene realizovati će se u skladu sa potpisanim ugovorima sa odabranim dobavljačem, nakon sprovedene procedure u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Sarajevo, novembar 2025. godine

Propisi koji omogućavaju provedbu Finansijskog plana:

- Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 4/00, 18/02, 30/08, 1/12, 15/13 i 9/22)
- Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH ("Službene novine FBiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11, 36/18, 61/22)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10, 75/13)
- Zakon o doprinosima ("Službene novine FBiH" br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21, 6/23, 28/23, 33/25)
- Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", br. 58/08)
- Zakon o lijekovima ("Službene novine FBiH" br. 109/12)
- Zakon o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10)
- Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10)
- Zakon o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22, 7/25)
- Zakon o računovodstvu i reviziji BiH („Službeni glasnik BiH“ br. 42/04)
- Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH ("Službene novine FBiH", br. 15/21)
- Zakon o porezu na dohodak ("Službene novine FBiH" br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13, 65/13, 43/25)
- Zakon o sistemu poboljšanja kvaliteta, sigurnosti i akreditacije u zdravstvu ("Službene novine FBiH" br. 59/05, 52/11, 6/17)
- Zakon o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14, 59/22, 50/24)
- Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/98, 48/99 i 61/22)
- Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“, br. 42/09, 109/12, 86/15, 30/16, 96/21)
- Zakon o plaćama i naknadama članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 10/16)
- Uredba o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 22/20, 31/21, 42/22, 48/22, 21/23 i 1/24)
- Uredba o računovodstvu budžeta u FBiH ("Službene novine FBiH" broj 34/14, 66/23, 12/25)
- Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad zbog bolesti, povrede ili drugih okolnosti („Službene novine Federacije BiH“, broj 03/17)
- Pravilnik o podnošenju prijave za upis u jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa („Službene novine Federacije BiH“, br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17, 53/19, 93/19, 105/21, 20/22 i 77/23)
- Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH ("Službene novine FBiH" br. 60/14)
- Pravilnik o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u FBiH ("Službene novine FBiH" br. 69/14, 14/15, 04/16, 19/18 i 3/21)
- Pravilnik o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine FBiH" br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17, 38/17, 39/18, 12/21, 6/22, 19/23 i 28/23, 48/25)
- Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine

- („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/20, 55/20-ispravka, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 01/22, 34/22, 57/22, 76/22, 93/22, 94/22, 10/23, 37/23, 81/23, 23/24, 36/24, 57/24, 80/24, 99/24, 29/25, 46/25 i 74/25)
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" br.31/02 i 20/19)
 - Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo ("Službene novine FBiH" 42/11, 64/11, 82/11)
 - Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu („Službene novine FBiH“ broj 31/02, 101/24)
 - Pravilnik o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 25/20, 46/24)
 - Pravilnik o zdravstvenim uslugama za koje se ne može formirati lista čekanja na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 36/22 i 40/22)
 - Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i načinu organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 1/24, 48/24)
 - Odluku o utvrđivanju osnovica, stopa i načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ br. 29/09, 20/16 i 40/19)
 - Odluka o proširenom obimu prava za korištenje medicinskih sredstava za RVI sa područja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 13/04, 11/06,16/11 i 38/18, 23/24)
 - Odluka o listama lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine KS“ br.52/24, 16/25, 24/25,44/25)
 - Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj 21/09)
 - Odluka o prioritetnom programu lijekova koji se koriste u terapiji kod onkoloških pacijenata na području KS ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 39/24, 48/24 i 20/25)
 - Odluke o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba iz Federacije BiH, na teritoriji drugog entiteta odnosno distrikta Brčko BiH („Sl. novine KS“ broj 52/24)
 - Odluka o vođenju medicinske dokumentacije u elektronskom obliku u okviru Centralnog informacionog sistema („Službene novine Kantona Sarajevo“47/20)
 - Naredba o listi teških bolesti odnosno teških tjelesnih povreda temeljem kojih se ostvaruje naknada za slučaj teške invalidnosti ili teške bolesti i dopuna Naredbe (Službene novine FBiH br. 52/25)
 - Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju
 - Međunarodni računovodstveni standardi (IAS), ukoliko su primjenjivi za budžet i izvanbudžetske fondove, za pitanja koja nisu regulisana Računovodstvenim standardima FBiH dok se ne donesu posebni federalni standardi za računovodstvo budžeta i izvanbudžetskih fondova
 - Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja
 - Računovodstvene politike i politike i procedure za internu kontrolu

- Sporazum o načinu i korištenju zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada („Službene novine Federacije BiH“, broj, 41/01 i 7/02)
- Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriju Bosne i Hercegovine, van područja Entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurane osobe pripadaju („Službeni glasnik BiH“ 30/01, 08/02)
- Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 25/25)
- Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u području djelatnosti zdravstvene zaštite na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 25/25)
- Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti medicinskih sestara i tehničara i zdravstvenih tehničara svih profila i nivoa obrazovanja na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 25/25)
- Ostali interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO
UPRAVNI ODBOR**

Na osnovu člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" broj 30/97, 07/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), člana 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" br. 4/00, 18/02, 30/08, 1/12, 15/13 i 9/22), i člana 27. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici održanoj 17.11.2025. godine, donio je:

**ODLUKU
o donošenju Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja
Kantona Sarajevo za 2026. godinu**

Član 1.

Donosi se Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu.

Član 2.

Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu sastavni je dio ove Odluke.

Član 3.

Odluka o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu, stupa na snagu danom donošenja odluke kojom Skupština Kantona Sarajevo daje saglasnost na istu.

Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj:01/2-02-2-37277-2d/25
Sarajevo, 17.11.2025. godine

Dostaviti:

- Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
- Predsjednik UO
- Direktor
- Jedinica interne revizije
- Služba za zajedničke poslove i podršku poslovanju, Služba za kvalitet i nadzor, Sektor pravnih poslova sa 5 poslovnica, Sektor za ekonomiku i finansiranje (x 3), Sektor za medicinske i farmaceutske poslove
- UO
- a/a


[Redacted]
Predsjednik Upravnog odbora
[Redacted]
Dr.sci. Jasmin Hošo
[Redacted]

Na osnovu člana br. 82. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), člana 17. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj: 4/00, 18/02, 30/08, 1/12, 15/13 i 9/22) i člana 27. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25) Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na 4. redovnoj sjednici održanoj 17.11.2025. godine, donosi

ODLUKU
O IZVRŠAVANJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO ZA 2026. GODINU

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka sadržanih u Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2026. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan), njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, kao i druga pitanja u vezi sa izvršavanjem Finansijskog plana.

II - STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Član 2.
(Sadržaj Finansijskog plana)

Finansijski plan sastoji se od općeg dijela, posebnog dijela i plana kapitalnih izdataka.

Član 3.
(Ukupno raspoloživa sredstva)

Ukupno raspoloživa sredstva Zavoda u 2026. godini prikazana u općem dijelu Finansijskog plana čine:

- prihodi,
- preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina,
- sredstva zakonske rezerve.

Član 4.
(Namjena sredstava)

(1) Prihodi i preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina služe za podmirivanje tekućih rashoda i izdataka.

(2) Sredstva zakonske rezerve služe za osiguranje tekuće likvidnosti, za pokriće gubitka i mogu biti korišćena za komercijalne pozajmice.

Član 5.
(Vrste prihoda)

Prihodi Zavoda su:

1. Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje:
 - 1.1. prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje radnika
 - 1.2. prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje penzionera
 - 1.3. prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje nezaposlenih
 - 1.4. prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koje doprinos plaća

nadležni organ kantona/općine
1.5. prihodi od doprinosa – obaveze iz prethodnih godina

2. Neporezni prihodi

2.1. ostali prihodi od imovine :

2.1.1. ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine

2.2. prihodi od pružanja javnih usluga – vlastiti prihodi:

2.2.1. prihodi od pružanja usluga građanima

2.2.2. prihodi od regresnih postupaka

2.2.3. prihodi po osnovu primjene međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju (konvencije)

2.3. ostali prihodi (neplanirane uplate)

Član 6.

(Preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina)

Preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina planiran u iznosu od 97.357.000 KM unosi se u Finansijski plan za 2026. godinu kao jedan od raspoloživih izvora finansiranja rashoda zdravstvene zaštite za 2026.godinu u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Zavoda o rasporedu viška prihoda za rezervisanje.

Član 7.

(Sredstva zakonske rezerve)

(1) Sredstva zakonske rezerve se prema članu 106. Zakona o zdravstvenom osiguranju osiguravaju izdvajanjem najmanje 5% ukupnih rashoda ostvarenih u protekloj godini.

(2) Nadzor nad korištenjem sredstava rezerve iz stava 1. ovog člana vrši Upravni odbor Zavoda, koji donosi odluke o njihovom korištenju.

(3) U skladu sa članom 107. Zakona o zdravstvenom osiguranju sredstva rezerve služe za osiguranje tekuće likvidnosti, za pokriće gubitka i mogu biti korišćena za komercijalne pozajmice.

Član 8.

(Izvršenje prihoda)

Planirani prihodi Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo po pojedinim izvorima ostvarivaće se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Zakonom o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16, 34/18, 99/19, 4/21 i 6/23), Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 29/09, 20/16 i 40/19), Odlukom o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti FBiH i drugim propisima koji se odnose na poslovanje Zavoda kao vanbudžetskog fonda.

Član 9.

(Rashodi i izdaci)

(1) Rashodi utvrđeni Finansijskim planom Zavoda su:

1. Troškovi stručne službe
2. Rashodi zdravstvene zaštite
3. Sredstva tekuće rezerve

(2) Izdaci utvrđeni Finansijskim planom Zavoda su izdaci za nabavku opreme, nabavku stalnih sredstava u obliku prava, izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje i za sanaciju poslovnih objekata.

III - IZVRŠAVANJE FINANSIJSKOG PLANA

Član 10.

(Korištenje sredstava utvrđenih finansijskim planom)

(1) Sredstva utvrđena Finansijskim planom Zavoda mogu se koristiti samo za namjene kako je utvrđeno ovim Planom.

(2) Zavod ne može preuzimati obaveze iznad iznosa sredstava koja su utvrđena Finansijskim planom po namjenama.

Član 11.

(Prioriteti u izvršavanju)

Finansijski plan će se izvršavati po prioritetima:

1. naknade zdravstvenim ustanovama za pružanje zdravstvene zaštite osiguranicima Kantona Sarajevo,
2. plaće, porezi, doprinosi i naknade radnika Zavoda,
3. izdaci za materijal i usluge Stručne službe,
4. obaveze prema dobavljačima za medicinska sredstva i lijekove,
5. refundacije naknade plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanja),
6. izdaci za nabavku stalnih sredstava,
7. ostale obaveze.

Član 12.

(Uplata doprinosa i platne transakcije)

(1) Svi doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na depozitni račun Zavoda koji se dnevno prazni na transakcijske račune Zavoda.

(2) Uplata neporeznih prihoda Zavoda vrši se na Glavni transakcijski račun Zavoda.

(3) Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa otvorenih u okviru JRT Zavoda izdavanjem platnih naloga uz obavezne potpise dva ovlaštena radnika Zavoda.

Član 13.

(Povrat sredstava)

(1) Pogrešno ili više uplaćeni doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje za tekuću godinu vraćaju se uplatiocima sa depozitnog računa Zavoda, a pogrešno ili više uplaćeni prihodi prethodnih godina vratiće se uplatiocima sa transakcijskog računa Zavoda.

(2) Rješenje o odobravanju povrata donosi direktor Zavoda, a na osnovu prethodno donesenog rješenja Porezne uprave F BiH, osim u slučajevima kada osiguranik odustane od zahtjeva za osiguranje po osnovu čl. 27 Zakona o zdravstvenom osiguranju, kada se povrat vrši samo na osnovu odluke Zavoda.

Član 14.

(Preraspodjela sredstava)

(1) U toku godine moguća je preraspodjela sredstava između pojedinih stavki rashoda i pojedinih stavki izdataka utvrđenih Finansijskim planom do visine 10% planiranog iznosa.

(2) Preraspodjela sredstava moguća je unutar pozicija rashoda Stručne službe do visine 10% planiranog iznosa, unutar pozicija rashoda zdravstvene zaštite do visine 10% planiranog iznosa i unutar pozicija kapitalnih izdataka do visine 10% planiranog iznosa.

(3) Izuzetno, prepraspodjela sredstava je moguća i unutar pozicija rashoda i pozicija kapitalnih izdataka te unutar pozicija troškova stručne službe i pozicija kapitalnih izdataka, ukoliko se nakon provedenih nabavki,

iz razloga na koje Zavod nije mogao uticati u procesu planiranja, ukupno planirana sredstva za tu nabavku raspodjele na drugačiji način u odnosu na prvobitno planirana.

(4) Izuzetno, preraspodjela sredstava moguća je i unutar strukture ukupnih sredstava koja se doznachavaju zdravstvenoj ustanovi za pružanje zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo iskazane u članu 5. - Posebnom dijelu Finansijskog plana.

(5) Odluku o preraspodjeli sredstava donosi Upravni odbor Zavoda na koju saglasnost daje Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Izvršavanje pozicija Finansijskog plana

Član 15.

(Sredstva za plaće i naknade)

Izdaci za plaće i naknade troškova zaposlenih u Stručnoj službi Zavoda će se izvršavati u skladu sa Pravilnikom o radu i drugim opštim aktima Zavoda kao i propisima koji regulišu ovu oblast, a isplata se vrši do visine sredstava utvrđenih Finansijskim planom za te namjene.

Član 16.

(Finansiranje zdravstvene zaštite)

(1) Finansiranje javnih zdravstvenih ustanova vršiće se u skladu sa zaključenim ugovorima o pružanju zdravstvene zaštite osiguranicima Kantona Sarajevo za 2026. godinu doznakom, u pravilu, 1/12 odobrenog godišnjeg budžeta za finansiranje naknade za pružanje zdravstvene zaštite koja je utvrđena na bazi definisanih kriterija obračuna vrijednosti rada i materijalnih troškova, izuzev dijela sredstava planiranih za tačno određenu namjenu a koja imaju drugačiju dinamiku izvršenja i realiziraće se po zahtjevu zdravstvene ustanove uz prilog relevantne dokumentacije.

(2) Sredstva planirana za povećanje naknade za pružanje zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama po osnovu izvršenog prijema novih radnika realizovaće se, nakon provedene procedure prijema, na bazi zahtjeva ustanove i priloženih ugovora o radu i ostale relevantne dokumentacije kojom se pravda izvršeni prijem.

(3) U strukturi naknade za pružanje zdravstvene zaštite u javnim zdravstvenim ustanovama sadržana je i naknada za finansiranje ljekara na specijalizaciji. Realizacija naknade vršiće se po zahtjevu ustanove sa priloženim ugovorima o radu i rješenjima Federalnog ministra zdravstva kojim se dodjeljuje odgovarajuća specijalizacija i kojim je definisan njen početak i dužina trajanja.

(4) Navedeni način finansiranja javnih zdravstvenih ustanova primjenjivaće se do stvaranja uslova za uspostavu novog modela ugovaranja.

(5) Ugovori sa zdravstvenim ustanovama za tekuću godinu zaključiti će se uz mogućnost ranijeg prekida ugovora u slučaju promjene stopa doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ili donošenja novog Finansijskog plana u skladu sa novim kriterijima ugovaranja.

(6) U skladu sa zaključenim ugovorima o pružanju usluga zdravstvene zaštite osiguranim licima Kantona Sarajevo, ukoliko zdravstvena ustanova ne izvršava ugovorom preuzetu obavezu pružanja zdravstvenih usluga, Zavod će izvršiti korekcije utvrđene naknade za iznos sredstava refundiranih osiguranim licima po predmetnom osnovu odnosno za iznos sredstava plaćen drugoj zdravstvenoj ustanovi, koja je uslugu pružila. Sredstva će se refundirati osiguranim licima na osnovu rješenja direktora Zavoda, koje se donose na zahtjev osiguranih lica i uz priloženu dokumentaciju, sa pozicije sredstava namijenjene za finansiranje zdravstvene zaštite u ugovornoj javnoj zdravstvenoj ustanovi koja predmetnu uslugu nije izvršila.

Član 17.

(Korištenje sredstava na pozicijama 2.1.T i 2.5.T)

(1) Sredstva planirana na pozicijama 2.1.T. i 2.5.T Finansijskog plana Zavoda realizovati će se po podnesenim zahtjevima javnih ugovornih ustanova koju razmatra komisija Zavoda u skladu Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na novčanu naknadu u slučaju teške bolesti.

(2) Odluku o odobravanju sredstava po ovom osnovu, na prijedlog komisije, donosi direktor Zavoda.

(3) Doznakom sredstava javnoj ugovornoj ustanovi Zavod u cjelini izmiruje svoju obavezu po navedenom osnovu i ne može biti strankom u slučaju eventualnog spora između zdravstvene ustanove kao poslodavca i radnika ustanove.

Član 18.

(Finansiranje usluga porodične medicine)

(1) Sredstva planirana za pružanje usluga porodične medicine doznakaće se JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo i privatnim zdravstvenim ustanovama odnosno ordinacijama privatne prakse, koji su kao pružaoci usluga porodične medicine odabrani na osnovu postupka provedenog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

(2) Pružanje usluga porodične medicine, način plaćanja i kao i druga prava i obaveze reguliše se posebnim ugovorima sa zdravstvenim ustanovama.

(3) U skladu sa potpisanim ugovorima, doznaku sredstva za pružanje usluga porodične medicine ustanovama iz stava 1. ovog člana Zavod će vršiti na osnovu obračuna po modelu kapitacije. Kapitacija predstavlja fiksnu svotu novca po registrovanom osiguranom licu za određeni vremenski period, odnosno za godinu. Osnov za izračunavanje kapitacije su dobne skupine i utvrđena vrijednost boda.

Član 19.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.3)

(1) Sredstva planirana na poziciji 2.3.1. Finansijskog plana Zavoda usmjeriti će se za finansiranje usluga zdravstvene zaštite/usluga zdravstvene zaštite za koje postoji lista čekanja i realizirati će se na osnovu ugovora potpisanih sa zdravstvenim ustanovama i ordinacijama, odabranim na osnovu postupka provedenog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

(2) Za finansiranje usluga medicinske rehabilitacije planirana su sredstva na poziciji 2.3.2 Finansijskog plana Zavoda i ista će se realizovati po osnovu ugovora zaključenih sa pružaocima usluga medicinske rehabilitacije odabranim na osnovu postupka provedenog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Pravo na medicinsku rehabilitaciju osiguranici ostvaruju na osnovu preporuke ovlaštenih ljekara i po kriterijima utvrđenim Pravilnikom o utvrđivanju prava osiguranih lica na medicinsku rehabilitaciju, uslovima i postupku ostvarivanja tog prava (Sl. novine Kantona Sarajevo broj 32/21).

(3) Sredstva planirana na poziciji 2.3.3. Finansijskog plana usmjerit će se za finansiranje programa rane detekcije infekcijom virusa hepatitisa B i C kod zdravstvenih radnika, koje provodi Zavod za medicinu rada Kantona Sarajevo. Zavod će izvršiti doznaku sredstava Zavodu za medicinu rada Kantona Sarajevo na osnovu ispostavljenog računa i dostavljenog izvještaja o broju pruženih usluga iskazanih u računu.

(4) Na poziciji 2.3.5. planirana su sredstva za provođenje programa za finansiranje dijagnostike i liječenja teško oboljele djece, koja će se realizirati u skladu sa Odlukom o utvrđivanju Programa za dijagnostiku i liječenje teško oboljele djece sa područja Kantona Sarajevo izvan Kantona Sarajevo. Odluku o novčanoj pomoći na prijedlog stručne Komisije koju imenuje Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo donosi direktor Zavoda.

(5) Na poziciji 2.3.6. planirana su sredstva za finansiranje usluga neurorehabilitacije a koja će se realizovati u skladu sa čl. 38a Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl.novine FBiH br. 31/02 i 20/19) i nakon donošenja provedbenog akta od strane Upravnog odbora, na način utvrđen

istim. Dio sredstava planiranih na ovoj poziciji realizirati će se i po osnovu odluka o refundaciji sredstava, u skladu sa Pravilnikom o odobravanju novčanih pomoći osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na prijedlog stručne Komisije Upravnog odbora Zavoda koja razmatra zahtjeve i predlaže donošenje odluke.

(6) Na poziciji 2.3.7. planirana su sredstva za finansiranje prenatalnog neinvazivnog testiranja po Zaključku Vlade KS a koja će se realizovati u skladu sa posebnim provedbenim aktom Upravnog odbora. Odluku o novčanoj pomoći na prijedlog stručne Komisije koju imenuje Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo donosi direktor Zavoda.

(7) Na poziciji 2.3.8. planirana su sredstva za finansiranje Programa za unapređenje zdravlja i prevencije bolesti na području Kantona Sarajevo prema smjernicama Ministarstva zdravstva KS a realizovat će se na osnovu ugovora potpisanih sa zdravstvenim ustanovama i ordinacijama, odabranim na osnovu postupka provedenog u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 20.

(Korištenje sredstava na pozicij 2.4. Lijekovi)

(1) Sredstva planirana za finansiranje troškova lijekova na poziciji 2.4. Finansijskog plana realizovati će se na osnovu važeće Odluke o listi lijekova Kantona Sarajevo koju donosi Vlada Kantona Sarajevo, potpisanih protokola o osiguranju lijekova po posebnim programima uz saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Odluka komisije Ministarstva zdravstva.

(2) Sredstva za izdate lijekove na recept realizirati će se po osnovu faktura koje ispostavljaju apoteke sa kojima Zavod ima zaključene ugovore za izdate gotove lijekove, ampulirane i magistralne lijekove, lijekove koji se osiguravaju kroz posebne programe, sanitetski materijal uz inzulin, te naknade za farmaceutske usluge (naknada po receptu, za usluge izdavanja ampuliranih lijekova i naknada za dežurstvo).

(3) Dio sredstava planiranih na ovoj poziciji realizirati će se i po osnovu odluka o pomoći u nabavci lijekova koji su neophodni za liječenje pacijenta, a nisu dio važeće liste. Odluke o pomoći donosi direktor Zavoda na prijedlog stručne Komisije Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo koja rješava zahtjeve u skladu sa usvojenim Pravilnikom, te na osnovu odredbe člana 38a Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. novine FBiH“ 31/02 i 20/19).

Član 21.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.4.OP)

Finansiranje lijekova za onkološke pacijente po odluci Vlade KS vršit će se u skladu sa Odlukom o prioritetnom programu lijekova koji se koriste u terapiji kod onkoloških pacijenata na području Kantona Sarajevo. Ministar zdravstva Kantona Sarajevo je formirao stručnu komisiju koja će pratiti realizaciju ovog Prioritetnog programa lijekova, dostupnost lijekova za liječenje onkoloških pacijenata, predlagati uključivanje novih lijekova na listu, kao i uključivanje novih pacijenata kojima je potrebna ova terapija.

Član 22.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.5.2)

Sredstva planirana za finansiranje Programa Palijativna medicina – palijativna njega terminalno bolesnih realizovat će se po osnovu ugovora zaključenih sa pružiocima usluga odabranih u postupku javne nabavke.

Član 23.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.6 - troškovi liječenja van kantona i entiteta)

(1) Troškovi liječenja van kantona i entiteta planirani na poziciji 2.6. Finansijskog plana realizovati će se na osnovu Odluke o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba iz Federacije BiH na teritoriji drugog entiteta odnosno distrikta Brčko BiH („Službene novine KS broj“ br. 52/24), do zaključenja novog sporazuma između nadležnih zavoda zdravstvenog osiguranja i/ili Brčko distrikta BiH i Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica van područja kantonalnog

zavoda zdravstvenog osiguranja kojem osiguranik pripada („Službene novine Federacije BiH“ br: 41/01, 7/02, 14/17, 88/18, 27/22 i 94/24) odnosno općim aktom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

(2) Sredstva po ovom osnovu realizirati će se na osnovu faktura koje ispostavljaju zdravstvene ustanove van Kantona Sarajevo koje su pružile zdravstvene usluge osiguranim licima Zavoda, uz prethodno datu saglasnost Zavoda o snošenju troškova liječenja. Realizacija sredstava za ovu namjenu će se vršiti i na osnovu odluka o refundaciji sredstava osiguranim licima, koji su lično snosili troškove liječenja nastale u zdravstvenim ustanovama van kantona i entiteta.

(3) Sredstva po ovom osnovu realizovat će se i po osnovu rješenja o refundaciji troškova liječenja do 300 KM, izdatih po zahtjevima osiguranika, u situaciji kada se zdravstvena ustanova nije obratila za izdavanje prethodne saglasnosti, a ispunjeni su uslovi hitnosti pružene zdravstvene usluge.

(4) U slučaju da je u toku liječenja iskazana potreba za određenim medicinskim sredstvom isto će se fakturisati Zavodu, pod uslovom da je Zavod izdao saglasnost za isto.

Član 24.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.7. - liječenje u inostranstvu)

(1) Sredstva za liječenje u inostranstvu na poziciji 2.7. Finansijskog plana usmjeriti će se za plaćanje obaveza koje Zavod ima u skladu sa potpisanim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, a koje se odnose na plaćanje obaveza za osiguranike Kantona Sarajevo iskazanih u obračunima Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja po utvrđenoj visini paušala za zdravstveno osiguranje lica državljana BiH trajno nastanjenih u inostranstvu, obračunima Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja za stvarne troškove liječenja u inostranstvu po osnovu izdatih propisanih obrazaca osiguranim licima za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu kao i stvarne troškove hitne zdravstvene zaštite ino osiguranika kojima je izdat bolesnički list za vrijeme privremenog boravka na području Kantona Sarajevo.

(2) Dio sredstva za liječenje u inostranstvu realizovati će se i na osnovu podnesenih zahtjeva osiguranih lica za refundaciju plaćenih troškova liječenja u inostranstvu. U skladu sa kriterijima utvrđenim Pravilnikom o odobravanju novčanih pomoći osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo zahtjeve razmatra Komisija imenovana od strane Upravnog odbora Zavoda, na čiji prijedlog odluku o odobravanju pomoći donosi direktor, odnosno Upravni odbor Zavoda.

Član 25.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.8. - izdaci po osnovu prava na korištenje medicinskih sredstava)

(1) Izdaci po osnovu ostvarivanja prava na medicinska sredstva na poziciji 2.8. Finansijskog plana realizovati će se za finaniranje prava osiguranih lica na korištenje medicinskih sredstava, koja su utvrđena važećom Uredbom Vlade Kantona Sarajevo uz medicinske indikacije, na način i po postupku regulisanim ovom Uredbom.

(2) Sredstva po ovom osnovu realizirati će se po osnovu ispostavljenih faktura ugovornih apoteka i specijalizovanih trgovina za promet medicinskim sredstvima na malo sa kojima Zavod zaključuje ugovore i faktura ugovornih javnih zdravstvenih ustanova za medicinska sredstva koja se ugrađuju pri operativnim zahvatima.

(3) Dio sredstava planiranih na ovoj poziciji realizovat će se na osnovu odluka o refundaciji sredstava osiguranim licima, na prijedlog Komisije za odobravanje pomoći za liječenje u inostranstvu, nabavku medicinskih pomagala i liječenja van ugovornih zdravstvenih ustanova ili na osnovu zahtjeva osiguranog lica za refundaciju sredstava lično plaćenih za nabavku medicinskog sredstva za koje je Zavod prethodno utvrdio pravo korištenja.

Član 26.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.8.0)

Sredstva za nabavku neuromodulacijskih odijela na poziciji 2.8.0. planirana su prema smjernicama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i ista će se realizovati u skladu sa smjernicama i po kriterijima koje će utvrditi Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Član 27.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.9.)

(1) Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada planirani na poziciji 2.9. Finansijskog plana realizovat će se plaćanjem naknada za rad članovima Upravnog odbora i članovima formiranih radnih tijela odlukama Upravnog odbora Zavoda, Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Vlade Kantona Sarajevo i direktora Zavoda.

(2) Dio sredstava planiran na ovoj poziciji realizovati će se po osnovu zaključenih ugovora o djelu uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo i ugovora odnosno Rješenja o angažovanju eksperata i supervizora u postupcima javne nabavke u skladu sa Uredbom o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Član 28.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.10.)

Sredstva planirana na poziciji 2.10 „Štampanje obrazaca za ostvarivanje prava osiguranika i EZK koje se izdaju osiguranicima bez naknade“ realizovat će se na osnovu potpisanih ugovora sa dobavljačima izabranim u postupku javne nabavke za isporuku obrazaca sa bar i bez bar koda i termotransfer naljepnica (naljepnice sa suhim žigom, ZP obrasci i dr.), dok će se dio sredstava realizovati na ime troškova za elektronske zdravstvene kartice koje se izdaju osiguranim licima bez naknade.

Član 29.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.11.)

Sredstva planirana na poziciji 2.11. Troškovi stručnog usavršavanja realizovat će se na osnovu odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje stručnog usavršavanja i edukacije zdravstvenih radnika koje donosi Upravni odbor Zavoda.

Član 30.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.12.)

Sredstva planirana na poziciji 2.12. Finansijskog plana -Troškovi usluga komunikacije za funkcionisanje implementiranog integralnog informacionog sistema realizovat će se po osnovu potpisanih ugovora sa ponuđačima odabranim u postupku javne nabavke.

Član 31.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.13.)

Sredstva planirana na poziciji 2.13. Finansijskog plana – Održavanje integralnog informacionog sistema realizovaće se po osnovu zaključenih ugovora sa ponuđačima odabranim u postupku javne nabavke za održavanje PACS sistema, održavanje integralnog infomacionog sistema, održavanje laboratorijskog informacionog sistema (LIS) i održavanje modula praćenja kasnih posljedica liječenja malignih oboljenja kod djece i mladih.

Član 32.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.14 i 2.15.)

Sredstva planirana na poziciji 2.14. Finansijskog plana - Sigurnost IS i 2.15. - Praćenje i monitorig IS realizovaće se po osnovu zaključenih ugovora sa ponuđačima odabranim u postupku javne nabavke.

Član 33.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.16 i 2.17)

Sredstva planirana na poziciji 2.16. Finansijskog plana – Produženje garancije produkcijske opreme u server sali i 2.17. Produženje garancije i lokalna podrška za opremu u DR - realizovaće se po osnovu zaključenih ugovora sa ponuđačima odabranim u postupku javne nabavke.

Član 34.

(Korištenje sredstava na pozicijama 2.18. i 2.21)

Sredstva planirana na pozicijama 2.18. – troškovi sudskih sporova i 2.21. - izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju planirana su za plaćanje sudskih troškova i zakonskih zateznih kamata koji se procjenjuju da će nastati po okončanim postupcima u sporovima gdje Zavod jedna od strana u sporu, te plaćanja potencijalnih obaveza nastalih po okončanju sudskih sporova i pravosnažnosti presuda.

Član 35.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.19.)

(1) Planirana sredstva za isplatu naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad na poziciji 2.19. Finansijskog plana realizovat će se po osnovu zahtjeva pravnih i fizičkih lica, a u skladu sa važećim Pravilnikom o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kojom je definisan postupak i način ostvarivanja ovog prava, te najniži i najviši iznos naknade koju Zavod refundira.

(2) Refundacija naknade vrši se obvezniku uplate doprinosa odnosno fizičkom licu, koje samostalno obavlja djelatnost, na osnovu podnesenog zahtjeva i priložene propisane dokumentacije u roku od 45 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Član 36.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.20)

Na poziciji 2.20. planirana su sredstva za povrat pogrešno ili više uplaćenih sredstava doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Rješenje o odobravanju povrata donosi direktor Zavoda, a na osnovu prethodno donesenog rješenja Porezne uprave F BiH.

Član 37.

(Korištenje sredstava na poziciji 2.22)

Za servisiranje dva anuiteta po kreditu Saudijskog fonda za razvoj (pozicija 2.22. Finansijskog plana) planirana su sredstva u skladu sa ugovorom broj 02-14-18884 od 12.07.2010. godine koji je potpisan između Kantona Sarajevo i Razvojne banke F BiH o kreditu Saudijskog fonda za razvoj, koji je prihvaćen odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-13215/09 od 29.04.2009. godine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/09). Na osnovu potpisanog ugovora o preuzimanju otplate kredita broj 01-5491 od 06.08.2010. godine između Zavoda i Kantona Sarajevo kreditna sredstva se vraćaju iz sredstava zdravstvenog osiguranja. Sredstva se doznavaaju Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, po ispostavljenom zahtjevu.

Član 38.

(Korištenje sredstava tekuće rezerve)

(1) Sredstva tekuće rezerve planirana na poziciji 3. Finansijskog plana koristit će se za nepredviđene namjene za koje u Finansijskom planu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

(2) O raspodjeli sredstava tekuće rezerve odlučuje Upravni odbor Zavoda.

(3) Sredstva tekuće rezerve ne mogu biti veća od 3% ukupnih prihoda Zavoda bez primitaka i ne mogu se koristiti za pozajmljivanje.

Član 39.

(Korištenje sredstava na poziciji 4. - Kapitalni izdaci)

(1) Sredstva planirana za kapitalne izdatke Stručne službe Zavoda pozicija 4. Finansijskog plana namijenjena su za nabavku informatičke i druge opreme, finansiranje nabavke stalnih sredstava u obliku prava i neophodne radove na investicionom održavanju poslovnih prostorija Zavoda.

(2) Sredstva će se realizirati po osnovu ugovora zaključenih sa dobavljačima odabranim u postupku javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Član 40.

(Upravljanje sredstvima)

(1) U skladu sa članom 22. Statuta Zavoda Direktor Zavoda se stara o blagovremenom obezbjeđivanju finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, o njihovoj upotrebi i zakonitom, pravilnom i blagovremenom ostvarivanju prava osiguranih lica.

(2) Naloge za izvršavanje Finansijskog plana daje direktor Zavoda.

IV - RAČUNOVODSTVO

Član 41.

(Primjena propisa, priznavanje prihoda i primitaka i rashoda i izdataka)

(1) Poslovne knjige i finansijsko poslovanje Zavoda vode se po principima budžetskog poslovanja, odnosno, Zavod je u obavezi primjenjivati odredbe Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 08/15, 91/15 i 102/15 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22 i 7/25), te voditi poslovne knjige u skladu sa odredbama Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH („Službene novine FBiH“ broj 60/14 i 99/23) kao i u skladu sa odredbama Uredbe o računovodstvu budžeta Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 34/14, 66/23 i 12/25).

(2) Prihodi i primici priznaju se samo u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni na račun.

(3) Rashodi i izdaci priznaju se u onom periodu kada je obaveza za plaćanje nastala. U skladu sa članom 16a. Uredbe o računovodstvu budžeta u FBiH obaveze za koje će računi ili konačna situacija biti ispostavljeni u narednoj fiskalnoj godini, mogu teretiti budžet tekuće godine evidentiranjem u korist konta kratkoročnih razgraničenja rashoda, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

- a) provedena kompletna zakonom predviđena procedura javne nabavke robe i izvođenja radova i usluga, te kod kojih su zaključeni ugovori o nabavci robe, odnosno izvođenju radova i usluga sa odabranim izvođačima u tekućoj godini i
- b) da su za predviđenu robu i uslugu odobrena sredstva u tekućem budžetu.

Izuzetno, u skladu sa odredbama Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH i Finansijskim planom, fakture zaprimljene za usluge koje se odnose na duži vremenski period, teretiti će odgovarajući konto rashoda za trošak do kraja obračunskog perioda i odgovarajuće konto razgraničenja za iznos troška narednog perioda. U narednom obračunskom periodu, izvrši će se preknjiženje u Glavnoj knjizi, zaduženjem odgovarajućeg konta troška, a odobrenjem konta razgraničeni rashodi.

IV - ZADUŽIVANJE

Član 42.

(Zaduživanje)

(1) Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo se može zadužiti na način, pod uslovima i u obimu propisanim zakonom kojim se uređuje dug, zaduživanje i garancije u Federaciji.

(2) U 2026. godini Zavod nije planirao kreditno zaduženje.

V - FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Član 43. (Podnošenje izvještaja)

(1) Zavod je obavezan redovno pratiti izvršenje Finansijskog plana i sačinjavati kvartalne informacije koje se dostavljaju Upravnom odboru na razmatranje.

(2) U skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj 69/14, 14/15, 4/16, 19/18, 3/21 i 97/23) Zavod je dužan sačinjavati periodične finansijske izvještaje na propisanim obrascima, koje dostavlja nadležnim institucijama u roku od 20 dana od isteka obračunskog perioda, a za četvrti kvartal prethodne godine do 05. marta tekuće godine.

(3) Godišnji obračun o poslovanju Zavod je dužan sačiniti do kraja februara naredne godine. Godišnji obračun poslovanja usvaja Upravni odbor Zavoda.

VI - REVIZIJA

Član 44. (Revizija finansijskog poslovanja)

(1) Reviziju finansijskog poslovanja Zavoda vrši Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o budžetima u F BiH.

(2) U slučaju da Ured za reviziju ne bude planirao vršenje finansijske revizije Zavoda za 2026. godinu, Zavod će u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj 15/21) angažovati eksternu revizorsku kuću.

Član 45.

Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Skupštine Kantona Sarajevo, a primjenjivat će se od 1. januara 2026. godine.

Broj: 01/2-02-2-37277-2e/25
Sarajevo, 17.11.2025. godine



Predsjednik Upravnog odbora

Dr. sci. Jasmin Hošo

Dostaviti:

- Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
- Predsjednik UO
- Direktor
- Jedinica interne revizije
- Služba za zajedničke poslove i podršku poslovanju, Služba za kvalitet i nadzor, Sektor pravnih poslova sa 5 poslovnica, Sektor za ekonomiku i finansiranje, Sektor za medicinske i farmaceutske poslove
- UO
- a/a

**IZJAVA O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI
ZA BUDŽETSKU 2024. GODINU**

Ja, Muamer Kosovac, rukovodilac Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, na osnovu popunjenog Upitnika o fiskalnoj odgovornosti iz područja planiranja i izvršavanja budžeta, računovodstva, izvještavanja, javne nabavke, raspoloživih informacija, izvještaja interne i eksterne revizije, te vlastite procjene, **potvrđujem:**

- zakonito, namjensko i svrsishodno planiranje i korištenje budžetskih sredstava,
- efikasno i uspješno funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u okviru budžetom odnosno finansijskim planom utvrđenih sredstava.

Sarajevo, 14.03.2025.godine



Potpis rukovodioca

[Redacted signature]

Mr.sci.oec. Muamer Kosovac

Ministarstvo/ Organ uprave Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Budžetska godina : 2024. godina

UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI

Red. Br.	Kontrolno pitanje	Odgovor			Obrazloženje (za odgovore NE i N/P)	Dokaz
		DA	NE	N/P		
BUDŽET						
A. PLANIRANJE BUDŽETA /FINANSIJSKOG PLANA						
1.	Strateški plan je sastavljen i objavljen na službenoj internet stranici ministarstva/ organa uprave ¹	X				kzzosa.sharepoint.com/:b:/s/ISOStandardi/EYhF-bJfF1OuR_9bXh5Ff0Bf7NkXicUD5L1SMFmS8BAIA?e=3up5X3
2.	Programi iz finansijskog plana budžetskih i vanbudžetskih korisnika povezani su s ciljevima iz strateškog plana ministarstva/organa uprave	X				Dio Strateškog plana kojim se dokazuje veza sa Strategijom kantona Sarajevo za 2021.- 2027. godinu u dijelu koji se odnosi na zdravstvo
3.	Ministarstvo/organ uprave je zajedno sa budžetskim korisnikom, za kojeg je nadležan, izradio prijedloge prioriteta za izradu dokumenta okvirnog budžeta (DOB) na osnovu instrukcije 1 i finansijski plan (zahtjev) za izradu prijedloga budžeta za narednu godinu na osnovu instrukcije 2. poštujući budžetski			X	Vanbudžetski fond	

¹ U organe uprave spadaju svi budžetski korisnici definirani članom 2. Pravilnika o obliku, sadržaju, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti koji su osim ministarstava finansija/Službe za finansije uvršteni u registar budžetskih korisnika.

	princip participativnosti.					
4.	Ministarstvo/ organ uprave je na osnovu budžetske instrukcija 1. i 2. dostavio Ministarstvu finansija/ Službi za finansije prijedloge prioriteta za izradu DOB-a i finansijski plan (zahtjev) za izradu prijedloga budžeta za narednu godinu.	X			Vanbudžetski fond	
5.	Ministarstvo finansija/ Služba za finansije je na osnovu prijedloga prioriteta ministarstva/organa uprave pripremila DOB i dostavilo Vladi/Načelniku. Ministarstvo finansija/ Služba za finansije nakon razmatranja i usvajanja DOB objavljuje na službenoj internet stranici	X			Vanbudžetski fond	
6.	Ministarstvo finansija/Služba za finansije je dostavila Vladi/ Načelniku nacrt budžeta za sljedeću fiskalnu godinu. Uz nacrt budžeta, po potrebi, dostavlja izvještaj o neslaganjima sa ministarstvima/ organima uprave nakon provedenih konsultacija i pregovora o visini predloženih sredstava.	X			Vanbudžetski fond	
7.	Kantonarno ministarstvo finansija/ Služba za finansije je pribavila mišljenje Ministarstva finansija F BiH/kantonalnog ministarstva za finansije u vezi s planiranim prihodima i primicima.	X			Vanbudžetski fond	
8.	Ministarstvo finansija/ Služba za finansije je objavila usvojeni dokument budžeta za sljedeću fiskalnu godinu na službenoj internet stranici Ministarstva/ općine	X			Vanbudžetski fond	

9.	Vanbudžetski fond je pripremio i dostavio prijedlog finansijskog plana, sa odlukom o izvršavanju finansijskog plana ministarstvu/organu uprave u čijoj je nadležnosti, Vladi na razmatranje, odnosno Parlamentu na saglasnost.	X				Fotokopija dopisa upućenih Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo sa prilogima, Finansijski plan za 2024.godinu i Odluka o izvršavanju finansijskog plana za 2024.godinu
B. IZVRŠAVANJE BUDŽETA/FINANSIJSKOG PLANA						
10.	Ministarstvo/ organ uprave je osigurao zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično trošenje budžetskih sredstava u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta/ odlukom o izvršavanju budžeta	X				Obračun mjesečnih ugovornih naknada za usluge zdravstvene zaštite, Obračun naknada za teške bolesti, Obračun naknade za porodičnu medicinu, Fature privatnih zdravstvenih ustanova za usluge za koje se ne može formirati lista čekanja, Fature ustanova medicinske rehabilitacije kao nastavka produženog bolničkog liječenja, Odluke liječenje teško oboljele djece, Odluke liječenje van Kantona, Lijekovi
11.	Ministarstvo/organa uprave je dostavio zahtjev godišnjeg, kvartalnog i mjesečnog operativnog plana u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija/ Službe za finansije.			X		Vanbudžetski fond
12.	Ministarstvo/organa uprave nije stvarao obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog budžeta osim uz saglasnost Ministarstva finansija/ Službe za finansije			X		Vanbudžetski fond

13.	Ministar finansija/ Načelnik ili lice koje on ovlasti je imenovao Odbor za likvidnost budžeta koji je nakon razmatranja i odobravanja Plan novčanih tokova dostavio Ministru finansija/Načelniku.	X			Odluka o imenovanju Odbora za likvidnost sa Planom novčanih tokova za 2024. godinu po kvartalima sa dostavnim pismima članovima Odbora uz kopiju Plana novčanih tokova
14.	Ministarstvo/organ uprave je osigurao za svaki rashod i izdatak iz budžeta vjerodostojnu knjigovodstvenu ispravu kojom se dokazuje obaveza za plaćanje, uz provjeru pravnog osnova i visine obaveze koja iz njega proizilazi.	X			Suštinski likvidirane i kontrolisane fakture
15.	Ministarstvo/organ uprave je poduzeo sve potrebne mjere za potpunu i pravovremenu naplatu potraživanja na osnovu javnih prihoda, uključujući vlastite i namjenske prihode u nadležnosti ministarstva/organa uprave.	X			Odgovor PIO/MIO FBiH, Izvod banke na dan naplate po potpisanom Sporazumu o obročnoj naplati sumnjivih i spornih potraživanja, ispostavljeni regresni zahtjevi, ispostavljeni obračuni paušala
16.	Ministarstvo/organ uprave je prilikom dodjele sredstava korisnicima osigurao poštivanje budžetskih principa participativnosti, transparentnosti, efikasnosti i ekonomičnosti			X	Vanbudžetski fond

17.	Ministarstvo/organ uprave je osigurao namjenski, efikasan i ekonomičan utrošak doznačenih sredstava putem transfera i raspodjele korisnicima uz redovne kontrole utroška kod korisnika. Ministarstvo/organ uprave je osigurao ocjenjivanje efekata dodijeljenih sredstava.				X	Vanbudžetski fond	
18.	Ministarstvo/organ uprave je poduzeo aktivnosti na prikupljanju izvještaja o utrošku sredstava od korisnika dodijeljenih sredstava				X	Vanbudžetski fond	
C. RAČUNOVODSTVO							
19.	Rashodi i izdaci su evidentirani u glavnoj knjizi na osnovu nastanka poslovnog događaja (obaveze) i u izvještajnom periodu na koji se odnose nezavisno od plaćanja/ Prihodi i primici su evidentirani prema računovodstvenom principu modificiranog nastanka događaja u datom računovodstvenom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi				X		Analitička kartica glavne knjige – razgraničeni rashodi, fakture koje su zaprimljene nakon isteka periodičnog obračuna, fakture, promet kartica prihoda i rashoda, izvod banke
20.	Narudžbenice su valjano ispunjene na način da se vidi ko je nabavku inicirao, ko je nabavku odobrio, koja vrsta roba/usluga/radova se nabavlja uz detaljnu specifikaciju jedinica mjere, količina, jediničnih cijena te ukupnih cijena i vrijednosti				X		Narudžbenica uz fakture
21.	Narudžbenica je tačno, pravilno i u propisanom roku evidentirana u knjizi za unos narudžbenica u zakonski utvrđenom roku, odnosno odmah po izradi i prijemu, a najkasnije u roku od tri dana od dana				X		Primke

	kada je poslovna promjena nastala, odnosno u roku od tri dana od datuma prijema).						
22.	Opremnica je tačno, pravilno i u propisanom roku evidentirana u knjizi skladišta.	X					Primke
23.	Ugovor/faktura o izvršenoj usluzi je tačno, pravilno i u propisanom roku evidentirana u knjizi za unos obaveza.	X					Print screen ekrana na kojem je vidljivo evidentiranje narudžbenice za nabavku Fakture koje su ispostavljene na ime osposobljavanja hidrantske mreže Zavoda, sanaciji i adaptaciji poslovnog prostora.
24.	Ugovor/faktura/privremena i konačna situacija o izvršenim radovima i isporučenoj robi je tačno, pravilno i u propisanom roku evidentirana u knjizi za unos obaveza.	X					Privremena i okončana situacija, ugovoren nadzor nad radovima, zapisnički potvrđena primopredaja – ugrađnja prozora u poslovnicu Zavoda
25.	Za izvedene radove, u skladu sa ugovorenim odredbama, postoji privremena, odnosno konačna obračunska situacija odobrena od strane nadležnog lica, odnosno tijela koje nadzire i odobrava radove.	X					Kartice prihoda od konvencija, finansijske imovine, prodaje EZK i od regresnih postupaka sa odnosnim dokumentom
26.	Ministarstvo/organi uprave je evidentirao vlastite prihode koje ostvaruje obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova na tržištu u k njizi izlaznih računa i u Glavnoj knjizi Trezora.	X					Ispis iz KIF-a, kopija blagajničkog dnevnika jedne poslovnice, kopija izvoda
27.	Ministarstvo/organi uprave koji naplatu roba i usluga vrše u gotovini, je istu evidentirao u knjizi blagajne (blagajničkom dnevniku) i uplatio na JRT najkasnije naredni dan po prijemu.	X					Naplate elektronskih zdravstvenih knjižica, naplata prihoda od regresnih postupaka
28.	Ministarstvo/organi uprave redovno i svakodnevno prati dospjelost i naplatu vlastitih prihoda i poduzima sve mjere za njihovu naplatu uključujući i eventualno utuženje kupca.	X					Elaborat o izvršenom redovnom godišnjem popisu sa stanjem na dan
29.	Ministarstvo/organi uprave je izvršio popis, procjenjivanje sredstava i izvora sredstava i usklađivanje pomoćnih knjiga sa Glavnom knjigom.	X					

31.12.2024. godine, Odluka o usvajanju redovnog godišnjeg popisa, nalozi za knjiženje popisnih razlika	D. IZVJEŠTAVANJE			
	Izvršeno usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem.			
30.	Kantonavno ministarstvo finansija je dostavilo budžet kantona, konsolidovani budžet gradova i općina i finansijske planove vanbudžetskih fondova Ministarstvu finansija u propisanim rokovima.			
31.	Ministarstvo finansija/ Služba za finansije je dostavila Vladi/ Vijeću tromjesečni, polugodišnji devetomjesečni finansijski izvještaj i izvještaj o izvršavanju budžeta za prethodnu godinu u propisanom roku.			
32.	Ministarstvo/organ uprave je izradio i dostavio kvartalne i godišnje izvještaje Ministarstvu finansija/ Službi za finansije i nadležnim institucijama u propisanim rokovima.			
33.	Vanbudžetski fond je dostavio kvartalne finansijske izvještaje i godišnje izvještaje resornom ministarstvu, kantonalnim ministarstvima finansija i Ministarstvu finansija F BiH u propisanim rokovima.			
34.	Kantonavno ministarstvo finansija je dostavilo konsolidovane kvartalne izvještaje i godišnje izvještaje o izvršavanju budžeta kantona, općina i gradova Ministarstvu finansija F BiH u propisanim rokovima.			
35.	Služba za finansije je dostavila kvartalne i godišnje izvještaje kantonalnom ministarstvu finansija u propisanim rokovima.			

A. PLANIRANJE NABAVKE							
36.	Ministarstvo/organ uprave je inicirao planiranje nabavki za sljedeću godinu prije kraja tekuće godine u okviru izrade zahtjeva za budžetskim sredstvima/finansijskim.	X					Fotokopija plana nabavki usklađen sa finansijskim planom.
37.	Plan nabavki sadrži tip i količinu roba, usluga ili radova čija je vrijednost procijenjena na način propisan važećim zakonskim propisima.	X					Fotokopija plana nabavki
B. POKRETANJE NABAVKI							
38.	Ministarstvo/organ uprave je osigurao da narudžbenica (zahtjev za nabavku) bude dostavljena licima/odjetu za nabavke sa odobrenjem ovlaštenog lica za praćenje izvršavanja budžeta i rukovodioca ministarstva/organa uprave	X					Uputstvo za izdavanje narudžbenica u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
39.	Narudžbenica je izdata na standardnom obrascu, po rednom broju i upisana u knjigu za unos narudžbenica. Obrazac narudžbenice je arhiviran.	X					Fotokopija 5 narudžbenica i dijela knjige za unos narudžbenica kojom se dokazuje veza.
C. PROCEDURE NABAVKI							
40.	Ponude su prikupljane u skladu sa primjenljivim pravilima i procedurama propisanih važećim zakonskim propisima. Poštuju se propisani vrijednosni razredi.	X					Fotokopija 5 ugovora vrijednosti jednake ili niže od zakonski propisane vrijednosti za direktni sporazum.

41.	Tenderska dokumentacija i tehničke specifikacije pripremljene u skladu sa modelima i/ili standardnom tenderskom dokumentacijom propisanom od strane ovlaštene institucije.	X				Fotokopija tenderske dokumentacije
42.	Ministarstvo/organ uprave je osigurao da se: a) efektivnost ponuda garantira putem odgovarajućih garancija za ponudu; b) izvršenje ugovora garantira putem odgovarajućih garancija za izvršenje.	X				Fotokopija uzorka
43.	Ministarstvo/organ uprave je osigurao provođenje postupka nabavki prema zakonski propisanim procedurama.	X				Fotokopija: 1. Otvoreni postupak – jedna procedura; 2. Ograničeni postupak – jedna procedura; 3. Pregovarački postupak: a) bez objavljivanja obavještenja – jedna procedura; b) sa objavljivanjem obavještenja – jedna procedura; 4. Okvirni sporazum – jedna procedura.
D.	OCJENA I DODJELA UGOVORA					
44.	Ministarstvo/organ uprave je osigurao javno otvaranje ponuda, na dan i sat koji su navedeni u tenderskoj dokumentaciji.	X				Fotokopije zapisnika sa otvaranja ponuda, Rješenje o imenovanju komisije

45.	Ministarstvo/organ uprave je osigurao poštivanje kriterija o odabiru propisane važećim zakonskim propisima.	X				Fotokopija uzorka
46.	Ministarstvo/organ uprave je istovremeno i u pismenoj formi obavijestio sve kandidate ili ponuđače o odluci vezanoj za prethodnu kvalifikaciju, procjeni ponuđača ili poništenju procedura na način propisan važećim zakonskim propisima	X				Fotokopija uzorka
47.	Ministarstvo/organ uprave je osigurao potpisivanje ugovora na način propisan važećim zakonskim propisima uz osiguranje nepromijenjenih osnovnih elemenata ugovora (cijena i uslovi specificirani tenderskom dokumentacijom), osim ako je klauzulom u tenderskoj dokumentaciji dozvoljena varijacija.	X				Fotokopija uzorka
48.	U zaključenim ugovorima ugovoreni su instrumenti osiguranja izvršenja poslova i odredbe o ugovornoj kazni. Verificiraju se potpisi i datumi: a) osigurava se da su svi ugovori/instrumenti osiguranja potpisani isključivo od strane ovlaštenog osoblja; b) verificira se da je ugovor/ instrumenti osiguranja potpisan od strane ovlaštenog potpisnika dobavljača i da je potpis koji se pojavljuje na ugovoru stvarni potpis ovlaštenog potpisnika dobavljača. c) svi potpisi i datumi su uneseni od strane ministarstva/organa uprave i dobavljača vlastitom rukom bez faksimila.	X				Fotokopija uzorka

49.	Ministarstvo/organ uprave je osiguralo nadzor nad isporukama ili izvođenju radova	X				Pravilnik o materijalnom poslovanju, Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu
50.	Ministarstvo/organ uprave je poništio ugovor i aktiviralo instrumente osiguranja zbog neispunjavanja ugovornih obaveza		X			Nije bilo aktiviranja instrumenata osiguranja zbog neispunjavanja ugovornih obaveza
51.	Ministarstvo/ organ uprave je osigurao arhiviranje zaključenih ugovora o nabavci, zahtjeva, ponuda, tenderskih dokumentacija i dokumenta koji se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugih dokumenta vezanih za nabavku, na način propisan važećim zakonskim propisima.	X				Fotokopija iz knjige arhive.

Napomena:

Sva pitanja u Upitniku moraju biti odgovorena upisivanjem oznake »X« u odgovarajuću kolonu. Ministarstvo/ organ uprave je obavezno za sve odgovore „NE“ i „N/P“ (nije primjenljivo) napisati obrazloženje. U slučajevima kada je dogovor djelimičan, oznaku „X“ upisati u kolonu „NE“ a potrebno ga je priložiti samo jednom.

**MIŠLJENJE INTERNIH REVIZORA
O SISTEMU FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA PODRUČJA
KOJA SU BILA REVIDIRANA
U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2024. GODINE**

I. MIŠLJENJE O FUNKCIONISANJU SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA ZA REVIDIRANA PODRUČJA

Obavljenim revizijama utvrđeno je da su revidirani procesi u pravilu obuhvaćeni donesenim internim kontrolama, ali je potrebno kontinuiranim aktivnostima svih učesnika u poslovnim procesima raditi na unapređenju efikasnog sistema internih kontrola koji će biti stalnim predmetom pažnje u cilju adekvatne, potpune i kontinuirane primjene i usklađivanja sa aktuelnom zakonskom regulativom i ostalim važećim internim aktima organizacije s ciljem minimiziranja prepoznatih rizika. Kod poslovnih procesa koji su bili predmetom revidiranja u ranijim periodima uočeno je unapređenje sistema internih kontrola u izvještajnoj godini, te se cijeni da će uz nastavak prepoznatog pozitivnog trenda na realizaciji preporuka biti obezbjeđeni preduslovi za efikasno upravljanje rizicima u do sada revidiranim područjima.

II. PODACI O OBAVLJENIM INTERNIM REVIZIJAMA U 2024. GODINI

RB	Interna revizija (naziv revizije i datum konačnog izvještaja)	Stručno mišljenje (sažetak stručnog mišljenja iz upravljačkog sažetka)	Pozitivni nalazi (navesti ključne kontrole koje funkcionišu)	Utvrđene nepravilnosti (navesti ključne nepravilnosti nalaze)	Preporuke za unapređenje (navesti ključne preporuke)	Status provedbe preporuka (navesti provedene preporuke) (navesti djelimično provedene preporuke) (navesti neprovedene preporuke i razloge neprovođenja) (navesti neprihvaćene preporuke i razloge neprihvaćanja)
1.	Revizija izrade Strateškog plana Zavoda i Dokumenta okvirnog budžeta (DOB-a) Zavoda za period 2024.-2026.godine 14.03.2024.g.	Proces sačinjavanja Strateškog plana je novi proces proveden po prvi put u Zavodu temeljem usvojenih Mapa procesa i Programa rada Zavoda u 2023.godini i za isti još uvijek nisu doneseni interni akti koji pobliže uređuju njegovu izradu, praćenje i evaluaciju.	Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda su sistematizovana radna mjesta koja su opisom poslova zadužena da učestvuju u sačinjavanju strateških dokumenata Zavoda. U Mapi poslovnog procesa izrade Strateškog plana Zavoda propisane su aktivnosti koje se provode u predmetnom procesu. Rješenje o formiranju radne grupe za izradu strateškog plana je doneseno od strane Direktora Zavoda, a radna grupa je obavila zadate aktivnosti.	Uvažavajući odredbe zakonske regulative koja se odnosi na strateško planiranje i izvještavanje, potrebno je internim aktima detaljnije urediti proces izrade, praćenja i evaluacije Strateškog plana.	Internim aktima detaljnije propisati tok procesa izrade, praćenja i evaluacije Strateškog plana, pripadajuće aktivnosti, nosioce aktivnosti i rokove za realizaciju, te obavezujuće elemente i podatke koje doneseni akt treba sadržavati kako bi bila osigurana adekvatna primjena zakonske regulative.	Rok istekao - neprovedeno Aktivnosti u toku

2.	Revizija implementacije, praćenja i analize izvršenja pozitivne Liste lijekova Kantona Sarajevo 07.05.2024.g.	Nadležna služba, osim generaliziranih informacija kroz izvještaje, nije sačinjavala detaljne analize niti upućivala akte o nemogućnosti uvođenja restrikcija pojedinačno za svaku smjernicu i pripadajuće generike sa konkretnim razlozima nemogućnosti implementacije elektronske restrikcije kako bi od strane Zavoda bile poduzete dalje aktivnosti prema nadležnim institucijama, implementatoru u IS ili ugovornim ustanovama koji imaju uticaj na uvođenje restriktivnih smjernica koje utiču na implementaciju prava na lijekove.	Zavod ima donesene interne akte (Metodologiju i Proceduru) koji propisuju postupanja pri planiranju finansijskih sredstava za lijekove. Implementacijom upozorenja o važećim smjernicama kroz informacioni sistem Zavod je obezbudio preduslove ljekarima propisivačima da postupaju u skladu sa obavezujućim odredbama Odluke o listi lijekova KS. Postavke u integralnom informacionom sistemu omogućavaju adekvatnu provedbu odredbi Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo i Odluke o listi lijekova KS koje se odnose na rokove u kojima je pacijentu omogućena realizacija propisanog recepta za određene kategorije lijekova (antibiotici, opojne droge i sl.).	Smjernice iz Odluke o listi lijekova nisu u potpunosti uvedene kao elektronska restrikcija u integralnom IS.	Izvršiti detaljnu analizu smjernica propisanih Odlukom o listi lijekova Kantona Sarajevo pojedinačno za svaku smjernicu i pripadajuće generike u pogledu utvrđivanja načina i mogućnosti njihove primjenjivosti kao elektronske restrikcije koja će biti zasnovana na stručnom i objektivnom farmaceutskom, medicinskom i IT mišljenju, te shodno zaključcima provedene analize poduzeti dalje aktivnosti prema resornom ministarstvu, implementatoru informacionog sistema ili ugovornim zdravstvenim ustanovama. Predmetne aktivnosti kontinuirano provoditi u skladu sa izmjenama važeće regulative.	Provedeno
		Procedura kontrole faktura ispostavljenih po osnovu izdatih lijekova na recept donesena je od	Operativni proces kontrole faktura ispostavljenih po osnovu izdatih lijekova na recept se odvija na adekvatan način	Procedura kontrole faktura ispostavljenih po osnovu izdatih lijekova na recept i Mapa procesa kontrole propisanih i izdatih lijekova nisu u potpunosti usklađene sa nazivima	Izvršiti usklađivanje Procedure kontrole faktura ispostavljenih po osnovu izdatih lijekova i Mape procesa kontrole propisanih i izdatih lijekova sa aktuelnim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji	Provedeno

		strane Zavoda 2016.godine s tim da ista nije usklađivana sa aktuelnim postupanjima radnika koji provode predmetni proces.	shodno opisima poslova nadležnih radnika.	sistematizovanih radnih mjesta i pripadajućim aktivnostima radnika koje se provode u revidiranom procesu.	Stručne službe Zavoda shodno nazivima radnih mjesta i pripadajućim aktivnostima koje se izvršavaju u predmetnom procesu.	
3.	Revizija zaprimanja, kontrole i odobrenja računa 28.05.2024.g.	Uspostava centralizovane evidencije zaključenih ugovora je potrebna obzirom da bi ista omogućila efikasniju razmjenu podataka/informacija o zaključenim ugovorima i njihovoj realizaciji između organizacionih dijelova Zavoda shodno nadležnom djelokrug rada, reducirala potrebu vođenja zasebnih evidencija od strane nadležnih radnika, obezbjedila potpunost evidencija o zaključenim ugovorima za potrebe izveštavanja i kontrole, te unaprijedila pravovremeno st pokretanja postupaka nabavki i/ili ugovaranja kod kontinuiranih isporuka.	Evidencija zaključenih ugovora kao sistematizovani tabelarni pregled svih ugovora se vodi u Službi za finansije-trezor za potrebe obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti predmetne službe i u Službi za zajedničke poslove i podršku poslovanju kao sistematizovani tabelarni pregled za predmete nabavke provedene po postupcima javnih nabavki. Svi zaključeni ugovori su adekvatno objavljeni na Registru javnih nabavki Kantona Sarajevo od strane radnika-zaduženog lica za objave u navedenom registru.	Na nivou Zavoda nije uspostavljena centralizovana evidencija svih zaključenih ugovora sa dobavljačima/isporučiocima kojoj bi pristup imali svi nadležni rukovodioci u skladu sa djelokrugom rada, lica ovlaštena za suštinsku kontrolu, menadžeri projekta i druga lica zadužena za realizaciju i praćenje zaključenih ugovora. Prije okončanja revizorskog izvještaja započete su aktivnosti na izradi registra svih ugovora.	Okončati aktivnosti na uspostavi centralizovane evidencije svih zaključenih ugovora sa isporučiocima usluga, roba ili radova, te istu kontinuirano voditi i ažurirati podacima neophodnim za adekvatno praćenje realizacije, vršenje kontrolnih aktivnosti i izveštavanje.	Provedeno
		Uz račune za određene usluge održavanja nisu priloženi akti ili druga forma dokumentacije sačinjena od	Narudžbenice se izdaju u skladu sa Uputstvom za izdavanje narudžbenica u Zavodu. Komparacijom nalaza	Za određene vrste računa u propratnoj dokumentaciji nisu priloženi akti koji potvrđuju isporuku od strane krajnjih korisnika u slučajevima kada se radi o više korisnika	Suštinsku kontrolu zaprimljenih računa vršiti isključivo na način propisan odredbama Odluke o utvrđivanju lica ovlaštenih za suštinsku kontrolu knjigovodstvene dokumentacije i uz	Rok istekao - neprovedeno Aktivnosti u toku

		strane krajnjih korisnika-zdravstvenih ustanova kao prapratna dokumentacija Lica ovlaštena za suštinsku kontrolu prilažu izvještaje koje dostave pojedine zdravstvene ustanove.	predmetne revizije i nalaza utvrđenih obavljanjem revizije suštinske kontrole dokumentacije za plaćanje iz 2021.godine uočeno je značajno poboljšanje u izvršavanju procesa suštinske kontrole jer je za uzorkovane račune čiji je krajnji korisnik isključivo Zavod utvrđena adekvatna suštinska kontrola faktura uz potpunost prateće dokumentacije koja potvrđuje postojanje i obim poslovne promjene na način definisan Odlukom o utvrđivanju lica ovlaštenih za suštinsku kontrolu knjigovodstvene dokumentacije.	uključujući i korisnike – ugovorne zdravstvene ustanove.	prilaganje adekvatne prapratne dokumentacije koja potvrđuje isporuku od strane krajnjih korisnika u zavisnosti od predmeta nabavke.	
4.	Revizija sačinjavanja akata kojima se odlučuje o pravima osiguranih lica kod refundacija po osnovu plaćanja troškova zdravstvene zaštite ličnim sredstvima 30.05.2024.g.	Detaljnija postupanja radnika Zavoda prilikom sačinjavanja akata kojima se odlučuje o pravima osiguranih lica kod refundacija po osnovu plaćanja troškova zdravstvene zaštite u Kantonu Sarajevo ličnim sredstvima, osim aktivnosti definisanih u Mapi poslovnih procesa i	Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda unutar Službe pravnih poslova sistematizovana su radna mjesta koja u okviru opisa poslova uključuju vođenje upravnih postupaka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku. Odlukama Direktora Zavoda od 27.03.2023.g i od 18.03.2024.g radnicima	Način odlučivanja po zahtjevima za refundaciju po osnovu plaćanja troškova zdravstvene zaštite ličnim sredstvima koja su predmet revizije je unutar Službe za pravne poslove izmjenjen prethodne godine na osnovu dobivenih uputa unutar nadležnog sektora, te se sada po okončanju procesa odlučivanja donose upravni akti. Navedene izmjene unutar Službe za pravne poslove u procesu rješavanja zahtjeva koji su predmetom revidiranih refundacija nisu praćene istovremenom	Preispitati postupanja u procesu sačinjavanja akata kojima se odlučuje o pravima osiguranih lica za refundacije po osnovu plaćanja troškova zdravstvene zaštite ličnim sredstvima, te internim aktom propisati detaljan tok procesa po svim fazama, pripadajuće aktivnosti, nosioce aktivnosti i prateće obrasce, uz usklađivanje ostalih internih akata vezanih za predmetni proces.	Provedeno

		odredbama Pravilnika o kancelarijskom poslovanju i Uputstva o načinu razvrstavanja zahtjeva o kojima se rješava u upravnom postupku, akata poslovanja i ostalih službenih akata o kojima se ne rješava u upravnom postupku, nisu propisana internim aktima.	Zavoda se ukazuje, podsjeća, skreće pažnja i nalaže poštivanje zakonskih, podzakonskih i ugovorenih obaveza u obavljanju poslova i zadataka te utvrđuje sadržaj arhivskog primjerka akta Zavoda. U istima se navodi da su svi radnici između ostalog dužni i odgovorni za zakonito i blagovremeno obavljanje poslova i radnih zadataka. Predmetne odluke su dostavljene svim radnicima Zavoda putem nadležnih rukovodilaca.	izmjenom internih akata koji određuju način razvrstavanja akata poslovanja od upravnih akata i dalje postupanje po sačinjenim aktima, kako bi poslovni proces bio zasnovan na zvaničnim aktima Zavoda. Detaljnija postupanja radnika Zavoda shodno specifičnostima revidiranog poslovnog procesa nisu detaljnije uređena internim aktima.		
5.	Revizija rješavanja prava iz radnog odnosa 28.08.2024.g.	Aktuelni Pravilnik o radu koji je prvobitno donesen 14.10.2016.g. nakon donošenja novog Zakona o radu, zaključivanja opšteg kolektivnog ugovora za teritoriju FBiH, te izmjene zakonske regulative koja se odnosi na oporeziva primanja je do revidiranog perioda u više navrata imao izmjene i dopune zbog usklađivanja sa izmjenama zakonske regulative koja se odnosi na predmet revizije.	Pravilnikom o radu kojim su detaljnije uređena prava iz radnog odnosa nisu uočena odstupanja od bitnih odredbi Zakona o radu i podzakonskih propisa. Analizom revidirane dokumentacije je potvrđeno da radnicima Zavoda nisu uskraćena zakonom utvrđena prava, kao i da isti nisu koristili veća prava od prava propisanih Pravilnikom o radu Zavoda.	Izvršenom usporedbom Zakona o radu i Pravilnika o radu Zavoda, i to najvećim dijelom kao posljedica višestrukih izmjena i dopuna istog uočene su određene neusaglašenosti ili neadekvatna formulacija odredbi koje tretiraju pravo radnika na plaćeno odsustvo i premještaj žene za vrijeme trudnoće, odnosno dojenja u drugo mjesto rada, nedovoljno ili neadekvatno propisana druga pitanja značajna za radnike i za Zavod kao poslodavca shodno specifičnostima organizacije, kao i pojedine tehničke greške u tekstu Pravilnika o radu. Od strane revidiranog subjekta smo upoznati da je u proceduri	Okončati aktivnosti na izradi novog Pravilnika o radu Zavoda koji će adekvatno obuhvatiti sve odredbe zakonskih i podzakonskih propisa, te detaljnije urediti prava i obaveze iz radnih odnosa kao i druga pitanja značajna za radnike i za Zavod kao poslodavca koja nisu propisana Zakonom o radu shodno specifičnostima organizacije.	Provedeno

		Sljedom navedenog pojavile su se pojedine neusaglašenost i ili neadekvatne formulacije pojedinih odredbi zbog čega je potrebno donijeti novi interni akt.		izrada novog Pravilnika o radu.		
6.	Revizija javnosti rada 24.09.2024.g.	Zavod ima donesen interni akt koji detaljnije propisuje javnost rada i obezbjeđuje primjenu kantonalnih propisa. Predmetni akt nije usklađivan nakon izmjena kantonalnih propisa koji su se desili u revidiranom periodu, te istim nije izvršeno adekvatno razdvajanje propisa i drugih akata koji trebaju biti predmetom objave u službenim novinama i na web stranici od akata koji su obavezujući za objavu samo na web stranici.	Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda sistematizovana su radna mjesta zadužena za ostvarivanje javnosti rada Zavoda, provođenje zakonske i podzakonske regulative iz oblasti javnosti rada, praćenje implementacije zakonske regulative koja propisuje javnost rada, blagovremeno i kontinuirano informisanje osiguranika, te ostale prateće aktivnosti u cilju adekvatnog informisanja javnosti o radu Zavoda. Zavod ima registrovanu zvaničnu web stranicu na kojoj vrši objavljivanje propisa i drugih akata propisanih Uredbom, koja je inovirana u septembru 2023.godine. U revidiranom periodu bila je obezbjeđena kontinuirana komunikacija sa korisnicima/osiguranicima	Usljed nedostataka internog akta u dijelu razdvajanja propisa i akata koji u zavisnosti od vrste trebaju biti objavljivani na različite načine, te izmjenjene kantonalne regulative, može doći do neadekvatne primjene aktuelne regulative prilikom objave propisa i akata.	Instrukciju o obavezama i odgovornostima objavljivanja propisa i javnosti rada Zavoda uskladiti sa važećom zakonskom i podzakonskom regulativom posebno u dijelu definisanja propisa i akata iz djelatnosti Zavoda, razdvajanja općih akata od akata poslovanja, te u zavisnosti od vrste propisa, akta ili informacija detaljnije propisati način objavljivanja i ažuriranja istih, nosioce aktivnosti i pripadajuće rokove za postupanje, kao i način postupanja sa nevažećim aktima.	Rok nije istekao - neprovedeno Aktivnosti u toku

			putem zvaničnog kontakt e- maila, te je aktivno vršena promocija programskih aktivnosti na web stranici i društvenim mrežama.			
		Aktivnosti na izradi Statutom obavezujućeg Pravilnika o poslovnoj tajni su otpočete u 2023.godini, te iste nisu okončane u revidiranom periodu.	U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH donesen je Vodič o slobodi pristupa informacijama. Zavod je u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima imenovao Službenika za zaštitu podataka i administratora ispred Zavoda kao ovlašteno i odgovorno lice za unos podataka u Registar javnih oglasa za prijem u radni odnos u javnom sektoru Kantona Sarajevo, u Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevo i u Registar zaposlenih u javnom sektoru na području Kantona Sarajevo.	Postojanje predmetnog pravilnika smatra se značajnim za adekvatno provođenje i procesa javnosti rada jer bi predmetnim aktom trebalo propisati i postupanja koja se odnose na distribuciju informacija prema javnosti.	Okončati aktivnosti na donošenju Pravilnika o poslovnoj tajni, te istim propisati i postupanja koja se odnose na distribuciju informacija prema javnosti.	Provedeno
7.	Revizija provođenja kontrole ugovornih ustanova Zavoda zdravstvenog osiguranja (primarna zdravstvena zaštita) 20.11.2024.g.	Odluka o imenovanju menadžera projekta za praćenje realizacije ugovora o pružanju zdravstvene zaštite zaključenim sa javnim zdravstvenim ustanovama i za praćenje realizacije ugovora o	Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe Zavoda unutar organizacionih jedinica Zavoda sistemizovana su radna mjesta koja u okviru opisa poslova uključuju vršenje kontrola izvršavanja ugovornih obaveza zdravstvenih	Nepotpuna i/ili neadekvatna primjena predmetne Odluke u procesu izvještavanja od strane zaduženih lica je utvrđena kod pojedinih ugovornih odredbi koje nisu uslovljene doznakom finansijskih sredstava zdravstvenoj ustanovi od strane Zavoda slijedom čega se nije mogao cijeliti obim i kvalitet predmetnog praćenja od strane zaduženih lica iako je	Obezbjediti adekvatnu primjenu odredbi Odluke o imenovanju menadžera projekta za praćenje realizacije ugovora o pružanju zdravstvene zaštite zaključenim sa javnim zdravstvenim ustanovama i za praćenje realizacije ugovora o pružanju usluga porodične medicine u procesu kontrole realizacije ugovornih obaveza od strane zdravstvenih	Rok nije istekao - neprovedeno

	pružanju usluga porodične medicine kao jedna od ključnih internih kontrola obuhvata sve značajne nadzorne i kontrolne aktivnosti koje se trebaju provoditi s ciljem adekvatnog praćenja realizacije ugovornih odredbi zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite. Proces izvještavanja shodno predmetnom aktu nije izvršavan u potpunosti na propisani način čime je otežano utvrđivanje praćenja pojedinih segmenata ugovornih obaveza.	ustanova. Zavod je u decembru 2023.godine donio Pravilnik o načinu provođenja nadzora i kontrole ugovornih subjekata Zavoda kojim se određuju ovlaštene osobe za provođenje nadzora i kontrole, njihove nadležnosti i odgovornosti, organizacija i način vršenja kontrola i nadzora, kao i evidentiranje i distribuiranje dokumentacije o obavljenim kontrolama i praćenju realizacije ugovora sa zdravstvenim ustanovama. Plan i program provođenja redovnih nadzornih i kontrolnih poslova u 2024.godini je obuhvatio i značajne kontrole nad izvršavanjem ugovornih obaveza zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite koje su provedene u revidiranom periodu. Zavod ima donesene i druge interne akte kojima je propisano vršenje kontrola ugovornih obaveza sa zdravstvenim ustanovama po pojedinim odredbama ugovora i to: Proceduru	za veći broj ugovornih odredbi na osnovu prikupljene dokumentacije i raspoloživih informacija vidljiv određeni nivo kontrole realizacije ugovornih obaveza.	ustanova.	
--	---	--	--	-----------	--

			upravljanja pravima pristupa i licencama, Uputstvo o kolanju i čuvanju računovodstven e dokumentacije, Proceduru kontrole faktura ispostavljenih po osnovu izdatih ampuliranih lijekova, Uputstvo o korištenju petoznamenkast e šifre, Odluku o utvrđivanju visine naknada za otpremnine i posmrtnine i Odluku o utvrđivanju lica ovlaštenih za suštinsku kontrolu knjigovodstven e dokumentacije.			
8.	Revizija javnih nabavki 20.12.2024.g.	Obavljenom revizijom nisu uočena odstupanja od bitnih zakonskih odredbi ali je potrebno okončati započete aktivnosti na donošenju Operativnog uputstva u postupcima javnih nabavki koji će doprinijeti efikasnijoj organizaciji posla u Odjeljenju za nabavke s ciljem obezbjeđenja blagovremeno sti i jednoobraznos ti u postupanju, te dosljedne primjene ostalih donesenih internih akata.	Interni akti koji propisuju postupanja, ovlaštenja i odgovornosti u procesu provođenja postupaka javnih nabavki doneseni su od strane Zavoda.	Uočeni su slučajevi neadekvatnog odlaganja dokumentacije, te je internim aktom potrebno detaljnije propisati i način odlaganja e-mail korespondencije, kao i ostale dokumentacije nastale pri provođenju postupaka nabavki s ciljem efikasnije kontrole toka postupka i provedenih radnji.	Okončati započete aktivnosti na donošenju Operativnog uputstva u postupcima javnih nabavki, te istim obuhvatiti i detaljnija postupanja u procesu izmjene tenderske dokumentacije i pripadajućeg nacrta ugovora, kao i proces odlaganja i arhiviranja cjelokupne dokumentacije s ciljem efikasnije kontrole toka postupka nabavke i provedenih radnji.	Rok nije istekao - neprovedeno Aktivnosti u toku

		Istim je potrebno detaljnije urediti i postupanja u procesu izmjene tenderske dokumentacije i pripadajućeg nacrtu ugovora kojih je bilo u revidiranom periodu.				
--	--	--	--	--	--	--

II. PODACI O PREPORUKAMA INTERNE REVIZIJE IZ RANIJIH PERIODA PROVEDENE U PERIODU OD 01.01. DO 31.12.2024.GODINE

RB	Interna revizija (naziv revizije i datum konačnog izvještaja)	Provedene preporuke u budžetskoj godini (navesti provedene preporuke u budžetskoj godini)
Mjesto i datum: 10.02.2025.godine		 (potpis rukovodioca jedinice za internu reviziju/internog revizora)

- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u okviru dogovorenog sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cjelovito i samostalno.

Član 15.

Prenosanje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrotvornih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može i neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbijedilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI

A) ZAKONODAVNA VLAST

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomno predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbjeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kantona.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine

Skupština Kantona:

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupnike u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istragu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabраних poslanika.

Skupština zasijeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljuju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska parnica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).

IZVOD IZ ZAKONA O BUDŽETIMA U FEDERACIJI BiH
Član 27

Broj 102 - Strana 6

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 25. 12. 2013.

- prvom polugodištu tekuće fiskalne godine za svakog budžetskog korisnika,
3. podatke o tekućim i dugoročnim obavezama iz osnova vanjskog i unutrašnjeg duga Federacije (otplata glavnice, plaćanje kamata i ostalih obaveza iz osnova duga) sa analizom održivosti duga,
4. podatke o kapitalnim izdacima i
5. podatke o garancijama.

5. Finansijski plan vanbudžetskog fonda

Član 27

Vanbudžetski fond mora pripremiti prijedlog finansijskog plana na osnovu instrukcija iz člana 19. ovog zakona i dostaviti nadležnom ministarstvu.

Finansijski plan vanbudžetskog fonda sa odlukom o izvršavanju finansijskog plana donosi nadležni organ utvrdjen zakonom, odnosno aktom tog fonda na način predviđen tim propisima i pod uvjetima određenim ovim zakonom.

Kod izrade finansijskog plana vanbudžetskog fonda primjenjuju se ekonomski parametri i smjernice iz člana 17. stav 3. ovog zakona.

Prijedlog finansijskog plana vanbudžetskog fonda mora sadržavati prihode i primitke iskazane po vrstama i podatke iz člana 20. stav 3. ovog zakona.

Prijedlog finansijskog plana vanbudžetskog fonda sa odlukom o izvršavanju finansijskog plana dostavlja nadležno ministarstvo Vladi do 15. oktobra tekuće godine sa mišljenjem Ministarstva finansija ovlaštenog da predloži njegove izmjene i dopune.

Nakon razmatranja Vlada dostavlja Parlamentu finansijski plan vanbudžetskog fonda najkasnije do 5. novembra tekuće godine.

Parlament daje saglasnost na finansijski plan vanbudžetskog fonda do 31. decembra tekuće godine.

Član 28.

Odredbе čl. od 3. do 27. ovog zakona shodno primjenjuju kantoni, gradovi, općine i vanbudžetski fondovi.

V. PROGRAM JAVNIH INVESTICIJA

Član 29.

Radi upravljanja i koordinacije sredstvima razvoja u Federaciji Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija, donosi program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: program javnih investicija FBiH).

Program javnih investicija FBiH je trogodišnji dokument koji obuhvata:

1. projekte i programe u toku za čiju su realizaciju osigurani izvori finansiranja,
2. prioritetne projekte i programe za koje je u momentu izrade programa javnih investicija FBiH izvjesno da će biti osigurana sredstva za njihovo finansiranje i
3. prioritetne projekte i programe za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade programa javnih investicija FBiH.

Program javnih investicija FBiH sadrži pregled projekata i programa iz stava 2. ovog člana sa podacima za fiskalnu i naredne dvije godine.

Vlada propisuje način i kriterije za pripremu, izradu i praćenje realizacije programa javnih investicija FBiH.

Kantoni donose svoj program javnih investicija u koji su uključeni i projekti općina i gradova.

Odredbе st. 2. i 3. ovog člana shodno se primjenjuju na izradu kantonalnog programa javnih investicija.

Član 30.

Program javnih investicija FBiH se priprema i donosi prema sljedećem kalendaru:

- do 15. februara - Ministarstvo finansija dostavlja nadležnim ministarstvima informaciju o projektu sa zahtjevom za popunjavanje obrazaca za izradu programa javnih investicija FBiH (u daljnjem tekstu: IP obrazac);
- do 15. aprila - nadležna ministarstva dostavljaju Ministarstvu finansija popunjene IP obrasce;
- do 15. juna - Ministarstvo finansija priprema nacrt programa javnih investicija FBiH i dostavlja ga Vladi;
- do 30. juna - Vlada usvaja nacrt programa javnih investicija FBiH;
- do 15. septembra - obavljaju se konsultacije između Ministarstva finansija i budžetskih korisnika u vezi sa izradom prijedloga programa javnih investicija FBiH;
- do 25. septembra - nadležna ministarstva dostavljaju Ministarstvu finansija revidirane IP obrasce;
- do 20. oktobra - Ministarstvo finansija dostavlja Vladi prijedlog programa javnih investicija FBiH;
- do 15. novembra - Vlada donosi program javnih investicija FBiH.

Sadržaj IP obrasca, koji je identičan za Federaciju, kantone, gradove i općine, propisuje Ministarstvo finansija.

Kantoni dostavljaju Ministarstvu finansija nacrt svog programa javnih investicija do 1. juna, a program javnih investicija nakon što ga donese vlada kantona do 5. oktobra.

Uz program javnih investicija FBiH Ministarstvo finansija Vladi dostavlja i kantonalne programe javnih investicija.

Nakon donošenja programa javnih investicija FBiH Ministarstvo finansija taj program, zajedno sa kantonalnim programima javnih investicija, dostavlja Ministarstvu finansija i trezora radi izrade programa javnih investicija Bosne i Hercegovine.

Član 31.

Projekte iz programa javnih investicija FBiH odobrene od Vlade implementiraju nadležna ministarstva.

Sredstvima namijenjenim za realizaciju tih projekata upravlja nadležno ministarstvo.

VI. DONOŠENJE BUDŽETA

Član 32.

Nakon Vladoz razmatranja premijer dostavlja Parlamentu nacrt budžeta za sljedeću fiskalnu godinu najkasnije do 5. novembra tekuće godine.

Uz nacrt budžeta Parlamentu se podnosi i DOB kao informacija.

Sve izmjene i dopune koje Parlament prihvati putem amandmana na predloženi budžet ne smiju preći iznos utvrdene gornje granice rashoda i izdataka.

Amandmani kojima se predlaže povećanje budžetskih rashoda i izdataka iznad iznosa utvrdjenih prijedlogom budžeta, mogu se prihvatiti pod uvjetom da se istovremeno predloži smanjenje drugih rashoda i izdataka u posebnoj dijelu budžeta.

Parlament donosi budžet do 31. decembra tekuće godine.

Član 33.

Kantonalno ministarstvo finansija prije dostavljanja nacrta budžeta vladi kantona obavezno je pribaviti mišljenje Ministarstva finansija u vezi sa planiranim prihodima i primicima i primjenom fiskalnog pravila iz člana 43. ovog zakona.

Općinske i gradske službe za finansije prije dostavljanja nacrta budžeta općinskom, odnosno gradskom vijeću obavezne su pribaviti mišljenje kantonalnog ministarstva finansija u vezi sa planiranim prihodima i primicima i primjenom fiskalnog pravila iz člana 43. ovog zakona.

Mišljenje iz st. 1. i 2. ovog člana prilaže se uz nacrt budžeta.

3. doprinosa iz penzija i invalidnina i drugih naknada iz penzijskog i invalidskog osiguranja,
4. doprinosa za nezaposlene građane,
5. doprinosa koji se plaća na stalnu novčanu pomoć i za lica smještena u ustanovama socijalne zaštite,
6. doprinosa iz prihoda od samostalne estradne djelatnosti, izdavanja ploča, audio i video kasete, i na ulaznice za organizaciju sportskih, estradnih i drugih kulturnih javnih priredaba,
7. doprinosa za prihod od autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja,
8. dodatnog doprinosa za korišćenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,
9. doprinosa iz dohotka od poljoprivredne djelatnosti, odnosno drugih prihoda ostvarenih obavljanjem poljoprivredne djelatnosti, kao i zakupnine za poljoprivredno zemljište,
10. doprinosa lica koja sama plaćaju doprinos,
11. naknada za zdravstvenu zaštitu članova porodice radnika zaposlenih u inozemstvu inostranih penzionera i članova njihovih porodica,
12. sredstava budžeta kantona odnosno općine,
13. sredstava ličenog učešća osiguranih lica u pokriću troškova zdravstvene zaštite, i
14. prihoda od donacije, pomoći, taksi, kamata, dividendi i drugih prihoda.

Sredstva iz stava 1. ovog člana vode se i evidentiraju odvojeno.

Član 81.

Za povredu na radu i oboljenja od profesionalne bolesti osiguranika pravno ili fizičko lice osigurava u cijelosti sredstva za ostvarivanje prava iz člana 36. ovog zakona.

Prava ili fizička lica obavezna su da se reosiguraju radi rizika iz stava 1. ovog člana.

Član 82.

Sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguravaju se u kantonalnom zavodu osiguranja, u skladu sa namjenama.

Upravni odbor kantonalnog zavoda osiguranja, uz suglasnost kantonalnog ministra, sačinjava godišnji plan prihoda i rashoda za finansiranje potreba iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, polazeći od raspoloživih sredstava, utvrđenog standarda zdravstvene zaštite i programa mjera za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kantonalni zavod osiguranja je dužan poduzeti potrebne mjere, ukoliko raspoloživa sredstva nisu dovoljna za pokriće rashoda obaveznog zdravstvenog osiguranja u cilju osiguravanja dodatnih sredstava.

U cilju osiguravanja dodatnih sredstava za pokriće rashoda obaveznog zdravstvenog osiguranja, kantonalni zavod osiguranja mogu dogovorno, a koordinirano od Federalnog ministarstva zdravstva, udruživati dio sredstava kod Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.

Dogovorom iz stava 4. ovog člana utvrđuje se visina i način udruživanja sredstava, te kriterij i postupak za njihovo korišćenje.

Upravni odbor Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja odlučuje o korišćenju udruženih sredstava u skladu sa dogovorom iz stava 4. ovog člana.

Predviđene mjere iz stava 3. ovog člana poduzima kantonalni zavod osiguranja uz prethodnu sigurnost kantonalnog ministra.

2. Osnovica i način obračunavanja doprinosa

Član 83.

Kod utvrđivanja osnovice, način obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje iz plaća radnika i s njima izjednačenih osiguranika, primjenjuju se propisi o porezima građana.

Član 84.

Osnovicu, način obračunavanja i uplate doprinosa iz člana 80. stav 1. tač. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. i 14. ovog zakona utvrđuje svojim odlukom zakonodavno tijelo kantona na prijedlog kantonalnog zavoda osiguranja.

Član 85.

Stope za utvrđivanje visine doprinosa iz člana 80. ovog zakona utvrđuje svojom odlukom zakonodavno tijelo kantona na prijedlog kantonalnog zavoda osiguranja.

Osnov za donošenje odluke iz stava 1. ovog člana predstavlja plan potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja koji utvrđuje upravni odbor kantonalnog zavoda osiguranja polazeći od utvrđivanja standarda zdravstvene zaštite i predviđenog programa mjera za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja.

3. Obveznici uplate doprinosa

Član 86.

Obveznici obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje su:

1. preduzeća, druga pravna i fizička lica koja obavljaju privrednu i neprivrednu djelatnost - za radnike u radnom odnosu i s njima izjednačene osiguranike, za lica birana ili imenovana na funkcije u određenim organima državne ili sudske vlasti i uprave u Federaciji, kantonu i općini, za lica koja obavljaju rad po ugovoru prema propisima o radnim odnosima, za lica upućena na školovanje, stručno usavršavanje, postdiplomatski i doktorski studij ili na praktičan rad, za lica na profesionalnim funkcijama u vjerskim i drugim registriranim udruženjima, za volontere, za dodatni doprinos za korišćenje zdravstvene zaštite u inozemstvu,
2. Zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje - za korisnike penzija i korisnike drugih prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja,
3. Zavod za zapošljavanje - za lica koja su privremeno nezaposlena i kod kojih su ta lica prijavljena,
4. Zavod za socijalnu zaštitu - za lica koja primaju stalnu novčanu pomoć i za lica smještena u ustanovama socijalne zaštite,
5. preduzeća i druga pravna lica odnosno nosioci investicija u okviru kojih se izvode radovi - za lica na javnim i drugim radovima,
6. lica zaposlena u inozemstvu - za članove svojih porodica čije je prebivalište na teritoriji kantona ako nisu osigurani po drugom osnovu,
7. nadležni organ uprave u Federaciji odnosno kantonu - za pripadnike Federalne vojske, pripadnike F MUP-a i za pripadnike kantonalne policije,
8. nadležni organ uprave kantona - za učenike odnosno studente koji nisu osigurani po drugom osnovu, kao i za učenike odnosno studente koji vrše praktičan rad u vezi s nastavom,
9. nadležni organ uprave kantona odnosno općine - za socijalno ugrožena lica koja nisu osigurana po drugom os-

IZVOD IZ ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
ČLAN 103.

Četvrtak, 25. decembra/prosinca 1997.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 30 - Strana 665

- tri člana iz reda zdravstvenih radnika,
- dva člana iz reda osiguranika zdravstvenog osiguranja,
- dva člana iz reda poslodavaca.

Predsjednika upravnog odbora imenuje Vlada Federacije
prilikom imenovanja ostalih članova upravnog odbora.

Član 103.

Upravni odbor kantonalnog zavoda osigurana:

- utvrđuje program djelatnosti obaveznog zdravstvenog osiguranja i mjera za unapređivanje obaveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđuje politiku korišćenja sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, daje smjernice za funkcioniranje stručne službe kantonalnog zavoda osiguranja radi pravilnog ostvarivanja prava osiguranih lica i racionalnog poslovanja,
- donosi statut kantonalnog zavoda osiguranja uz saglasnost zakonodavnog tijela kantona i druge opće akte za čije je donošenje ovlašten zakonom,
- predlaže saglasno zakonu stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,
- donosi finansijski plan i usvaja završni račun,
- odlučuje o osiguravanju dopunskih sredstava i o načinu pokrivanja eventualnih gubitaka nastalih u poslovanju,
- pretresa godišnji izvještaj o radu kantonalnog zavoda osiguranja i njegove stručne službe,
- razmatra izvještaj o kontroli vrste, obima i kvaliteta izvršenih zdravstvenih usluga,
- provodi prošireno zdravstveno osiguranje ako je utvrđeno odlukom zakonodavnog tijela kantona,
- saraduje sa drugim kantonalnim zavodima osiguranja, Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja i drugim organima i organizacijama u stvarima od zajedničkog interesa - određuje predstavnike u drugim organizacijama i dr.
- vrši i druge poslove za koje je ovlašten zakonom, podzakonskim aktima, općim i drugim aktima.

Upravni odbor može obrazovati odbore i komisije za izvršavanje određenih zadataka.

Član 104.

Upravni odbor Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja:

- utvrđuje program djelatnosti Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja i daje smjernice za funkcioniranje Stručne službe Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja,
- donosi statut Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja, uz saglasnost Parlamenta Federacije i druge opće akte,
- donosi finansijski plan i usvaja završni račun,
- razmatra probleme u vezi sa osiguranjem sredstava za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja na teritoriji Federacije i predlaže odgovarajuće mjere,
- razmatra izvještaj o provođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja na teritoriji Federacije i izvještaj o radu Stručne službe,
- razmatra izvještaj o provođenju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
- razmatra izvještaj o ostvarivanju zdravstvene zaštite u inozemstvu,
- priprema prijedloge akata iz oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja i reosiguranja koje u skladu sa zakonom donose ministar zdravstva odnosno Vlada Federacije,

- učestvuje u pripremi za zaključivanje međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
- vrši i druge poslove za koje je ovlašten zakonom, podzakonom, općim i drugim aktima.

Upravni odbor može obrazovati odbore i komisije za izvršavanje određenih zadataka.

Član 105.

Kantonalnim zavodom osiguranja odnosno Federalnim zavodom osiguranja i reosiguranja rukovodi direktor.

Direktora kantonalnog zavoda osiguranja imenuje i razrješava vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra.

Direktora Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja imenuje i razrješava Vlada Federacije na prijedlog ministra zdravstva.

Član 106.

Kantonalni zavodi osiguranja imaju rezervu koja se ostvaruje izdavanjem najmanje 5% ukupnih rashoda ostvarenih u protekloj godini.

Nadzor nad korišćenjem rezerve obavlja upravni odbor kantonalnog zavoda osiguranja.

Član 107.

Sredstva rezerve služe za osiguravanje tekuće likvidnosti, za pokriće gubitaka i mogu biti korišćena za komercijalne pozajmice.

Član 108.

Ukoliko vlada kantona utvrdi da su gubici kantonalnog zavoda osiguranja nastali iz objektivnih okolnosti, gubici se pokrivaju iz budžeta kantona kao pomoć za likvidnost u iznosu koji nedostaje.

Član 109.

U svrhu osiguranja podataka potrebnih za provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, te nadzor nad ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u kantonalnom zavodu osiguranja odnosno Federalnom zavodu osiguranja i reosiguranja se vode evidencije.

Provedbene propise o načinu i mjestu vođenja, obliku, sadržaju i rokovima evidencije te obaveznicima vođenja evidencije, donijet će upravni odbor kantonalnog zavoda osiguranja odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja.

Član 110.

Nadzor nad zakonitošću rada kantonalnog zavoda osiguranja odnosno Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja obavlja nadležni organ uprave kantona odnosno Federacije.

VIII - KAZNE NE ODREDBE

Član 111.

Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2000 KM kaznit će se za prekršaj pravno odnosno fizičko lice:

1. ako ne obračunava odnosno ne uplati doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje iz plaća radnika. (Član 86. stav 1. tačka 1.)
2. ako ne obračuna odnosno ne uplati dodatni doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu. (Član 86. stav 1. tačka 1.)
3. ako u zakonskom propisanom roku od dana povrede na radu odnosno utvrđivanja profesionalnog oboljenja radnika ne dostavi prijavu kantonalnom zavodu osiguranja. (Član 28. stav 3.)
4. ako onemogućiti pregled i nadzor, te finansijsku kontrolu poslovanja. (Član 87. stav 1.)



VII - AKTA VLADE KANTONA

Član 26.

Vlada Kantona u ostvarivanju svojih nadležnosti utvrđenih ustavom donosi uredbе, odluke, rješenja i zaključke.

Član 27.

Izuzetno za vrijeme trajanja ratnog stanja ili neposredne ratne opasnosti kada postoji objektivna nemogućnost da se sazove Skupština Kantona, Vlada može donositi i propise iz nadležnosti Skupštine Kantona.

Propisima iz stava 1. ovog člana ne mogu se staviti van snage prava i slobode utvrđene ustavom i drugim propisima.

Propise iz stava 1. ovog člana Vlada će dostaviti Skupštini na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 28.

Uredbom se uređuju najvažnija pitanja iz nadležnosti Vlade Kantona, bliže uređuju odnosi za provođenje zakona, obrazuju stručne i druge službe Vlade Kantona i utvrđuju načela za unutrašnju organizaciju organa uprave Kantona.

Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili propisuju mjere Vlade Kantona, daje saglasnost ili potvrđuju akta drugih organa ili organizacija i odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, kao i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti Vlade Kantona.

Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike, uređuju unutrašnji odnosi u Vladi Kantona i određuju zadaci organima uprave i službama, kao i radnim tijelima Vlade Kantona. Zaključkom se odlučuje i u drugim slučajevima u kojima se ne donose druga akta.

Član 29.

Uredbe i odluke Vlade Kantona objavljuju se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a ostali akti Vlade ako je to u njima navedeno.

VIII - JAVNOST RADA VLADE KANTONA

Član 30.

Javnost rada Vlade Kantona obezbjeđuje se u skladu sa zakonom kojim se reguliše sloboda pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

IX - STRUČNE I DRUGE SLUŽBE KANTONA

Član 31.

Za obavljanje stručnih i drugih poslova za potrebe Skupštine Kantona, Vlade Kantona i organe uprave, Vlada Kantona može osnivati određene stručne, tehničke i druge službe, kao zajedničke ili samostalne službe, u skladu sa zakonom.

Aktom o obrazovanju službe iz prethodnog stava, utvrđuje se njen djelokrug, kao i status i odgovornost te službe i lica koje njom rukovodi.

Član 32.

Vlada Kantona vrši nadzor nad radom stručnih službi koje obrazuje.

Sekretar Vlade Kantona rukovodi radom Stručne službe koja obavlja poslove za potrebe Vlade Kantona i odgovoran je za njen rad.

X - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Vlada Kantona je dužna donijeti Poslovnik o svom radu u roku od 30 dana od svog konstituisanja.

Član 34.

Vlada Kantona Sarajevo dužna je uskladiti Poslovnik o radu sa odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/13), u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 35.

Poslovnik Izvršnog odbora Grada Sarajeva i drugi propisi koji se odnose na njegovo unutrašnje organizovanje i funkcionisanje, koji su na snazi na dan stupanja na snagu Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/96), ukoliko nisu u suprotnosti sa Ustavom Kantona i ovim zakonom, primjenjivaće se kao propisi Vlade, dok se ne donese Poslovnik o radu Vlade Kantona.

Član 36.

Do imenovanja premijera i članova Vlade u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 4/01), poslove iz nadležnosti Vlade vršit će Vlada u dosadašnjem sastavu.

Član 37.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Novi prečišćeni tekst Zakona o Vladi Kantona Sarajevo.

Član 38.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Kantona Sarajevo stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 38/13.

Na osnovu člana 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14) i člana 181. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst i br. 15/13 i 47/13), Zakonodavno - pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo, na sjednici 22.08.2014. godine, utvrdila je Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama.

Prečišćeni tekst Zakona o sudskim taksama obuhvata: Zakon o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 21/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 29/09), Zakon o izmjeni Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/11), Zakon o izmjenama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 36/13) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 18/14), u kojim je naznačen dan stupanja na snagu tih zakona.

Broj 01-05.22971-2/14
22. augusta 2014. godine
Sarajevo

Po ovlaštenju
Esad Hrvatić, s. r.

**ZAKON
O SUDSKIM TAKSAMAMA
(Prečišćeni tekst)**

DIO PRVI. OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Plaćanje sudske takse)

- (1) Ovim zakonom utvrđuje se način plaćanja sudskih taksa (u daljnjem tekstu: takse) u postupku pred Kantonalnim sudom u Sarajevu i Općinskim sudom u Sarajevu (u daljnjem tekstu: sud).
- (2) Postupci u kojima se plaća taksa i visina takse za pojedine radnje, utvrđeni su u Tarifi sudskih taksi, koja je sastavni dio ovog zakona.

Član 2.
(Obveznik plaćanja takse)

- (1) Takse propisane ovim zakonom plaća lice po čijem zahtjevu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku, za koje je ovim zakonom utvrđeno plaćanje takse (u daljnjem tekstu: taksenik obveznik).
- (2) Za podneske i zapisnike koji zamjenjuju podneske taksu je dužno da plati lice koje podnosi podneske i lice na čiji zahtjev